

Informacija o polaznim osnovama za zaključivanje Ugovora o kreditu sa Evropskom investicionom bankom (EIB) za potrebe dodatnog finansiranja projekta „Program unapređenja crnogorskog obrazovanja“ u iznosu do 18 miliona eura

U cilju finansiranja projekta „Program unapređenja crnogorskog obrazovanja“, dana 06. novembra 2019. godine, zaključen je kreditni aranžman između Crne Gore i Evropske investicione banke (EIB), u ukupnom iznosu od 18 miliona eura. Ugovor je zaključen na rok otplate koji ne može biti duži od 25 godina od datuma prvog povlačenja i grejs periodom od maksimalno 5 godina. Kada je riječ o kamatnoj stopi, ona se utvrđuje u momentu povlačenja i zavisi od trenutnih uslova na tržištu.

Inicijalno procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosila je 40,54 miliona eura, od čega se na kredit odnosilo pomenutih 18 miliona eura, dok je ostatak finansiran iz sopstvenih izvora države u iznosu od 21,34 miliona eura i ERI¹ granta u iznosu od 1,2 miliona eura. Projekat je inicijalno obuhvatao rekonstrukciju i dogradnju 3 vrtića, adaptaciju 10 srednjih stručnih škola, izgradnju 4 osnovne škole i jedne gimnazije, nabavku računarske opreme, nabavku školskog namještaja i nabavku specijalizovane opreme za srednje stručne škole.

U avgustu 2023. godine potpisan je Aneks Ugovora kojim je u projekat uvrštena i izgradnja Osnovne škole Vladimir Nador, koja je dijelom finansirana iz kreditnih, dijelom iz grant sredstava obezbijeđenih iz WBIF-a. Budući da u periodu do 2023. godine nije bilo značajnijih aktivnosti na implementaciji projekta, izvršena je revizija ukupne vrijednosti projekta, u skladu s realizovanim komponentama, dodatnim identifikovanim potrebama, te uzimajući u obzir kontinuirani rast cijena na tržištu kako građevinskih materijala i usluga, tako i ostalih dobara. Stoga, promijenjena je ukupna vrijednost projekta i umjesto inicijalnih 40,54 miliona eura, vrijednost projekta iznosi 42,14 miliona eura, s tim što je iznos kreditnih sredstava ostao nepromijenjen (18 miliona). Aneksom je predviđen i novi rok završetka projekta, do juna 2027. godine.

Ukupan iznos do sada povučenih sredstava iznosi 11,8 miliona eura, dok preostali raspoloživi iznos za povlačenje iznosi 6,2 miliona eura, za koji se očekuje da bude povučen do 6. novembra 2025. godine.

Potrebno je naglasiti da je u okviru projekta predviđena realizacija sledećih aktivnosti:

1. Izgradnja novog objekta JU OŠ „Vladimir Nador“ Podgorica
2. Izgradnja nove Osnovne škole u City kvartu u Podgorici
3. Izgradnja nove Osnovne škole na Zabjelu u Podgorici
4. Izgradnja nove Osnovne škole u naselju Karabuško polje, Tuzi
5. Izgradnja nove Gimnazije u Podgorici
6. Rekonstrukcija i dogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici
7. Rekonstrukcija i dogradnja vrtića u Kotoru
8. Rekonstrukcija i dogradnja vrtića u Momišićima u Podgorici
9. Rekonstrukcija 10 Srednjih stručnih škola u Crnoj Gori
10. Nabavka računarske opreme za sve osnovne i srednje škole u Crnoj Gori
11. Nabavka školskog namještaja za sve vrtiće, osnovne i srednje škole
12. Nabavka specijalizovane opreme za srednje stručne škole.

U okviru Projekta, u prethodnom periodu realizovan je niz značajnih aktivnosti, i to:

- Potpisan je ugovor, te okončana isporuka računarske opreme svim crnogorskim školama, ukupne vrijednosti 6.8 miliona eura, čime su stvorene pretpostavke za veću digitalizaciju

¹ EIB Economic Resilience Initiative Fund

obrazovanja i čime je zadovoljeno oko 50 % potreba školskog sistema za ovom vrstom opreme.

- Završena je gradnja novog objekta škole Vladimir Nazor u Maslinama u Podgorici. Đaci i nastavnici ove škole sredinom aprila 2025. godine, posle neopravdano duge pauze su se vratili u svoje klupe.
- U poodmakloj fazi je izvođenje radova na rekonstrukciju 9 srednjih stručnih škola na teritoriji Crne Gore i to: JU SSŠ „Berane“ Berane, JU SSŠ „Vukadin Vukadinović“ Berane, JU Srednja elektro-ekonomska škola Bijelo Polje, JU SMŠ „Bećo Bašić“ Plav, JU SSŠ Rožaje, JU SMŠ „Danilo Kiš“ Budva, JU SSŠ „Cetinje“ Cetinje, JU Škola za srednje i srednje stručno obrazovanje „Sergije Stanić“.
- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je zajedno sa konsultantima za tehničku podršku pripremio i potpisalo ugovor za nabavku školskog namještaja za potrebe svih škola i vrtića u Crnoj Gori, vrijednog skoro 3.5 miliona eura, čijom uspješnom realizacijom bi se omogućilo da crnogorske škole posle duže vremena dobiju novi namještaj.
- Nakon okončanja tenderske procedure, potpisan je Ugovor za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije i dogradnje objekata vrtića na Zabjelu i Kotoru, čime se stvaraju preduslovi da uz poštovanje ugovorenih rokova radovi i na ovim objektima započnu do kraja godine.
- Potpisan je ugovor i u toku je izrada Glavnog projekta za novu školu u City Kvartu. Riječ je o projektu koji će se realizovati na osnovu Idejnog rješenja sa međunarodnog arhitektonskog konkursa, na kojem je bilo čak 116 prijavljenih radova, čijom izradom će se doći na korak od realizacije možda i najakutnijeg problema kada je infrastruktura u Glavnom gradu u pitanju, te se očekuje da se do kraja 2025. godine ili najkasnije početka 2026. godine godine može očekivati početak radova i na ovom objektu površine oko 7,5 hiljada kvadrata.
- Pripremljena je dokumentacija za tender za ugovaranje obrađivača Glavnog projekta i stručni nadzor za novu školu na Karabuškom polju, koji će se raditi na osnovu Idejnog rešenja na koje je dobijena saglasnost Glavnog državnog arhitekta.
- U saradnji sa konsultantima pripremljen je Konkursni zadatak za izradu Idejnog rješenja nove Gimnazije u Podgorici. Konkursni materijal je predat kolegama iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine koji rade na raspisivanju međunarodnog konkursa.
- Pored računarske opreme za sve škole u Crnoj Gori u planu je priprema tendera za nabavku specijalizovane opreme za nastavu u Srednjim stručnim školama vrijednosti 3,1 miliona eura.
- Kako je projekat dogovoren još 2019. godine, te kako je i tada naselje Zabjelo prepoznato kao jedno u kojima je najpotrebnija nova škola za osnovno obrazovanje, u skladu sa tadašnjom planskom dokumentacijom predložena je lokacija u blizini pasarele u ovom naselju. U svijetlu protoka vremena, i sve veće izgrađenosti ovog naselja, te iz razloga sve češćih pitanja koje sugrađani postavljaju resornom Ministarstvu u vezi mogućnosti da predmetna škola bude na nekoj drugoj lokaciji predviđenoj planskom dokumentacijom za ovu vrstu objekta, formirana je međuresorska komisija, koja je sagledala sve mogućnosti, te na osnovu svih parametara odabrala lokaciju koja će zadovoljiti potrebe najvećeg broja sugrađana i žitelja ovog naselja. Na zahtjev Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija dobijeni su Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju nove osnovne škole i sredinom ove godine se očekuje raspisivanje tendera za izradu projektne dokumentacije.
- Nakon što su dobijeni Urbanističko-tehnički uslovi za rekonstrukciju i dogradnju vrtića u Momišićima, započeta je izrada projektnog zadatka, posle čega će započeti priprema tenderske dokumentacije za nabavku usluga projektovanja.

Uzimajući u obzir dosadašnju realizaciju i potrebu za obezbjeđivanjem dodatnih sredstava radi nesmetanog nastavka implementacije projekta, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija uputilo je Ministarstvu finansija zvaničan zahtjev za iniciranje pregovora sa Evropskom investicionom bankom (EIB), u cilju zaključenja Ugovora o kreditu za dodatno finansiranje projekta „Unapređenje crnogorskog obrazovanja“, u iznosu do 18 miliona eura.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta sada iznosi 75,67 miliona eura. Sredstva za realizaciju obezbjeđuju se kombinovano, iz izvora međunarodnih finansijskih institucija, kao i iz budžetskih sredstava, i to na sljedeći način:

Izvor	Iznos (eura)
Kredit od Evropske investicione banke (EIB) iz 2019. godine	18,00
Kredit od Evropske investicione banke (EIB)-dodatno finansiranje	18,00
ERI grant	5,98
WBIF grant	10,99
Sopstvena sredstva	22,70
UKUPNO	75,67

Do predmetnog povećanja vrijednosti projekta došlo je usljed više razloga, prvenstveno što je u periodu prije potpisivanja anexa izrađeno više projekata i preciznijih specifikacija za nabavke, koje su pokazale da je vrijednost pojedinih aspekata projekta veća od prvenstveno planirane. Takođe u covid i post covid periodu na tržištu Crne Gore usljed inflatornih kretanja došlo je do značajnog povećanja kako cijena materijala, tako i cijena vezanih za usluga i zarada zaposlenih u sektoru građevinarstva, te uzimajući u obzir da je u Program unapređenja crnogorskog obrazovanja uvrštena i gradnja škole „Vladimir Nazor“ vrijedna preko 7 miliona eura, došlo je do znatnog uvećanja vrijednosti projekta.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija je započelo komunikaciju sa Evropskom investicionom bankom u cilju obezbjeđivanja dodatnih finansijskih sredstava za realizaciju predmetnog projekta, koji je od velikog značaj za sektor obrazovanja. Kao prvi korak u ovom procesu, izvršena je razmjena nacrtu ugovora između Ministarstva i EIB-a, čime je otpočeta tehnička priprema za zaključivanje novog finansijskog aranžmana.

Na osnovu preliminarne razgovora sa Evropskom investicionom bankom (EIB), planirano je zaključenje ugovora o kreditu u ukupnom iznosu do 18 miliona eura. U skladu sa odredbama Nacrta ugovora, kreditna sredstva će se povlačiti u maksimalno pet tranši, pri čemu će iznos svake pojedinačne tranše biti najmanje 4 miliona eura, osim u slučaju da preostali iznos kredita bude manji. Iznos prve tranše neće prelaziti 1,8 miliona eura.

Kamatna stopa će se određivati u trenutku svakog pojedinačnog povlačenja sredstava i može biti fiksna ili varijabilna. Varijabilna stopa formira se na osnovu važećeg EURIBOR-a, uvećanog za odgovarajuću marginu. Visina kamatne stope zavisice od situacije na međunarodnom tržištu u momentu povlačenja sredstava.

Kada je u pitanju otplata kredita, predviđeno je da ukupni rok otplate ne može biti duži od 25 godina od datuma povlačenja sredstava, dok grejs period, ne može trajati duže od 5 godina od istog datuma.

Dodatno, Nacrtom ugovora su predviđeni i sledeći dodatni troškovi:

- Naknada za obradu kredita (Up-front fee) – obračunava se jednokratno u visini od 0,1% na ukupno odobreni iznos zajma i iznos će biti oduzet od prve tranše kredita
- Naknada na nepovučena sredstva (Non-utilisation fee) – ova naknada predstavlja trošak koji zajmoprimac plaća na dio odobrenog kredita koji nije povučen niti otkazan. Obračun naknade počinje nakon isteka 36 mjeseci od dana zaključenja ugovora, tj. od treće godine, i traje do

isteka roka raspoloživosti sredstava (Final Availability Date). Godišnja stopa iznosi 0,1%, a obračun se vrši na dnevnom nivou, prema stvarnom broju dana i uz primjenu obračunske konvencije od 360 dana u godini.

U narednom periodu, Ministarstvo finansija usmjeriće aktivnosti ka finalizaciji pregovora sa Evropskom investicionom bankom, sa fokusom na usaglašavanje konačne verzije Ugovora o kreditu. Nakon što konačna verzija ugovora bude usaglašena, Ministarstvo finansija će informisati Vladu Crne Gore o dogovorenim uslovima i odredbama ugovora, i dostaviti ga na razmatranje i usvajanje.

Neophodno je naglasiti da pravni osnov za zaključivanje predmetnog kreditnog aranžmana predstavlja Zakon o Budžetu Crne Gore za 2025. godinu i Odluka o zaduživanju Crne Gore za 2025. godinu, gdje je navedeno da se Država, za finansiranje projekata, između ostalog, može zadužiti, kroz kreditni aranžman sa Evropskom investicionom bankom (EIB) za potrebe dodatnog finansiranja projekta „Program unapređenja crnogorskog obrazovanja“, u iznosu do 18 miliona eura.

DRAFT No. 1 dated [●]

Subject to review, comments and approval by EIB management
and other internal bodies and further due diligence exercise by EIB.

Without commitment for EIB.
Contract Number (FI N°) FI N° here

Operation Number (Serapis N°) 2018-0231

MONTENEGRO EDUCATION PROGRAMME [D]

(EFSD+ Dedicated Investment Window¹)

Finance Contract

between

Montenegro

and the

European Investment Bank

[Montenegro], 2025

WHEREAS:	14
INTERPRETATION AND DEFINITIONS	17
ARTICLE 1	28
1.1 Amount of Credit	28
1.2 Disbursement procedure.....	28
1.2.A Tranches	28
1.2.B Disbursement Offer	28
1.2.C Disbursement Acceptance	29
1.2.D Disbursement Account	29
1.3 Currency of disbursement	29
1.4 Conditions of disbursement.....	29
1.4.A Condition precedent to the first request for Disbursement Offer	29
1.4.B First Tranche	30
1.4.C All Tranches	31
1.5 Deferral of disbursement	32
1.5.A Grounds for deferral	32
1.5.B Cancellation of a disbursement deferred by 6 (six) months	33
1.6 Cancellation and suspension	33
1.6.A Borrower's right to cancel	33
1.6.B Bank's right to suspend and cancel	33
1.6.C Indemnity for suspension and cancellation of a Tranche	33
1.7 Cancellation after expiry of the Credit	34
1.8 Non-utilisation fee.....	34
1.9 Sums due under Articles 1.5 and 1.6.....	35
ARTICLE 2	35
2.1 Amount of Loan	35
2.2 Currency of payments	35
2.3 Confirmation by the Bank	36
ARTICLE 3	36
3.1.A Fixed Rate Tranches	36
3.1.B Floating Rate Tranches	36
3.1.C Revision or Conversion of Tranches	36
3.2 Interest on overdue sums.....	36
3.3 Market Disruption Event.....	37
ARTICLE 4	38
4.1 Normal repayment.....	38
4.1.A Repayment by instalments	38
4.2 Voluntary prepayment.....	38
4.2.A Prepayment option	38
4.2.B Prepayment indemnity	38
4.2.C Prepayment mechanics	39
4.2.D Administrative Fee	39

4.3	Compulsory prepayment and cancellation	39
4.3.A	Prepayment Events	39
4.3.B	Prepayment mechanics	41
4.3.C	Prepayment indemnity	42
4.4	General	42
4.4.A	No prejudice to Article 10	42
4.4.B	No reborrowing	42
ARTICLE 5		42
5.1	Day count convention.....	42
5.2	Time and place of payment	42
5.3	No set-off by the Borrower	43
5.4	Disruption to Payment Systems	43
5.5	Application of sums received.....	43
5.5.A	General	43
5.5.B	Partial payments	43
5.5.C	Allocation of sums related to Tranches	43
ARTICLE 6		44
A. PROJECT UNDERTAKINGS		44
6.1	Use of Loan and availability of other funds	44
6.2	Completion of Project	44
6.3	Increased cost of Project	44
6.4	Procurement procedure	44
6.5	Continuing Project undertakings	45
B. GENERAL UNDERTAKINGS		46
6.6	Compliance with laws	46
6.7	Books and records	46
6.8	Integrity	46
6.9	Data Protection.....	47
6.10	General Representations and Warranties	47
ARTICLE 7		49
7.1	<i>Pari passu</i> ranking	49
7.2	Clauses by inclusion.....	50
7.3	Additional security	50
ARTICLE 8		50
8.1	Information concerning the Project.....	50
8.2	Information concerning the Borrower	51
8.3	Visits, Right of Access and Investigation	52
8.4	Disclosure and Publication.....	53
ARTICLE 9		54
9.1	Taxes, duties and fees.....	54
9.2	Other charges	54
9.3	Increased costs, indemnity and set-off	54
ARTICLE 10		55
10.1	Right to demand repayment	55
10.1.A	Immediate demand	55
10.1.B	Demand after notice to remedy	56
10.2	Other rights at law	56

10.3	Indemnity	56
10.3.A	Fixed Rate Tranches	56
10.3.B	Floating Rate Tranches	Error! Bookmark not defined.
10.3.C	General	56
10.4	Non-Waiver	56
ARTICLE 11		57
11.1	Governing Law	57
11.2	Jurisdiction	57
11.3	Place of performance	57
11.4	Evidence of sums due	57
11.5	Entire Agreement	57
11.6	Invalidity	57
11.7	Amendments	57
11.8	Counterparts	58
ARTICLE 12		58
12.1	Notices	58
12.1.A	Form of Notice	58
12.1.B	Addresses	59
12.1.C	Notification of communication details	59
12.2	English language	59
12.3	Recitals, Schedules and Annexes	59
SCHEDULE A		62
	Project Specification and Reporting	62
	Technical Description (Article 6.2)	62
	Information Duties under Article 8.1	65
A.2	PROJECT INFORMATION TO BE SENT TO THE BANK AND METHOD OF TRANSMISSION	65
	Definitions of Relevant Interbank Rate	71
SCHEDULE C		73
	Form of Disbursement Offer/Acceptance (Articles 1.2.B and 1.2.C)	73
SCHEDULE D		76
	Interest Rate Revision and Conversion	76
SCHEDULE E		77
	Certificates to be Provided by the Borrower	77
E.1	Form of Certificate from Borrower (Article 1.4.C)	77

THIS CONTRACT IS MADE BETWEEN:

Montenegro, represented by (the "**Borrower**")
[●], on behalf of the
Government as the
representative of Montenegro

of the first part, and

the European Investment Bank (the "**Bank**")
having its seat at 100 blvd
Konrad Adenauer, Luxembourg,
L-2950 Luxembourg,
represented by [●],

of the second part.

The Bank and the Borrower together are referred to as the "**Parties**" and any of them is a "**Party**".

WHEREAS:

- (a) The Borrower has stated that through the Ministry of Education of Montenegro (the "**Promoter**"), it is undertaking a project of construction and/or renovation of public education infrastructure including kindergartens, elementary (primary) schools, gymnasium (secondary) schools and vocational education schools as well as provision of new information and communication technology (ICT) equipment and furniture for schools and specific equipment for vocational schools, as more particularly described in the technical description (the "**Technical Description**") set out in Schedule 0 (the "**Project**").
- (b) The total cost of the Project (excluding VAT), as estimated by the Bank, is EUR 75,673,864.00 (seventy five million six hundred seventy three thousand eight hundred sixty four euros) and the Borrower has stated that it intends to finance the Project as follows:

Source	Amount (EUR m)
Credit from the Bank	Facility A 18.00
	Top-Up Loan 18.00
Promoter's own funds and others	22.7
ERI grant (investment grant + technical assistance)	5.98
WBIF Grants	10.99
TOTAL	75.67

- (c) The financing under this Contract is provided pursuant to the European Fund for Sustainable Development Plus ("**EFSD+**"), an integrated financial package supplying financing capacity in the form of grants, budgetary guarantees and financial instruments worldwide; and in particular under the exclusive investment window for operations with sovereign counterparts and non-commercial sub-sovereign counterparts under article 36.1 of the NDICI-GE Regulation ("**EFSD+ DIW1**"). Pursuant to article 36.8 of the NDICI-GE Regulation, on 29 April 2022, the Bank and the European Union, represented by the European Commission, entered into an EFSD+ guarantee agreement (the "**EFSD+ DIW1 Guarantee Agreement**") whereby the European Union granted to the Bank a comprehensive guarantee for eligible financing operations of the Bank in respect of projects carried out in countries within the geographic areas referred to in article 4(2) of the NDICI-GE Regulation and in Annex I of the IPA III Regulation (the "**EFSD+ DIW1 Guarantee**"). Montenegro is an eligible country pursuant to the NDICI-GE Regulation and the IPA III Regulation.
- (d) On 17/22 May 2007, Montenegro and the Bank signed a framework agreement governing the Bank's activities in the territory of Montenegro (the "**Framework Agreement**"). The Bank makes the Credit (as defined below) available on the basis that the Framework Agreement continues to be in full force and effect during the term of this Contract.
- (e) By signing this Contract, the Borrower gives its formal consent in accordance with the Framework Agreement to the loan financing to be provided hereunder falling within the scope of the Framework Agreement. The Borrower confirms the Bank's preferred creditor status as an international financial institution.

- (f) In order to fulfil the financing plan set out in Recital (b), the Borrower has requested from the Bank an additional credit of EUR 18,000,000.00 (eighteen million euros).
- (g) The Bank and the Borrower entered into a finance contract (FI 89.406) on 6 November 2019 in Podgorica in the amount of EUR 18,000,000.00 (eighteen million euros) for the financing of the Project ("**Facility A**"). Subsequently, the Borrower and the Promoter informed the Bank that the estimated cost of the Project increased and requested an additional credit amount equivalent to EUR 18,000,000.00 (eighteen million euros). The Bank considering that the financing of the Project falls within the scope of its functions, and having regard to the statements and facts cited in these Recitals, has decided to give effect to the Borrower's request providing to it an additional credit in an amount of EUR 18,000,000.00 (eighteen million euros) (the "**Top-Up Loan**") under this finance contract (the "**Contract**"); provided that the amount of the Bank loan shall not, in any case, exceed 50% (fifty per cent) of the total cost of the Project set out in Recital (b).
- (h) The Borrower has authorised the borrowing of the sum of EUR 18,000,000.00 (eighteen million euros) represented by this credit on the terms and conditions set out in this Contract.
- (i) The Statute of the Bank provides that the Bank shall ensure that its funds are used as rationally as possible in the interests of the European Union; and, accordingly, the terms and conditions of the Bank's loan operations must be consistent with relevant policies of the European Union.
- (j) The Bank considers that access to information plays an essential role in the reduction of environmental and social risks, including human rights violations, linked to the projects it finances and has therefore established its transparency policy, the purpose of which is to enhance the accountability of the Bank's group towards its stakeholders.
- (k) The Bank supports the implementation of international and European Union standards in the field of anti-money laundering and countering the financing of terrorism and promotes tax good governance standards. It has established policies and procedures to avoid the risk of misuse of its funds for purposes which are illegal or abusive in relation to applicable laws. The Bank's group statement on tax fraud, tax evasion, tax avoidance, aggressive tax planning, money laundering and financing of terrorism is available on the Bank's website and offers further guidance to the Bank's contracting counterparties.²
- (l) The Bank has established an overarching policy framework that allows the Bank's Group to focus on sustainable and inclusive development, committing to a just and fair transition and supporting the transition to economies and communities that are climate and disaster resilient, low carbon, environmentally sound and more resource-efficient. The policy framework includes the EIB Group Environmental and Social Policy and the EIB Environmental and Social Standards. The EIB Group Environmental and Social Policy and the EIB Environmental and Social Standards are available on the Bank's website and offers further guidance to the Bank's contracting counterparties.

² <http://www.eib.org/about/compliance/tax-good-governance/index.htm?f=search&media=search>

NOW THEREFORE it is hereby agreed as follows:

INTERPRETATION AND DEFINITIONS

Interpretation

In this Contract:

- (a) references to "Articles", "Recitals", "Schedules" and "Annexes" are, save if explicitly stipulated otherwise, references respectively to articles of, and recitals, schedules and annexes to this Contract;
- (b) references to "law" or "laws" mean:
 - (i) any applicable law and any applicable treaty, constitution, statute, legislation, decree, normative act, rule, regulation, judgement, order, writ, injunction, determination, award or other legislative or administrative measure or judicial or arbitral decision in any jurisdiction which is binding or applicable case law; and
 - (ii) EU Law;
- (c) references to "applicable law", "applicable laws" or "applicable jurisdiction" mean:
 - (i) a law or jurisdiction applicable to the Borrower, its rights and/or obligations (in each case arising out of or in connection with this Contract), its capacity and/or assets and/or the Project; and/or, as applicable
 - (ii) a law or jurisdiction (including in each case the Bank's Statute) applicable to the Bank, its rights, obligations, capacity and/or assets;
- (d) references to a provision of law or a treaty are references to that provision as amended or re-enacted;
- (e) references to any other agreement or instrument are references to that other agreement or instrument as amended, novated, supplemented, extended or restated;
- (f) words and expressions in plural shall include singular and vice versa; and
- (g) references to "month" mean a period starting on one day in a calendar month and ending on the numerically corresponding day in the next calendar month, except that and subject to the definition of Payment Date, Article 5.1 and Schedule B and unless provided otherwise in this Contract:
 - (i) if the numerically corresponding day is not a Business Day, that period shall end on the next Business Day in that calendar month in which that period is to end if there is one, or if there is not, on the immediately preceding Business Day; and
 - (ii) if there is no numerically corresponding day in the calendar month in which that period is to end, that period shall end on the last Business Day in that calendar month; and
- (h) a reference in this Contract to a page or screen of an information service displaying a rate shall include:
 - (i) any replacement page of that information service which displays that rate; and

- (ii) the appropriate page of such other information service which displays that rate from time to time in place of that information service,

and, if such page or service ceases to be available, shall include any other page or service displaying that rate specified by the Bank.

Definitions

In this Contract:

"4th AML Directive" means Directive 2015/849 of the European Parliament and Of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing as amended, supplemented or restated.

"5th AML Directive" means Directive 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 19 June 2018 on anti-money laundering and terrorist financing as amended, supplemented or restated.

"Accepted Tranche" means a Tranche in respect of which a Disbursement Offer has been duly accepted by the Borrower in accordance with its terms on or before the Disbursement Acceptance Deadline.

"Agreed Deferred Disbursement Date" has the meaning given to it in Article 1.5.A(2)(b).

"AML Directives" means the 4th AML Directive and the 5th AML Directive.

"Authorisation" means an authorisation, permit, consent, approval, resolution, licence, exemption, filing, notarisation or registration.

"Authorised Signatory" means a person authorised to sign individually or jointly (as the case may be) Disbursement Acceptances on behalf of the Borrower and named in the most recent List of Authorised Signatories and Accounts received by the Bank prior to the receipt of the relevant Disbursement Acceptance.

"Beneficial Owner(s)" has the meaning given to such term in the AML Directives.

"Business Day" means a day (other than a Saturday or Sunday) on which the Bank and commercial banks are open for general business in Luxembourg.

"Cancelled Tranche" has the meaning given to it in Article 1.6.C(2).

"Change-of-Law Event" has the meaning given to it in Article 4.3.A(3).

"Close Associate(s)" means "persons known to be close associates" as defined in the AML Directives.

"Contract" has the meaning given to it in Recital (f).

"Contract Number" means the Bank generated number identifying this Contract and indicated on the cover page of this Contract after the letters "FI N°".

"Credit" has the meaning given to it in Article 1.1.

"Declaration on Honour" means the "Declaration on Honour" under EFSD+ signed by the Borrower on **[insert date]**.

"Deferment Fee" means a fee calculated on the amount of an Accepted Tranche deferred or suspended at the rate of the higher of:

- (a) 0.125% (12.5 basis points), per annum; and
- (b) the percentage rate by which:
 - (i) the interest rate that would have been applicable to such Tranche had it been disbursed to the Borrower on the Scheduled Disbursement Date, exceeds
 - (ii) EURIBOR (one month rate) ³ less 0.125% (12.5 basis points), unless such rate is less than zero in which case it shall be set at zero.

Such fee shall accrue from the Scheduled Disbursement Date to the Disbursement Date or, as the case may be, until the date of cancellation of the Accepted Tranche in accordance with this Contract.

"Disbursement Acceptance" means a copy of the Disbursement Offer duly countersigned by the Borrower in accordance with the List of Authorised Signatories and Accounts.

³ For the purpose of determining the Relevant Interbank Rate in relation to the Deferment Fee, the relevant periods within the meaning of Schedule B shall be successive periods of one (1) month.

"Disbursement Acceptance Deadline" means the date and time of expiry of a Disbursement Offer, as specified therein.

"Disbursement Account" means, in respect of each Tranche, the bank account to which disbursements may be made under this Contract, as set out in the most recent List of Authorised Signatories and Accounts.

"Disbursement Date" means the date on which disbursement of a Tranche is made by the Bank.

"Disbursement Offer" means a letter substantially in the form set out in Schedule C.

"Dispute" has the meaning given to it in Article 11.2.

"Disruption Event" means either or both of:

- (a) a material disruption to those payment or communications systems or to those financial markets which are, in each case, required to operate in order for payments to be made in connection with this Contract; or
- (b) the occurrence of any other event which results in a disruption (of a technical or systems-related nature) to the treasury or payments operations of either the Bank or the Borrower, preventing that Party from:
 - (i) performing its payment obligations under this Contract; or
 - (ii) communicating with the other Party,

and which disruption (in either such case as per (a) or (b) above) is not caused by, and is beyond the control of, the Party whose operations are disrupted.

"EFSD+" has the **meaning given in Recital (c)**.

"EFSD+ DIW1" has the **meaning given in Recital (c)**.

"EFSD+ DIW1 Guarantee" has the meaning given in Recital (c).

"EFSD+ DIW1 Guarantee Agreement" has the meaning given in Recital (c).

"EIB Environmental and Social Standards" means the EIB Environmental and Social Standards of 2018 which are published on the Bank's website and which describe the environmental and social requirements that all EIB-financed projects must meet and the responsibilities of the various parties.

"Eligible Expenditure" means the total expenditure (**including** costs of design and supervision, if relevant, and net of taxes and duties payable by **the Borrower**) incurred by the Borrower and/or **the Promoter** for the Project, in respect of works, goods and services relating to components of the Project specified in the Technical Description as eligible for financing under the Credit, which have been the object of contract or contracts executed on terms satisfactory to the Bank, having regard to the most recent edition of the Bank's Guide to Procurement, as published on its website. For the purpose of calculating the equivalent in euro of any sum spent in another currency, the Bank shall apply the reference exchange rate computed and published for that currency by the European Central Bank on such date falling within 15 (fifteen) days before the date of disbursement as the Bank shall decide (or, failing such a rate, the relevant exchange rate or rates then prevailing on any financial market reasonably chosen by the Bank).

"Environment" means the following:

- (a) fauna and flora, living organisms including the ecological systems;
- (b) land, soil, water (including marine and coastal waters), air, climate and the landscape (natural or man-made structures, whether above or below ground);
- (c) cultural heritage (natural, tangible and intangible);
- (d) the built environment; and
- (e) human health and wellbeing.

"Environmental and Social Impact Assessment Study" means a study or report as an outcome of the environmental and social impact assessment identifying and assessing the likely significant environmental and social impacts and/or risks associated with the proposed project and recommending measures to avoid, minimise and/or remedy any impacts and/or risks. This study is subject to public consultation with direct and indirect project stakeholders.

"Environmental and Social Documents" means (a) the Environmental and Social Impact Assessment Study.

"Environmental and Social Standards" means:

- (a) Environmental Laws and Social Laws applicable to the Project or the Borrower or the Promoter;
- (b) the EIB Environmental and Social Standards; and
- (c) the Environmental and Social Documents

"Environmental or Social Approval" means any Authorisation required by an Environmental Law or a Social Law.

"Environmental or Social Claim" means any claim, proceeding, formal notice or investigation by any person in respect of any breach or alleged breach of any Environmental and Social Standards.

"Environmental Law" means:

- (a) EU law, including principles and standards save for any derogation accepted by the Bank for the purpose of this Contract based on any agreement between Montenegro and the EU;
- (b) Montenegro laws and regulations; and
- (c) international treaties and conventions signed and ratified by or otherwise applicable and binding on Montenegro,

in each case of which a principal objective is the preservation, protection or improvement of the Environment.

"EU Law" means the *acquis communautaire* of the European Union as expressed through the Treaties of the European Union, the regulations, directives, delegated acts, implementing acts, and the case law of the Court of Justice of the European Union.

"EUR" or "euro" means the lawful currency of the Member States of the European Union, which adopt or have adopted it as their currency in accordance with the relevant provisions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union.

"EURIBOR" has the meaning given to it in Schedule B.

"Event of Default" means any of the circumstances, events or occurrences specified in Article 10.1.

"Family Member(s)" has the meaning given to such term in the AML Directives.

"Final Availability Date" means the date falling 48 months after the signature of this Contract and if such day is not a Relevant Business Day, then the preceding Relevant Business Day.

"Financing of Terrorism" means the provision or collection of funds, by any means, directly or indirectly, with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out any of the offences listed in the Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA (as amended, replaced or re-enacted from time to time).

"Financial Regulation" means Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EC, Euratom) No 966/2012 (OJ L 193, 30.7.2018, p. 1).

"Fixed Rate" means an annual interest rate determined by the Bank in accordance with the applicable principles from time to time laid down by the governing bodies of the Bank for loans made at a fixed rate of interest, denominated in the currency of the Tranche and bearing

equivalent terms for the repayment of capital and the payment of interest. Such rate shall not be of negative value.

"Fixed Rate Tranche" means a Tranche on which the Fixed Rate is applied.

"Floating Rate" means a fixed-spread floating annual interest rate, determined by the Bank for each successive Floating Rate Reference Period equal to the Relevant Interbank Rate plus the Spread. If the Floating Rate for any Floating Rate Reference Period is calculated to be below zero, it will be set at zero.

"Floating Rate Reference Period" means each period from one Payment Date to the next relevant Payment Date; the first Floating Rate Reference Period shall commence on the date of disbursement of the Tranche.

"Floating Rate Tranche" means a Tranche on which the Floating Rate is applied.

"Framework Agreement" has the meaning given in Recital (d).

"GAAP" means generally accepted accounting principles in Montenegro, including IFRS.

"Guide to Procurement" means the Guide to Procurement published on EIB's website that informs the promoters of projects financed in whole or in part by the EIB of the arrangements to be made for procuring works, goods and services required for the Project.

"IFRS" means international accounting standards within the meaning of IAS Regulation 1606/2002 to the extent applicable to the relevant financial statements.

"Illegality Event" has the meaning given to it in Article 4.3.A.(4).

"ILO" means the [International Labour Organisation](#).

"ILO Standards" means [any treaty, convention or covenant of the ILO signed and ratified by or otherwise applicable and binding on Montenegro, and the Core Labour Standards \(as defined in the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work\)](#).

"Indemnifiable Prepayment Event" means a Prepayment Event other than the Non-EIB Financing Prepayment Event or Illegality Event.

"Interest Revision/Conversion" means the determination of new financial conditions relative to the interest rate, specifically the same interest rate basis ("**revision**") or a different interest rate basis ("**conversion**") which can be offered for the remaining term of a Tranche or until the next Interest Revision/Conversion Date, if any.

"Interest Revision/Conversion Date" means the date, which shall be a Payment Date, specified by the Bank in the Disbursement Offer.

"Interest Revision/Conversion Proposal" means a proposal made by the Bank under Schedule D.

"Interest Revision/Conversion Request" means a written notice from the Borrower, delivered at least 75 (seventy-five) days before an Interest Revision/Conversion Date, requesting the Bank to submit to it an Interest Revision/Conversion Proposal. The Interest Revision/Conversion Request shall also specify:

- (a) the Payment Dates chosen in accordance with the provisions of Article 3.1.A;
- (b) the amount of the Tranche for which the Interest Revision/Conversion shall apply; and
- (c) any further Interest Revision/Conversion Date chosen in accordance with Article 3.1.A.

"IPA III Regulation" means **Regulation (EU) 2021/1529 of the European Parliament and of the Council of 15 September 2021 establishing the Instrument for Pre-Accession assistance (IPA III)**.

"List of Authorised Signatories and Accounts" means a list, in form and substance satisfactory to the Bank, setting out:

- (a) the Authorised Signatories, accompanied by evidence of signing authority of the persons named on the list and specifying if they have individual or joint signing authority;
- (b) the specimen signatures of such persons;

- (c) the bank account(s) to which disbursements may be made under this Contract (specified by IBAN code if the country is included in the IBAN Registry published by SWIFT, or in the appropriate account format in line with the local banking practice), BIC/SWIFT code of the bank and the name of the bank account(s) beneficiary, together with evidence that such account(s) have been opened in the name of the beneficiary; and
- (d) the bank account(s) from which payments under this Contract will be made by the Borrower (specified by IBAN code if the country is included in the IBAN Registry published by SWIFT, or in the appropriate account format in line with the local banking practice), BIC/SWIFT code of the bank and the name of the bank account(s) beneficiary, together with evidence that such account(s) have been opened in the name of the beneficiary.

"Live Pricing Tranche" has the meaning given to it in Article 1.2.B(b).

"Loan" means the aggregate of the amounts disbursed from time to time by the Bank under this Contract.

"Loan Outstanding" means the aggregate of the amounts disbursed from time to time by the Bank under this Contract that remains outstanding.

"Market Disruption Event" means any of the following circumstances:

- (a) there are, in the opinion of the Bank, events or circumstances adversely affecting the Bank's access to its sources of funding;
- (b) in the opinion of the Bank, funds are not available from the Bank's ordinary sources of funding in order to adequately fund a Tranche in the relevant currency and/or for the relevant maturity and/or in relation to the reimbursement profile of such Tranche; or
- (c) in relation to a Floating Rate Tranche:
 - (i) the cost to the Bank of obtaining funds from its sources of funding, as determined by the Bank, for a period equal to the Floating Rate Reference Period of such Tranche (i.e. in the money market) would be in excess of the applicable Relevant Interbank Rate; or
 - (ii) the Bank determines that adequate and fair means do not exist for ascertaining the applicable Relevant Interbank Rate for the relevant currency of such Tranche.

"Material Adverse Change" means, any event or change of condition, which, in the opinion of the Bank has a material adverse effect on:

- (a) the ability of the Borrower to perform its obligations under this Contract ;
- (b) the business, operations, property, condition (financial or otherwise) or prospects of the Borrower; or
- (c) the legality, validity or enforceability of, or the effectiveness or ranking of, or the value of any Security granted to the Bank in relation with this Contract, or the rights or remedies of the Bank under this Contract.

"Maturity Date" means the last Repayment Date of a Tranche specified pursuant to Article 4.1.A(b)(iv).

"Money Laundering" means:

- (a) the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity or from an act of participation in such activity, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such activity to evade the legal consequences of his action;
- (b) the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such

property is derived from criminal activity or from an act of participation in such activity;

- (c) the acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property was derived from criminal activity or from an act of participation in such activity; or
- (d) participation in, association to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the actions mentioned in the foregoing points.

"NDICI-GE Regulation" means Regulation (EU) 2021/947 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2021 establishing the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe.

"Non-EIB Financing" has the meaning given to it in Article 4.3.A(2).

"Non-EIB Financing Prepayment Event" has the meaning given to it in Article 4.3.A(2).

"Payment Account" means the bank account from which payments under this Contract will be made by the Borrower, as set out in the most recent List of Authorised Signatories and Accounts.

"Payment Date" means: the annual, semi-annual or quarterly dates specified in the Disbursement Offer until and including the Interest Revision/Conversion Date, if any, or the Maturity Date, save that, in case any such date is not a Relevant Business Day, it means:

- (a) for a Fixed Rate Tranche either:
 - (i) the following Relevant Business Day, without adjustment to the interest due under Article 3.1.A; or
 - (ii) the preceding Relevant Business Day with adjustment (but only to the amount of interest due under Article 3.1 that accrued over the last interest period), in case repayment of principal is made in a single instalment in accordance with Schedule D point C or Article 4.1.B; and
- (b) for a Floating Rate Tranche, the following Relevant Business Day in that month, or, failing that, the nearest preceding Relevant Business Day, in all cases with corresponding adjustment to the interest due under Article 3.1.A.A.

"Prepayment Amount" means the amount of a Tranche to be prepaid by the Borrower in accordance with Article 4.2.A or Article 4.3.A, as applicable.

"Prepayment Date" means the date, as requested by the Borrower and agreed by the Bank or indicated by the Bank (as applicable) on which the Borrower shall effect prepayment of a Prepayment Amount.

"Prepayment Event" means any of the events described in Article 4.3.A.

"Prepayment Indemnity" means in respect of any principal amount to be prepaid, the amount communicated by the Bank to the Borrower as the present value (calculated as of the Prepayment Date) of the excess, if any, of:

- (a) the interest that would accrue thereafter on the Prepayment Amount over the period from the Prepayment Date to the Interest Revision/Conversion Date, if any, or the Maturity Date, if it were not prepaid; over
- (b) the interest that would so accrue over that period, if it were calculated at the Redeployment Rate, less 0.19% (nineteen basis points).

The said present value shall be calculated at a discount rate equal to the Redeployment Rate, applied as of each relevant Payment Date.

"Prepayment Notice" means a written notice from the Bank to the Borrower in respect of prepayment of a Fixed Rate Tranche and/or a Floating Rate Tranche in accordance with Article 4.2.C, specifying the Prepayment Amount, the Prepayment Date, the accrued interest

due, the fee under Article 4.2.D, if any, and in respect of Fixed Rate Tranches only, the Prepayment Indemnity, if any, due on the Prepayment Amount.

"Prepayment Offer" means a written notice from the Bank to the Borrower in accordance with Article 4.2.C.

"Prepayment Request" means a written request from the Borrower to the Bank to prepay all or part of the Loan Outstanding, in accordance with Article 4.2.A.

"Prohibited Conduct" means any Financing of Terrorism, Money Laundering or Prohibited Practice.

"Prohibited Practice" means any:

- (a) Coercive Practice, meaning the impairing or harming, or threatening to impair or harm, directly or indirectly, any party or the property of a party to influence improperly the actions of a party;
- (b) Collusive Practice, meaning an arrangement between two or more parties designed to achieve an improper purpose, including to influence improperly the actions of another party;
- (c) Corrupt Practice, meaning the offering, giving, receiving or soliciting, directly or indirectly, of anything of value by a party to influence improperly the actions of another party;
- (d) Fraudulent Practice, meaning any act or omission, including a misrepresentation, that knowingly or recklessly misleads, or attempts to mislead, a party in order to obtain a financial (including, for the avoidance of taxation related) or other benefit or to avoid an obligation;
- (e) Obstructive Practice, meaning in relation to an investigation into a Coercive, Collusive, Corrupt or Fraudulent Practice in connection with this Loan or the Project, (a) destroying, falsifying, altering or concealing of evidence material to the investigation or making false statements to investigators, with the intent to impede the investigation; (b) threatening, harassing or intimidating any party to prevent it from disclosing its knowledge of matters relevant to the investigation or from pursuing the investigation, or (c) acts intending to impede the exercise of the EIB Group's contractual rights of audit or inspection or access to information;
- (f) Tax Crime, meaning all offences, including tax crimes relating to direct taxes and indirect taxes and as defined in the national law of Montenegro, which are punishable by deprivation of liberty or a detention order for a maximum of more than one year; or
- (g) Misuse of EIB Group Resources and Assets, meaning any illegal activity committed in the use of the EIB Group's resources or assets (including the funds lent under this Contract) knowingly or recklessly; or
- (h) any other illegal activity that may affect the financial interests of the European Union, according to the applicable laws.

"Project" has the meaning given to it in Recital (a).

"Project Cost Reduction Event" has the meaning given to it in Article 4.3.A(1).

"Project Implementation Unit" means a team of professional and support staff with the necessary administrative powers as well as physical and financial resources necessary to implement the Project.

"Promoter" has the meaning given to it in Recital (a).

"Redeployment Rate" means the fixed annual rate determined by the Bank, being a rate which the Bank would apply on the day of the indemnity calculation to a loan that has the same currency, the same terms for the payment of interest and the same repayment profile to the Interest Revision/Conversion Date, if any, or the Maturity Date as the Tranche in respect of which a prepayment or cancellation is proposed or requested to be made. Such rate shall not be of negative value.

"Relevant Business Day" means a day on which real time gross settlement system operated by the Euro system (T2), or any successor system, is open for settlement of payments in EUR.

"Relevant Interbank Rate" means EURIBOR.

"Relevant Party" has the meaning given to it in Article 8.3.

"Relevant Person" means:

- (a) with respect to the Borrower, any ministries, other central executive government bodies, central bank or other governmental sub-divisions or any of their officials or representatives, or any other person acting for any of them, on its behalf, or under its control, having the authority to manage and/or supervise the Credit, the Loan or the Project; and
- (b) with respect to the Promoter any official or representative, or any other person acting for it, on its behalf, or under its control, having the authority to manage and/or supervise the Credit, the Loan or the Project,

"Repayment Date" shall mean each of the Payment Dates specified for the repayment of the principal of a Tranche in the Disbursement Offer, in accordance with Article 4.1.

"Requested Deferred Disbursement Date" has the meaning given to it in Article 1.5.A(1)(a)(ii).

"Sanctioned Person" means any individual or entity (for the avoidance of doubt, the term entity includes, but is not limited to, any government, group or terrorist organisation) who is a designated target of, or who is otherwise a subject of, Sanctions (including, without limitation, as a result of being owned or otherwise controlled, directly or indirectly, by any individual or entity, who is a designated target of, or who is otherwise a subject of, Sanctions).

"Sanctions" means the economic or financial sanctions laws, regulations, trade embargoes or other restrictive measures (including, in particular, but not limited to, measures in relation to the financing of terrorism) enacted, administered, implemented or enforced from time to time by any of the following:

- (a) the United Nations including, *inter alia*, the United Nations Security Council;
- (b) the European Union including, *inter alia*, the Council of the European Union and the European Commission, and any other competent bodies/institutions or agencies of the European Union;
- (c) the government of the United States of America, and any department, division, agency, or office thereof, including, *inter alia*, the Office of Foreign Asset Control (OFAC) of the United States Department of the Treasury, the United States Department of State and/or the United States Department of Commerce; and
- (d) the government of the United Kingdom, and any department, division, agency, office or authority including, *inter alia*, the Office of Financial Sanctions Implementation of His Majesty's Treasury and the Department for International Trade of the United Kingdom.

"Scheduled Disbursement Date" means the date on which a Tranche is scheduled to be disbursed in accordance with Article 1.2.C, which shall be a Relevant Business Day falling at least 10 (ten) days after the date of the Disbursement Offer or the successful live pricing call, and on or before the Final Availability Date.

"Security" means any mortgage, pledge, lien, charge, assignment, hypothecation, or other security interest securing any obligation of any person or any other agreement or arrangement having a similar effect.

"Social Law" means:

- (a) EU law, including principles and standards save for any derogation accepted by the Bank for the purpose of this Contract based on any agreement between Montenegro and the EU;

- (b) Montenegro laws and regulations;
- (c) international treaties and conventions signed and ratified by or otherwise applicable and binding on Montenegro];
- (d) any ILO Standards;

in each case of which a principal objective is the protection or improvement of Social Matters;
and

- (e) any United Nations treaty, convention or covenant on human rights signed and ratified by or otherwise applicable and binding on Montenegro.

"Social Matters" means all, or any of, the following:

- (a) labour and working conditions;
- (b) occupational health and safety;
- (c) rights and interests of vulnerable groups;
- (d) rights and interests of indigenous peoples;
- (e) gender equality;
- (f) public health, safety and security;
- (g) avoidance of forced evictions and alleviation of hardship arising from involuntary resettlement; and
- (h) stakeholder engagement.

"Spread" means the fixed spread (being of either positive or negative value) to the Relevant Interbank Rate, as determined by the Bank and notified to the Borrower in the relevant Disbursement Offer, or in the Interest Revision/Conversion Proposal.

"Tax" means any tax, levy, impost, duty or other charge or withholding of a similar nature (including any penalty or interest payable in connection with any failure to pay or any delay in paying any of the same).

"Technical Description" has the meaning given to it in Recital (a).

"Tranche" means each disbursement made or to be made under this Contract. In case no Disbursement Acceptance has been received, Tranche shall mean a Live Pricing Tranche or a Tranche as offered under Article 1.2.B.

ARTICLE 1
Credit and Disbursements

1.1 Amount of Credit

By this Contract the Bank establishes in favour of the Borrower, and the Borrower accepts, a credit in an amount of EUR 18,000,000.00 (eighteen million euros) for the financing of the Project (the "**Credit**").

1.2 Disbursement procedure

1.2.A Tranches

The Bank shall disburse the Credit in up to 5 (five) Tranches. The amount of each Tranche shall be in a minimum amount of EUR 4,000,000.00 (four million euros) or (if less) the entire undrawn balance of the Credit., it being understood that amount of the first Tranche to be disbursed to the Borrower shall not exceed EUR 1,800,000.00 (one million eight hundred thousand euros).

1.2.B Disbursement Offer

Upon request by the Borrower and subject to Article 1.4.A, provided that no event mentioned in Article 1.6.B has occurred and is continuing, the Bank shall after the receipt of such request, in its own discretion either:

- (a) send to the Borrower within 5 (five) Business Days after the receipt of such request a Disbursement Offer for the disbursement of a Tranche. The Disbursement Offer shall include information as set out in Schedule C; or
- (b) Notify the Borrower that the terms of the disbursement of the requested Tranche shall be agreed during a recorded live pricing call to be held between the Bank and the Borrower (the "**Live Pricing Tranche**"). In such case, subject to Articles 1.4.B and 1.4.C, and following a successful live pricing call between the Bank and the Borrower during which the Parties agree on the terms of the disbursement of the requested Tranche, the Bank shall send to the Borrower, on the same Business Day and after such successful pricing call, a Disbursement Offer reflecting the terms agreed during the call, which shall include information as set out in Schedule C. The Borrower shall confirm the Live Pricing Tranche as an Accepted Tranche and accept a Disbursement Offer by delivering a Disbursement Acceptance to the Bank by no later than the Disbursement Acceptance Deadline pursuant to paragraph (a) of Article 1.2.C. The latest time for conclusion of a successful live pricing process is 5 (five) Business Days before the Final Availability Date.

The latest time for receipt by the Bank of such Borrower's request is 15 (fifteen) Business Days before the Final Availability Date.

The Parties agree that a Disbursement Offer may be issued by the Bank as an unsigned document and in such case shall be considered validly executed and delivered on behalf of the Bank provided that such Disbursement Offer is sent by email from the following e-mail address EIB-FirmDisbursementOffer@eib.org to the e-mail address of the Borrower indicated in Article 12.1.B.

1.2.C Disbursement Acceptance

- (a) The Borrower may accept a Disbursement Offer by delivering a Disbursement Acceptance to the Bank no later than the Disbursement Acceptance Deadline, to be followed by registered letter in accordance with Article 12.1.A. The Disbursement Acceptance shall be signed by an Authorised Signatory with individual representation right or two or more Authorised Signatories with joint representation right and shall specify the Disbursement Account to which the disbursement of the Tranche should be made in accordance with Article 1.2.D.
- (b) If a Disbursement Offer is duly accepted by the Borrower in accordance with its terms on or before the Disbursement Acceptance Deadline, the Bank shall make the Accepted Tranche available to the Borrower in accordance with the relevant Disbursement Offer and subject to the terms and conditions of this Contract.
- (c) For Tranches other than Live Pricing Tranches, the Borrower shall be deemed to have refused any Disbursement Offer which has not been duly accepted in accordance with its terms on or before the Disbursement Acceptance Deadline.
- (d) The Bank may rely on the information set out in the most recent List of Authorised Signatories and Accounts provided to the Bank by the Borrower. If a Disbursement Acceptance is signed by a person defined as Authorised Signatory under the most recent List of Authorised Signatories and Accounts provided to the Bank by the Borrower, the Bank may assume that such person has the power to sign and deliver in the name and on behalf of the Borrower such Disbursement Acceptance.

1.2.D Disbursement Account

Disbursement shall be made to the Disbursement Account specified in the relevant Disbursement Acceptance, provided that such Disbursement Account is acceptable to the Bank. Notwithstanding Article 5.2(e), the Borrower acknowledges that payments to a Disbursement Account notified by the Borrower shall constitute disbursements under this Contract as if they had been made to the Borrower's own bank account.

Only one Disbursement Account may be specified for each Tranche.

1.3 Currency of disbursement

The Bank shall disburse each Tranche in EUR.

1.4 Conditions of disbursement

1.4.A Condition precedent to the first request for Disbursement Offer

The Bank shall have received from the Borrower in form and substance satisfactory to the Bank:

- (a) evidence that the execution of this Contract by the Borrower has been duly authorised and that the person or persons signing this Contract on behalf of the Borrower is/are duly authorised to do so together with the specimen signature of each such person or persons[; and]
- (b) at least 2 (two) originals of this Contract duly executed by all Parties; and
- (c) the List of Authorised Signatories and Accounts,
prior to requesting a Disbursement Offer under Article 1.2.B by the Borrower. Any request for a Disbursement Offer made by the Borrower without the above documents having been received by the Bank and to its satisfaction shall be deemed not made.

1.4.B First Tranche

The disbursement of the first Tranche under Article 1.2 is conditional upon receipt by the Bank, in form and substance satisfactory to it, on or before the date falling 6 (six) Business Days before the Scheduled Disbursement Date (and, in the case of deferment under Article 1.5, the Requested Deferred Disbursement Date or the Agreed Deferred Disbursement Date, respectively) for the proposed Tranche, of the following documents or evidence:

- (a) evidence that the Borrower and the Promoter have obtained all necessary Authorisations, required in connection with this Contract and the Project;
- (b) a legal opinion issued by the Protector of the Property Legal Interests of Montenegro (*Zaštitnik imovinsko pravnih interesa Crne Gore*), confirming, among others:
 - (i) the conclusion of this Contract and its execution by the Minister of Finance of Montenegro has been duly authorised by a decision of the Borrower's Government;
 - (ii) the valid choice of Luxembourg law as the governing law of this Contract;
 - (iii) the valid choice of jurisdiction of the Court of Justice of the European Union under this Contract, and the recognition and enforcement of judgments of the Court of Justice of the European Union in any proceedings taken in Montenegro;
 - (iv) the Contract has been validly executed, is in full force and effect, valid, binding and enforceable in accordance with its terms;
 - (v) the financing of the Project falls within the scope of the Framework Agreement; and
 - (vi) no exchange control restrictions are in place or consents are required in order to permit the receipt of all amounts to be disbursed hereunder on the account mentioned in Article 1.2.D and to permit the repayment of the Loan and the payment of interest and all other amounts due under this Contract;
- (c) the Borrower shall have taken all action necessary to exempt from taxation for all payments of principal, interest and other sums due hereunder and to permit the payment of all such sums gross without deduction of tax at source shall have been taken;
- (d) evidence that all exchange control consents specified by the Bank or indicated in the legal opinion given under paragraph (b) above as being necessary have been obtained to permit the Borrower to receive disbursements as provided in this Contract, to repay the Loan and to pay interest and all other amounts due hereunder;
- (e) evidence that national review procedures for remedies acceptable to the Bank are in place and available to any person or entity having or having had an interest in obtaining the contract and (at risk of) being harmed by an alleged infringement from applicable procurement rules; and
- (f) evidence that a Project Implementation Unit is in operation with terms of reference, staff, resources and technical assistance, all to the Bank's satisfaction.

1.4.C All Tranches

The disbursement of each Tranche under Article 1.2, including the first, is subject to the following conditions:

- (a) that the Bank has received, in form and substance satisfactory to it, on or before the date falling 6 (six) Business Days before the Scheduled Disbursement Date (and, in the case of deferment under Article 1.5, the Requested Deferred Disbursement Date or the Agreed Deferred Disbursement Date, respectively) for the proposed Tranche, of the following documents or evidence:
 - (i) a certificate from the Borrower in the form of Schedule E.1 signed by an authorised representative of the Borrower and dated no earlier than the date falling 15 (fifteen) Business Days before the Scheduled Disbursement Date (and, in the case of deferment under Article 1.5, the Requested Deferred Disbursement Date or the Agreed Deferred Disbursement Date, respectively);
 - (ii) evidence demonstrating that, following drawdown of the relevant Tranche, the amount of the Loan will not exceed the aggregate Eligible Expenditure incurred or contractually committed by the Borrower and/or the Promoter in respect of the Project up to the date of the relevant Disbursement Offer;
 - (iii) a copy of any other authorisation or other document, opinion or assurance which the Bank has notified the Borrower is necessary or desirable in connection with the entry into and performance of, and the transactions contemplated by, this Contract or the legality, validity, binding effect or enforceability of the same;
 - (iv) evidence that the Borrower or the Promoter have incurred Eligible Expenditure in an amount of at least equal to the aggregate of 80% (eighty per cent) of the amount of all previously disbursed Tranches; and
 - (v) in respect of the disbursement of a Tranche that will finance a component of the Project requiring an environmental impact assessment, a copy of the relevant Environmental and Social Impact Assessment Study;
- (b) that on the Scheduled Disbursement Date (and, in the case of deferment under Article 1.5, on the Requested Deferred Disbursement Date or the Agreed Deferred Disbursement Date, respectively) for the proposed Tranche:
 - (i) the representations and warranties which are repeated pursuant to Article 6 are correct in all respects; and
 - (ii) no event or circumstance which constitutes or would with the passage of time or the giving of notice or the making of any determination under this Contract (or any combination of the foregoing) constitute:
 - (1) an Event of Default[; or
 - (2) a Prepayment Event,has occurred and is continuing unremedied or unwaived or would result from the disbursement of the proposed Tranche.

- (c) in respect of a Live Pricing Tranche, that a Disbursement Acceptance duly countersigned by the Borrower has been delivered to the Bank within the deadline specified therein, pursuant to Article 1.2.B(b).

1.5 Deferment of disbursement

1.5.A Grounds for deferment

1.5.A(1) Borrower's request

- (a) The Borrower may send a written request to the Bank requesting the deferral of the disbursement of an Accepted Tranche. The written request must be received by the Bank at least 5 (five) Business Days before the Scheduled Disbursement Date of the Accepted Tranche and specify:
 - (i) whether the Borrower would like to defer the disbursement in whole or in part, and if in part, the amount to be deferred; and
 - (ii) the date until which the Borrower would like to defer a disbursement of the above amount (the "**Requested Deferred Disbursement Date**"), which must be a date falling not later than:
 - (1) 6 (six) months from its Scheduled Disbursement Date;
 - (2) 30 (thirty) days prior to the first Repayment Date; and
 - (3) the Final Availability Date.
- (b) Upon receipt of such a written request, the Bank shall defer the disbursement of the relevant amount until the Requested Deferred Disbursement Date.

1.5.A(2) Failure to satisfy conditions to disbursement

- (a) The disbursement of an Accepted Tranche shall be deferred if any condition for disbursement of such Accepted Tranche referred to in Article 1.4 is not fulfilled both:
 - (i) at the date specified for fulfilment of such condition in Article 1.4; and
 - (ii) at its Scheduled Disbursement Date (or, where the Scheduled Disbursement Date has been deferred previously, the date expected for disbursement).
- (b) The Bank and the Borrower shall agree the date until which the disbursement of such Accepted Tranche shall be deferred (the "**Agreed Deferred Disbursement Date**"), which must be a date falling:
 - (i) not earlier than 6 (six) Business Days following the fulfilment of all conditions of disbursement; and
 - (ii) not later than the Final Availability Date.
- (c) Without prejudice to the Bank's right to suspend and/or cancel the undisbursed portion of the Credit in whole or in part pursuant to Article 1.6.B, the Bank shall defer disbursement of such Accepted Tranche until the Agreed Deferred Disbursement Date.

1.5.A(3) Deferment FEE

If disbursement of an Accepted Tranche is deferred pursuant to paragraphs 1.5.A(1) or 1.5.A(2) above, the Borrower shall pay the Deferment Fee.

1.5.B Cancellation of a disbursement deferred by 6 (six) months

If a disbursement has been deferred by more than 6 (six) months in aggregate pursuant to Article 1.5.A, the Bank may notify the Borrower in writing that such disbursement shall be cancelled and such cancellation shall take effect on the date of such written notification. The amount of the disbursement which is cancelled by the Bank pursuant to this Article 1.5.B shall remain available for disbursement under Article 1.2.

1.6 Cancellation and suspension

1.6.A Borrower's right to cancel

- (a) The Borrower may send a written notice to the Bank requesting a cancellation of the undisbursed Credit or a portion thereof.
- (b) In its written notice, the Borrower:
 - (i) must specify whether the Credit shall be cancelled in whole or in part and, if in part, the amount of the Credit to be cancelled; and
 - (ii) must not request any cancellation of an Accepted Tranche, which has a Scheduled Disbursement Date falling within 5 (five) Business Days of the date of such written notice.
- (c) Upon receipt of such written notice, the Bank shall cancel the requested portion of the Credit with immediate effect.

1.6.B Bank's right to suspend and cancel

- (a) At any time upon the occurrence of the following events, the Bank may notify the Borrower in writing that the undisbursed portion of the Credit shall be suspended and/or (except upon the occurrence of a Market Disruption Event) cancelled in whole or in part:
 - (i) a Prepayment Event;
 - (ii) an Event of Default;
 - (iii) an event or circumstance which would with the passage of time or the giving of notice or the making of any determination under this Contract (or any combination of the foregoing) constitute a Prepayment Event or an Event of Default; or
 - (iv) a Market Disruption Event provided the Bank has not received a Disbursement Acceptance.
- (b) On the date of such written notification from the Bank the relevant portion of the Credit shall be suspended and/or cancelled with immediate effect. Any suspension shall continue until the Bank ends the suspension or cancels the suspended amount.

1.6.C Indemnity for suspension and cancellation of a Tranche

1.6.C(1) Suspension

If the Bank suspends an Accepted Tranche upon the occurrence of an Indemnifiable Prepayment Event or an Event of Default or of an event or circumstance which would, with the passage of time or the giving of notice or the making of any determination under this Contract (or any combination of the foregoing) constitute an Indemnifiable Prepayment Event or an Event of Default, the Borrower shall pay to the Bank the Deferment Fee calculated on the amount of such Accepted Tranche.

1.6.C(2) Cancellation

- (a) If an Accepted Tranche which is a Fixed Rate Tranche (the "**Cancelled Tranche**") is cancelled:
 - (i) by the Borrower pursuant to Article 1.6.A; or
 - (ii) by the Bank upon an Indemnifiable Prepayment Event or an event or circumstance which would, with the passage of time or the giving of notice or the making of any determination under this Contract (or any combination of the foregoing) constitute an Indemnifiable Prepayment Event or upon the occurrence of a Material Adverse Change or pursuant to Article 1.5.B,the Borrower shall pay to the Bank an indemnity on such Cancelled Tranche.
- (b) Such indemnity shall be:
 - (i) calculated assuming that the Cancelled Tranche had been disbursed and repaid on the same Scheduled Disbursement Date or, to the extent the disbursement of the Tranche is currently deferred or suspended, on the date of the cancellation notice; and
 - (ii) in the amount communicated by the Bank to the Borrower as the present value (calculated as of the date of cancellation) of the excess, if any, of:
 - (1) the interest that would accrue thereafter on the Cancelled Tranche over the period from the date of cancellation pursuant to this Article 1.6.C(2), to the Interest Revision/Conversion Date, if any, or]the Maturity Date, if it were not cancelled; over
 - (2) the interest that would so accrue over that period, if it were calculated at the Redeployment Rate, less 0.19% (nineteen basis points).The said present value shall be calculated at a discount rate equal to the Redeployment Rate applied as of each relevant Payment Date of the applicable Tranche.
- (c) If the Bank cancels any Accepted Tranche upon the occurrence of an Event of Default, the Borrower shall indemnify the Bank in accordance with Article 10.3.

1.7 Cancellation after expiry of the Credit

On the day following the Final Availability Date, unless otherwise specifically notified in writing by the Bank to the Borrower, any part of the Credit in respect of which no Disbursement Acceptance has been received in accordance with Article 1.2.C shall be automatically cancelled, without any further notice from the Bank to the Borrower and without any liability arising on the part of either Party.

1.8 Up-front fee

The Borrower authorises the Bank to retain out of the first Tranche an up-front fee in an amount equivalent to 0.10% (10 basis points) of the Credit.

An amount retained by the Bank out of the first Tranche in payment of the up-front fee shall be treated as having been disbursed by the Bank.

If:

- (a) no disbursement takes place, the Borrower shall pay to the Bank the up-front fee on the Final Availability Date; or

- (b) the Credit is cancelled in full under Article 1.6 prior to the Final Availability Date, the Borrower shall pay to the Bank the up-front fee on the date of such cancellation.

1.9 Non-utilisation fee

- (a) The Borrower shall pay to the Bank a non-utilisation fee calculated on the daily undrawn and uncanceled balance of the Credit from the date falling 36 (thirty six) months from the date of this Contract until the Final Availability Date at a rate of 0.10% (10 basis points) per annum.
- (b) The accrued non-utilisation fee shall be payable by the Borrower on:
 - (i) [dd/mm, dd/mm, dd/mm, dd/mm]; and
 - (ii) the Final Availability Date; or if the Credit is cancelled in full under Article 1.6 prior to the Final Availability Date, on the payment date mentioned under (i) above immediately following the date of cancellation.
- (c) The fee will be calculated using the day count convention of a year of 360 (three hundred and sixty) days and the number of days elapsed.
- (d) If the date on which the non-utilisation fee is due to be paid is not a Relevant Business Day, payment shall be made on the next day, if any, of that month that is a Relevant Business Day or, failing that, the nearest preceding day that is a Relevant Business Day, in all cases with a corresponding adjustment to the amount of non-utilisation fee due.
- (e) Sums due under this Article 9 (Non-utilisation fee) shall be payable in the currency of the Credit.

1.10 Sums due under Articles 1.5 and 1.6

Sums due under Articles 1.5 and 1.6 shall be payable:

- (a) in EUR; and
- (b) within 15 (fifteen) days of the Borrower's receipt of the Bank's demand or within any longer period specified in the Bank's demand.

ARTICLE 2

The Loan

2.1 Amount of Loan

The Loan shall comprise the aggregate amount of Tranches disbursed by the Bank under the Credit, as confirmed by the Bank pursuant to Article 2.3.

2.2 Currency of payments

The Borrower shall pay interest, principal and other charges payable in respect of each Tranche in EUR.

Other payments, if any, shall be made in the currency specified by the Bank having regard to the currency of the expenditure to be reimbursed by means of that payment.

2.3 Confirmation by the Bank

The Bank shall deliver to the Borrower the amortisation table referred to in Article 4.1, if any, showing the Disbursement Date, the currency, the amount disbursed, the repayment terms and the interest rate for each Tranche, not later than 10 (ten) calendar days after the Scheduled Disbursement Date for such Tranche.

ARTICLE 3

Interest

3.1.A Fixed Rate Tranches

The Borrower shall pay interest on the outstanding balance of each Fixed Rate Tranche at the Fixed Rate quarterly, semi-annually or annually in arrear on the relevant Payment Dates as specified in the Disbursement Offer, commencing on the first such Payment Date following the Disbursement Date of the Tranche. If the period from the Disbursement Date to the first Payment Date is 15 (fifteen) days or less then the payment of interest accrued during such period shall be postponed to the following Payment Date.
Interest shall be calculated on the basis of Article 5.1(a).

3.1.B Floating Rate Tranches

The Borrower shall pay interest on the outstanding balance of each Floating Rate Tranche at the Floating Rate quarterly, semi-annually or annually in same arrear on the relevant Payment Dates, as specified in the Disbursement Offer commencing on the first such Payment Date following the Disbursement Date of the Tranche. If the period from the Disbursement Date to the first Payment Date is 15 (fifteen) days or less then the payment of interest accrued during such period shall be postponed to the following Payment Date.

The Bank shall notify the Borrower of the Floating Rate within 10 (ten) days following the commencement of each Floating Rate Reference Period.

If pursuant to Articles 1.5 and 1.6 disbursement of any Floating Rate Tranche takes place after the Scheduled Disbursement Date, the Relevant Interbank Rate applicable to the first Floating Rate Reference Period shall be determined, in accordance with Schedule B, for the Floating Rate Reference Period commencing on the Disbursement Date and not the Scheduled Disbursement Date.

Interest shall be calculated in respect of each Floating Rate Reference Period on the basis of Article 5.1(b).

3.1.C Revision or Conversion of Tranches

Where the Borrower exercises an option to revise or convert the interest rate basis of a Tranche, it shall, from the effective Interest Revision/Conversion Date (in accordance with the procedure set out in Schedule D) pay interest at a rate determined in accordance with the provisions of Schedule D.

3.2 Interest on overdue sums

Without prejudice to Article 10 and by way of exception to Article 3.1, if the Borrower fails to pay any amount payable by it under this Contract on its due date, interest shall accrue on any overdue amount payable under the terms of this Contract from the due date to the date of actual payment at an annual rate equal to:

- (a) for overdue sums related to Floating Rate Tranches, the applicable Floating Rate plus 2% (200 basis points);
- (b) for overdue sums related to Fixed Rate Tranches, the higher of:
 - (i) the applicable Fixed Rate plus 2% (200 basis points); or

- (ii) the Relevant Interbank Rate (one month) plus 2% (200 basis points); and
- (c) for overdue sums other than under (a) or (b) above, the Relevant Interbank Rate (one month) plus 2% (200 basis points),

and shall be payable in accordance with the demand of the Bank. For the purpose of determining the Relevant Interbank Rate in relation to this Article 3.2 (b) and (c), the relevant periods within the meaning of Schedule B shall be successive periods of one (1) month commencing on the due date. Any unpaid but due interest may be capitalised in conformity with article 1154 of the Luxembourg Civil Code. For the avoidance of doubt, capitalisation of interest shall occur only for interest due but unpaid for a period of more than one year. The Borrower hereby agrees in advance to have the unpaid interest due for a period of more than one year compounded and that as of the capitalisation, such unpaid interest will in turn produce interest at the interest rate set out in this Article 3.2.

Notwithstanding Article 3.2 (c) above, if the overdue sum is in a currency for which no Relevant Interbank Rate is specified in this Contract, the relevant interbank rate, or as determined by the Bank, the relevant risk-free rate that is generally retained by the Bank for transactions in that currency shall apply plus 2% (200 basis points), calculated in accordance with the market practice for such rate.

3.3 Market Disruption Event

If at any time:

- (a) from the receipt by the Bank of a Disbursement Acceptance in respect of a Tranche; and
- (b) until the date falling 20 (twenty) Business Days prior to the Scheduled Disbursement Date

a Market Disruption Event occurs, the Bank may notify the Borrower that this Article 3.3 has come into effect.

Irrespective of the currency of disbursement accepted by the Borrower originally for the Tranche, the Bank shall notify to the Borrower the EUR equivalent to be disbursed on the Scheduled Disbursement Date. The rate of interest applicable to such Accepted Tranche until the Maturity Date or the Interest Revision/Conversion Date if any, shall be the percentage rate per annum which is the rate (expressed as a percentage rate per annum) which is determined by the Bank to be the all-inclusive cost to the Bank for the funding of the relevant Tranche based upon the then applicable internally generated Bank reference rate or an alternative rate determination method reasonably determined by the Bank.

The Borrower shall have the right to refuse in writing such disbursement within the deadline specified in the notice and shall bear charges incurred as a result, if any, in which case the Bank shall not effect the disbursement and the corresponding portion of the Credit shall remain available for disbursement under Article 1.2. If the Borrower does not refuse the disbursement in time, the Parties agree that the disbursement in EUR and the conditions thereof shall be fully binding for all Parties. The Spread or Fixed Rate previously accepted by the Borrower shall no longer be applicable.

ARTICLE 4
Repayment

4.1 Normal repayment

4.1.A Repayment by instalments

- (a) The Borrower shall repay each Tranche by instalments on the Repayment Dates specified in the relevant Disbursement Offer in accordance with the terms of the amortisation table delivered pursuant to Article 2.3.
- (b) Each amortisation table shall be drawn up on the basis that:
 - (i) in the case of a Fixed Rate Tranche without an Interest Revision/Conversion Date, repayment shall be made quarterly, semi-annually or annually by equal instalments of principal or constant instalments of principal and interest;
 - (ii) in the case of a Fixed Rate Tranche with an Interest Revision/Conversion Date or a Floating Rate Tranche, repayment shall be made by equal quarterly, semi-annual or annual instalments of principal;
 - (iii) the first Repayment Date of each Tranche shall fall not earlier than 30 (thirty) days from the Scheduled Disbursement Date and not later than the Repayment Date immediately following the 5th (fifth) anniversary of the Scheduled Disbursement Date of the Tranche; and
 - (iv) the last Repayment Date of each Tranche shall fall not earlier than 4 (four) years and not later than 25 (twenty-five) years from the Scheduled Disbursement Date.

4.2 Voluntary prepayment

4.2.A Prepayment option

Subject to Articles 4.2.B, 4.2.C and 4.4, the Borrower may prepay all or part of any Tranche, together with accrued interest and indemnities if any, upon giving a Prepayment Request not earlier than 60 (sixty) and not later than 30 (thirty) calendar days' prior notice specifying:

- (a) the Prepayment Amount;
- (b) the Prepayment Date;
- (c) if applicable, the choice of application method of the Prepayment Amount in line with Article 5.5.C(a); and
- (d) the Contract Number.

The Prepayment Request shall be irrevocable.

4.2.B Prepayment indemnity

4.2.B(1) Fixed rate tranche

Subject to Article 4.2.B(3) below, if the Borrower prepays a Fixed Rate Tranche, the Borrower shall pay to the Bank on the Prepayment Date the Prepayment Indemnity in respect of the Fixed Rate Tranche which is being prepaid.

4.2.B(2) Floating rate tranche

Subject to Article 4.2.B(3) below, the Borrower may prepay a Floating Rate Tranche without indemnity.

4.2.B(3) REVISION/CONVERSION

Prepayment of a Tranche on its Interest Revision/Conversion Date may be effected without indemnity except if the Borrower has accepted pursuant to Schedule D a Fixed Rate under an Interest Revision/Conversion Proposal.

4.2.C Prepayment mechanics

Upon presentation by the Borrower to the Bank of a Prepayment Request in respect of a Fixed Rate Tranche, the Bank shall issue a Prepayment Offer to the Borrower, not later than 15 (fifteen) days prior to the Prepayment Date. The Prepayment Offer shall specify the Prepayment Amount, the Prepayment Date, the accrued interest due thereon, the Prepayment Indemnity payable under Article 4.2.B(1), the fee under Article 4.2.D, if any, the method of application of the Prepayment Amount and, the deadline by which the Borrower may accept the Prepayment Offer.

If the Borrower accepts the Prepayment Offer no later than by the deadline specified therein, the Bank shall send to the Borrower, no later than 10 (ten) days prior to the relevant Prepayment Date, a Prepayment Notice. If the Borrower does not duly accept the Prepayment Offer, the Borrower may not effect the prepayment in respect of such Fixed Rate Tranche.

Upon presentation by the Borrower to the Bank of a Prepayment Request in respect of a Floating Rate Tranche, the Bank shall issue a Prepayment Notice to the Borrower, not later than 10 (ten) days prior to the Prepayment Date.

The Borrower shall pay the amount specified in the Prepayment Notice on the relevant Prepayment Date.

4.2.D Administrative Fee

If the Bank exceptionally accepts, solely upon the Bank's discretion, a Prepayment Request with prior notice of less than 30 (thirty) calendar days, the Borrower shall pay to the Bank a fee of EUR 10,000 per each Tranche requested to be prepaid, partly or in full, in consideration of the administrative costs incurred by the Bank in connection with such voluntary prepayment. In such case, the Bank shall not be under an obligation to observe the deadlines to send a Prepayment Offer and/or the Prepayment Notice, as applicable, pursuant to this Contract.

4.3 Compulsory prepayment and cancellation

4.3.A Prepayment Events

4.3.A(1) Project cost reduction event

- (a) The Borrower shall promptly inform the Bank if a Project Cost Reduction Event has occurred or is likely to occur. At any time after the occurrence of a Project Cost Reduction Event the Bank may, by notice to the Borrower, cancel the undisbursed portion of the Credit and/or demand prepayment of the Loan Outstanding up to the amount by which the Credit exceeds the limit[s] referred to in paragraph (c) below together with accrued interest and all other amounts accrued and outstanding under this Contract in relation to the proportion of the Loan Outstanding to be prepaid.
- (b) The Borrower shall effect payment of the amount demanded on the date specified by the Bank, such date falling not less than 30 (thirty) days from the date of the demand.
- (c) For the purpose of this Article, "**Project Cost Reduction Event**" means that the total cost of the Project falls below the figure stated in Recital (b) so that the amount of the Bank's financing of the Project exceeds (together with any other credits provided by the Bank for this Project):
 - (i) 50% (fifty per cent); and/or

- (ii) when aggregated with the amount of any other funds from the European Union made available for the Project, 70% (seventy per cent)],

of such total cost of the Project.

4.3.A(2) Non-EIB Financing prepayment event

- (a) The Borrower shall promptly inform the Bank if a Non-EIB Financing Prepayment Event has occurred or is likely to occur. At any time after the occurrence of a Non-EIB Financing Prepayment Event the Bank may, by notice to the Borrower, cancel the undisbursed portion of the Credit and demand prepayment of the Loan Outstanding, together with accrued interest and all other amounts accrued and outstanding under this Contract in relation to the proportion of the Loan Outstanding to be prepaid.
- (b) The proportion of the Credit that the Bank may cancel and the proportion of the Loan Outstanding that the Bank may require to be prepaid shall be the same as the proportion that the prepaid amount of the Non-EIB Financing bears to the aggregate outstanding amount of all Non-EIB Financing.
- (c) The Borrower shall effect payment of the amount demanded on the date specified by the Bank, such date being a date falling not less than 30 (thirty) days from the date of the demand.
- (d) For the purposes of this Article:
 - (i) **"Non-EIB Financing Prepayment Event"** means any case where the Borrower, voluntarily prepays (for the avoidance of doubt, such prepayment shall include a voluntary repurchase or cancellation of any creditor's commitment, as the case may be) a part or the whole of any Non-EIB Financing; and
 - (ii) **"Non-EIB Financing"** means any financial indebtedness (save for the Loan and any other direct financial indebtedness from the Bank to the Borrower), or any other obligation for the payment or repayment of money originally made available to the Borrower) for a term of more than 3 (three) years.

4.3.A(3) Change of law EVENT

The Borrower shall promptly inform the Bank if a Change-of-Law Event has occurred or is likely to occur. In such case, or if the Bank has reasonable cause to believe that a Change-of-Law Event has occurred or is about to occur, the Bank may request that the Borrower consult with it. Such consultation shall take place within 30 (thirty) days from the date of the Bank's request. If, after the lapse of 30 (thirty) days from the date of such request for consultation the Bank is of the opinion that:

- (a) such Change-of-Law Event would materially impair the Borrower's ability to perform its obligations under this Contract, and
- (b) the effects of such Change-of-Law Event cannot be mitigated to its satisfaction,

the Bank may, by notice to the Borrower, cancel the undisbursed portion of the Credit and/or demand prepayment of the Loan Outstanding, together with accrued interest and all other amounts accrued and outstanding under this Contract.

The Borrower shall effect payment of the amount demanded on the date specified by the Bank, such date being a date falling not less than 30 (thirty) days from the date of the demand.

For the purposes of this Article "**Change-of-Law Event**" means the enactment, promulgation, execution or ratification of or any change in or amendment to any law, rule or regulation (or in the application or official interpretation of any law, rule or regulation) that occurs after the date of this Contract and which could impair the Borrower's ability to perform its obligations under this Contract.

4.3.A(4) Illegality event

- (a) Upon becoming aware of an Illegality Event:
 - (i) the Bank shall promptly notify the Borrower, and
 - (ii) the Bank may immediately (A) suspend or cancel the undisbursed portion of the Credit, and/or (B) demand prepayment of the Loan Outstanding, together with accrued interest and all other amounts accrued and outstanding under this Contract on the date indicated by the Bank in its notice to the Borrower.
- (b) For the purposes of this Article, "**Illegality Event**" means that:
 - (i) it becomes unlawful in any applicable jurisdiction, or it becomes or the Bank has reasonable cause to expect that it may become contrary to any Sanctions, for the Bank to:
 - (A) perform any of its obligations as contemplated in this Contract; or
 - (B) fund or maintain the Loan;
 - (ii) the Framework Agreement is or is likely to be:
 - (A) repudiated by Montenegro or not binding on Montenegro in any respect;
 - (B) not effective in accordance with its terms or is alleged by the Borrower to be ineffective in accordance with its terms;
 - (C) breached by Montenegro, in that any obligation assumed by Montenegro under the Framework Agreement ceases to be fulfilled as regards any financing made to any borrower in the territory of Montenegro from the resources of the Bank, or the EU; or
 - (D) not applicable to the Project or the rights of the Bank under the Framework Agreement cannot be enforced in respect of the Project.
 - (iii) in respect of the EFSD+ DIW1 Guarantee:
 - (A) it is no longer valid or in full force and effect;
 - (B) the conditions for cover thereunder are not fulfilled;
 - (C) it is not effective in accordance with its terms or is alleged to be ineffective in accordance with its terms; or
 - (D) Montenegro ceases to be an eligible country pursuant to the NDICI-GE Regulation, the IPA III Regulation, or any other applicable law or instrument governing EFSD+.

4.3.B Prepayment mechanics

Any sum demanded by the Bank pursuant to Article 4.3.A, together with any interest or other amounts accrued or outstanding under this Contract including, without limitation, any indemnity

due under Article 4.3.C, shall be paid on the Prepayment Date indicated by the Bank in its notice of demand.

4.3.C Prepayment indemnity

4.3.C(1) FIXED RATE TRANCHE

If the Borrower prepays a Fixed Rate Tranche in case of an Indemnifiable Prepayment Event, the Borrower shall pay to the Bank on the Prepayment Date the Prepayment Indemnity in respect of the Fixed Rate Tranche that is being prepaid.

4.3.C(2) FLOATING RATE TRANCHE

The Borrower may prepay the Floating Rate Tranches without the Prepayment Indemnity.

4.4 General

4.4.A No prejudice to Article 10

This Article 4 shall not prejudice Article 10.

4.4.B No reborrowing

A repaid or prepaid amount may not be reborrowed.

ARTICLE 5

Payments

5.1 Day count convention

Any amount due by way of interest indemnity or the Deferment Fee from the Borrower under this Contract, and calculated in respect of a fraction of a year, shall be determined on the following respective conventions:

- (a) under a Fixed Rate Tranche, a year of 360 (three hundred and sixty) days and a month of 30 (thirty) days; and
- (b) under a Floating Rate Tranche, a year of 360 (three hundred and sixty) days and the number of days elapsed.

5.2 Time and place of payment

- (a) Unless otherwise specified in this Contract or in the Bank's demand, all sums other than sums of interest, indemnity and principal are payable within 15 (fifteen) days of the Borrower's receipt of the Bank's demand.
- (b) Each sum payable by the Borrower under this Contract shall be paid to the relevant account notified by the Bank to the Borrower. The Bank shall notify the account not less than 15 (fifteen) days before the due date for the first payment by the Borrower and shall notify any change of account not less than 15 (fifteen) days before the date of the first payment to which the change applies. This period of notice does not apply in the case of payment under Article 10.
- (c) The Borrower shall indicate the Contract Number in the payment details for each payment made hereunder.
- (d) A sum due from the Borrower shall be deemed paid when the Bank receives it.

- (e) Any disbursements by and payments to the Bank under this Contract shall be made using the Disbursement Account (for disbursements by the Bank) and the Payment Account (for payments to the Bank).

5.3 No set-off by the Borrower

All payments to be made by the Borrower under this Contract shall be calculated and be made without (and free and clear of any deduction for) set-off or counterclaim.

5.4 Disruption to Payment Systems

If either the Bank determines (in its discretion) that a Disruption Event has occurred or the Bank is notified by the Borrower that a Disruption Event has occurred:

- (a) the Bank may, and shall if requested to do so by the Borrower, consult with the Borrower with a view to agreeing with the Borrower such changes to the operation or administration of this Contract as the Bank may deem necessary in the circumstances;
- (b) the Bank shall not be obliged to consult with the Borrower in relation to any changes mentioned in paragraph (a) if, in its opinion, it is not practicable to do so in the circumstances and, in any event, shall have no obligation to agree to such changes; and
- (c) the Bank shall not be liable for any damages, costs or losses whatsoever arising as a result of a Disruption Event or for taking or not taking any action pursuant to or in connection with this Article 5.4.

5.5 Application of sums received

5.5.A General

Sums received from the Borrower shall only discharge its payment obligations if received in accordance with the terms of this Contract.

5.5.B Partial payments

If the Bank receives a payment that is insufficient to discharge all the amounts then due and payable by the Borrower under this Contract, the Bank shall apply that payment, in the order set out below, in or towards:

- (a) *pro rata* to each of any unpaid fees, costs, indemnities and expenses due under this Contract;
- (b) any accrued interest due but unpaid under this Contract;
- (c) any principal due but unpaid under this Contract; and
- (d) any other sum due but unpaid under this Contract.

5.5.C Allocation of sums related to Tranches

- (a) In case of:
 - (i) a partial voluntary prepayment of a Tranche that is subject to a repayment in several instalments, the Prepayment Amount shall be applied *pro rata* to each outstanding instalment, or, at the request of the Borrower, in inverse order of maturity; or
 - (ii) a partial compulsory prepayment of a Tranche that is subject to a repayment in several instalments, the Prepayment Amount shall be applied in reduction of the outstanding instalments in inverse order of maturity.

- (b) Sums received by the Bank following a demand under Article 10.1 and applied to a Tranche, shall reduce the outstanding instalments in inverse order of maturity. The Bank may apply sums received between Tranches at its discretion.
- (c) In case of receipt of sums which cannot be identified as applicable to a specific Tranche, and on which there is no agreement between the Bank and the Borrower on their application, the Bank may apply these between Tranches at its discretion.

ARTICLE 6

Borrower undertakings and representations

The undertakings in this Article 6 remain in force from the date of this Contract for so long as any amount is outstanding under this Contract or the Credit is in force.

A. PROJECT UNDERTAKINGS

6.1 Use of Loan and availability of other funds

The Borrower shall use all amounts borrowed by it under this Contract for the execution of the Project.

The Borrower shall ensure that it has available to it the other funds listed in Recital (b) and that such funds are expended, to the extent required, on the financing of the Project.

6.2 Completion of Project

The Borrower shall, and shall ensure that the Promoter will, carry out the Project in accordance with the Technical Description as may be modified from time to time with the approval of the Bank, and complete it by the final date specified therein.

6.3 Increased cost of Project

If the total cost of the Project exceeds the estimated figure set out in Recital (b), the Borrower shall, and shall ensure that the Promoter will, obtain the finance to fund the excess cost without recourse to the Bank, so as to enable the Project to be completed in accordance with the Technical Description. The plans for funding the excess cost shall be communicated to the Bank without delay.

Upon request of the Bank, the Borrower shall demonstrate, to the satisfaction of the Bank, that it has fulfilled, or will fulfil, the financing plan set out in Recital (b).

6.4 Procurement procedure

The Borrower **shall, and shall ensure that the Promoter will**, purchase equipment, secure services and order works for the Project by acceptable procurement procedures complying, to the **Bank's** satisfaction, with its policy as described in its Guide to Procurement.

- (a) The Borrower shall ensure that the tender dossiers for all contracts to be financed by the Bank under this Contract shall contain a reference to review procedures for remedies available to persons or entities having an interest in obtaining the contract;
- (b) **The Borrower, and shall ensure that the Promoter will, promptly inform the Bank of any changes to the initial procurement plan.**
- (c) **The Borrower shall, and shall ensure that the Promoter will, consult with the Bank prior to entering into any material amendments to the contracts financed by the Bank under this Contract.**

6.5 Continuing Project undertakings

The Borrower shall, and shall ensure that the Promoter will:

- (a) **Maintenance:** maintain, repair, overhaul and renew all property forming part of the Project as required to keep it in good working order;
- (b) **Project assets:** unless the Bank shall have given its prior consent in writing retain title to and possession of all or substantially all the assets comprising the Project or, as appropriate, replace and renew such assets and maintain the Project in substantially continuous operation in accordance with its original purpose; the Bank may withhold its consent only where the proposed action would prejudice the Bank's interests as lender to the Borrower or would render the Project ineligible for financing by the Bank under its Statute or under article 309 of the Treaty on the Functioning of the European Union;
- (c) **Insurance:** insure all works and property forming part of the Project with first class insurance companies in accordance with the most comprehensive relevant industry practice;
- (d) **Rights and Permits:** maintain in force all rights of way or use and all Authorisations necessary for the execution and operation of the Project;
- (e) **Environment and Social:**
 - (i) implement and operate the Project in compliance with the Environmental and Social Standards;
 - (ii) obtain and maintain requisite Environmental or Social Approvals for the Project;
 - (iii) comply with any such Environmental or Social Approvals;
- (f) **EU law:** execute and operate the Project in accordance with the relevant laws of Montenegro and the relevant standards of EU law, save for any general derogation made by the European Union.

6.6 Other Project Undertakings

The Borrower shall, and shall ensure that the Promoter will

- (a) maintain in operation a Project Implementation Unit and a works supervision team with terms of reference, staff, resources and technical assistance all satisfactory to the Bank;
- (b) put in place an effective data monitoring system on:
 - (i) the provision of pre-primary education for the Project and track its availability for different sub-groups of population (by gender, by socio-economic background, by disability status and by region);
 - (ii) the educational performance (dropout rates, absenteeism, test results in national assessments) of primary and secondary school students in schools included in the Project; and
 - (iii) the provision of vocational education system and labour market outcomes of vocational education students affected by the Project; and

- (c) provide the Bank with copies of the energy audits or models before and after construction completion of the Project as well as copies of the Energy Performance Certificates (EPC) or equivalent on completion of all of the Project components.

B. GENERAL UNDERTAKINGS

6.7 Compliance with laws

The Borrower shall, and shall ensure that the Promoter will, comply in all respects with all laws to which the Borrower or the Promoter (respectively) or the Project is subject, if failure so to comply would materially impair the ability of the Borrower to perform its obligations under this Contract.

6.8 Books and records

The Borrower shall

- (a) ensure that it has and the Promoter has kept and will continue to keep proper books and records of account, in which full and correct entries shall be made of all financial transactions and the assets and business of the Borrower and the Promoter, including expenditures in connection with the Project, in accordance with GAAP as in effect from time to time; and,
- (b) keep and ensure that the Promoter shall keep records of contracts financed with the proceeds of the Loan including a copy of the contract itself and material documents relating to the procurement for at least 6 (six) years from substantial performance of the contract.

6.9 Integrity

(a) Prohibited Conduct:

- (i) The Borrower shall not, and shall ensure that the Promoter shall not, engage in (and shall not authorise or permit any other person acting on its behalf to engage in) any Prohibited Conduct in connection with the Project, any tendering procedure for the Project, or any transaction contemplated by the Contract.
- (ii) The Borrower undertakes to take, and shall ensure that the Promoter shall take, such action as the Bank shall reasonably request to investigate or terminate any alleged or suspected occurrence of any Prohibited Conduct in connection with the Project.
- (iii) The Borrower undertakes to ensure that contracts financed by this Loan include the necessary provisions to enable the Borrower and/or the Promoter to investigate or terminate any alleged or suspected occurrence of any Prohibited Conduct in connection with the Project.

(b) Sanctions

The Borrower shall not and shall procure that the Promoter shall not, directly or indirectly:

- (i) enter into a business relationship with, and/or make any funds and/or economic resources available to, or for the benefit of, any Sanctioned Person in connection with the Project,
- (ii) use all or part of the proceeds of the Loan or lend, contribute or otherwise make available such proceeds to any person in any

manner that would result in a breach by itself and/or by the Bank of any Sanctions; or

- (iii) fund all or part of any payment under this Contract out of proceeds derived from activities or businesses with a Sanctioned Person -, a person in breach of the Sanctions or in any manner that would result in a breach by itself and/or by the Bank of any Sanctions.

It is acknowledged and agreed that the undertakings set out in this Article 6.12(b) are only sought by and given to the Bank to the extent that to do so would be permissible pursuant to any applicable anti-boycott rule of the EU such as Regulation (EC) 2271/96.

(c) **Relevant Persons**

The Borrower shall and shall procure that the Promoter shall undertake to take within a reasonable timeframe appropriate measures in respect of any Relevant Person who is the subject of a final and irrevocable court ruling in connection with Prohibited Conduct perpetrated in the course of the exercise of their professional duties, in order to ensure that such Relevant Person is excluded from any of the activities in relation to the Loan and to the Project.

6.10 Data Protection

- (a) When disclosing information (other than mere contact information relating to the Borrower's personnel involved in the management of this Contract ("**Contact Details**")) to the Bank in connection with this Contract, the Borrower shall redact or otherwise amend that information (as necessary) so that it does not contain any information relating to identified or identifiable individuals ("**Personal Information**"), except where this Contract specifically requires, or the Bank specifically requests in writing, to disclose such information in the form of Personal Information.
- (b) Before disclosing any Personal Information (other than Contact Details) to the Bank in connection with this Contract, the Borrower shall ensure that each individual to whom such Personal Information relates:
 - (i) has been informed of the disclosure to the Bank (including the categories of Personal Information to be disclosed); and
 - (ii) has been advised on the information contained in (or has been provided with an appropriate link to) the Bank's privacy statement in relation to its lending and investment activities as set out from time to time at <https://www.eib.org/en/privacy/lending> (or such other address as the Bank may notify to the Borrower in writing from time to time).

6.11 Conflict of Interest

Without prejudice to the general duty under the Guide to Procurement for the Promoter to effectively prevent, identify and remedy conflicts of interest, the Borrower shall procure that the Promoter ensures that, prior to the award of any contract financed under the Project:

- (a) the Beneficial Owners of any bidder (including joint venture partners and subcontractors) who are Close Associates or Family Members of the representative(s), member(s) of the management bodies or senior officer(s) (as applicable) of the Borrower or the Promoter are identified and promptly communicated to the Bank. Any such relationship shall for the purpose of this Article and Guide to Procurement constitute a conflict of interest and be promptly notified to the Bank; and

- (b) adequate measures are adopted to address any potential conflicts of interest such as a financial, economic or other personal interest (i) between the Beneficial Owner(s) identified as per paragraph (a) above and any member(s) of the Promoter's management bodies, representative(s) or senior officer(s) (as applicable); and (ii) between the Beneficial Owner(s) identified as per paragraph (a) above and any senior officer(s) or representatives of the Borrower, and in each case, and such measures shall be promptly notified to the Bank.

6.12 General Representations and Warranties

The Borrower represents and warrants to the Bank that:

- (a) it has the power to execute, deliver and perform its obligations under this Contract and all necessary governmental and other actions have been taken to authorise the execution, delivery and performance of the same by it;
- (b) this Contract constitutes its legally valid, binding and enforceable obligations;
- (c) the execution and delivery of, the performance of its obligations under and compliance with the provisions of this Contract do not and will not contravene or conflict with:
 - (i) any applicable law, statute, rule or regulation, or any judgement, decree or permit to which it is subject;
 - (ii) any agreement or other instrument binding upon it which might reasonably be expected to have a material adverse effect on its ability to perform its obligations under this Contract;
- (d) there has been no Material Adverse Change since ;
- (e) no event or circumstance which constitutes an Event of Default has occurred and is continuing unremedied or unwaived;
- (f) no litigation, arbitration, administrative proceedings or investigation is current or to its knowledge is threatened or pending before any court, arbitral body or agency which has resulted or if adversely determined is reasonably likely to result in a Material Adverse Change, nor is there subsisting against it or any of its subsidiaries any unsatisfied judgement or award;
- (g) it has obtained all necessary Authorisations in connection with this Contract and in order to lawfully comply with its obligations hereunder, and the Project, and all such Authorisations are in full force and effect and admissible in evidence;
- (h) its payment obligations under this Contract rank not less than pari passu in right of payment with all other present and future unsecured and unsubordinated obligations under any of its debt instruments except for obligations mandatorily preferred by law;
- (i) it is in compliance with Article 6.5(e) and to the best of its knowledge and belief (having made due and careful enquiry) no Environmental or Social Claim has been commenced or is threatened against it or the Promoter;
- (j) it is in compliance with all undertakings under this Article 6;

- (k) no loss-of-rating clause have been concluded with any other creditor of the Borrower;
- (l) to the best of its knowledge, no funds invested in the Project by the Borrower or the Promoter are of illicit origin, including products of Money Laundering or linked to the Financing of Terrorism;
- (m) neither the Borrower, nor any Relevant Person has committed (i) any Prohibited Conduct in connection with the Project or any transaction contemplated by the Contract; or (ii) any illegal activity related to the Financing of Terrorism or Money Laundering;
- (n) the Project (including without limitation, the negotiation, award and performance of contracts financed or to be financed by the Loan) has not involved or given rise to any Prohibited Conduct;
- (o) none of the Borrower or the Promoter and/or any Relevant Person:
 - (i) is a Sanctioned Person; or
 - (ii) is in breach of any Sanctions that apply to it the Promoter or any Relevant Person (respectively).

It is acknowledged and agreed that the representations set out in this paragraph (o) are only sought by and given to the Bank to the extent that to do so would be permissible pursuant to any applicable anti-boycott rule of the EU such as Regulation (EC) 2271/96.

- (p) the Declaration on Honour dated [●] is true in all respects;

The representations and warranties set out above are made on the date of this Contract and are, with the exception of the representation set out in paragraph (d) and (p) above, deemed repeated with reference to the facts and circumstances then existing on the date of each Disbursement Acceptance, each Disbursement Date and each Payment Date.

ARTICLE 7

Security

7.1 *Pari passu* ranking

The Borrower shall ensure that its payment obligations under this Contract rank, and will rank, not less than *pari passu* in right of payment with all other present and future unsecured and unsubordinated obligations under any of its External Debt Instruments.

In particular, if the Bank makes a demand under Article 10.01 or if an event or potential event of default under any unsecured and unsubordinated External Debt Instrument of the Borrower or of any of its agencies or instrumentalities has occurred and is continuing, the Borrower shall not make (or authorize) any payment in respect of any other such External Debt Instrument (whether regularly scheduled or otherwise) without simultaneously paying, or setting aside in a designated account for payment on the next Payment Date a sum equal to, the same proportion of the debt outstanding under this Contract as the proportion that the payment under such External Debt Instrument bears to the total debt outstanding under that Instrument. For this purpose, any payment of an External Debt Instrument that is made out of the proceeds of the issue of another instrument, to which substantially the same persons as hold claims under the External Debt Instrument have subscribed, shall be disregarded.

In this Contract, “**External Debt Instrument**” means (a) an instrument, including any receipt or statement of account, evidencing or constituting an obligation to repay a loan, deposit, advance or similar extension of credit (including without limitation any extension of credit under a refinancing or rescheduling agreement), (b) an obligation evidenced by a bond, debenture or similar written evidence of indebtedness or (c) a guarantee granted by the Borrower for an obligation of a third party; provided in each case that such obligation is: (i) governed by a system of law other than the law of the Borrower; or (ii) payable in a currency other than the currency of the Borrower's country; or (iii) payable to a person incorporated, domiciled, resident or with its head office or principal place of business outside the Borrower's country.

7.2 Clauses by inclusion

If the Borrower concludes with any other medium or long term financial creditor a financing agreement that includes a loss-of-rating clause and/or a cross default clause and/or a pari passu clause that is stricter than the equivalent provision(s) of this Contract, the Borrower shall so inform the Bank and shall, at the request of the Bank, execute an agreement to amend this Contract so as to provide for an equivalent provision in favour of the Bank.

7.3 Additional security

Should the Borrower grant to a third party any security for the performance of any External Debt Instrument or any preference or priority in respect thereof, the Borrower shall, if so required by the Bank, provide to the Bank equivalent security for the performance of its obligations under this Contract or grant to the Bank equivalent preference or priority.

ARTICLE 8

Information and Visits

8.1 Information concerning the Project

The Borrower shall, and shall procure that the Promoter will:

- (a) deliver to the Bank:
 - (i) the information in content and in form, and at the times, specified in Schedule A.2 or otherwise as agreed from time to time by the Parties; and
 - (ii) any such information or further document concerning the financing, procurement, implementation, operation and matters relating to Environment or Social Matters of or for the Project, or any information or further document required by the Bank to comply with its obligations under the NDICI-GE Regulation or the Financial Regulation, as the Bank may reasonably require within a reasonable time,

provided always that if such information or document is not delivered to the Bank on time, and the Borrower does not rectify the omission within a reasonable time set by the Bank in writing, the Bank may remedy the deficiency, to the extent feasible, by employing its own staff or a consultant or any other third party, at the Borrower's expense and the Borrower shall provide such persons with all assistance necessary for the purpose;

- (b) submit for the approval of the Bank without delay any material change to the Project, also taking into account the disclosures made to the Bank in connection with the Project prior to the signing of this Contract, in respect of, inter alia, the price, design, plans, timetable or to the expenditure programme or financing plan for the Project;
- (c) promptly inform the Bank of:
 - (i) any action or protest initiated or any objection raised by any third party or any genuine complaint received by the Borrower or the Promoter which is material with regard to environmental, social or other matters affecting the Project;
 - (ii) true copies of contracts financed with the proceeds of the Loan and evidence of expenditures relating to disbursements;
 - (iii) any Environmental or Social Claim that is to its knowledge commenced, pending or threatened against it;
 - (iv) any fact or event known to the Borrower or the Promoter, which may substantially prejudice or affect the conditions of execution or operation of the Project;
 - (v) any incident or accident relating to the Project which has or is likely to have a significant adverse effect on the Environment or on Social Matters;
 - (vi) any non-compliance by it or the Promoter with any Environmental and Social Standards;
 - (vii) any suspension, revocation or material modification of any Environmental or Social Approval,
 - (viii) a genuine allegation, complaint or information with regard to any Prohibited Conduct or any Sanction related to the Project;
 - (viii) should it become aware of any fact or information confirming or reasonably suggesting that (a) any Prohibited Conduct has occurred in connection with the Project, or (b) any of the funds invested in its share capital or in the Project was derived from an illicit origin;
 and set out the action to be taken with respect to such matters; and
- (d) provide to the Bank, if so requested:
 - (i) true copies of contracts financed with the proceeds of the Loan and evidence of expenditures relating to disbursements.

8.2 Information concerning the Borrower

The Borrower shall, and shall ensure the Promoter will:

- (a) deliver to the Bank:
 - (i) such further information, evidence or document concerning:
 - (1) its general financial situation or such certificates of compliance with the undertakings of Article 6; and
 - (2) the compliance with the due diligence requirements of the Bank for the Borrower and the Promoter, including, but not limited to "know your customer" (KYC) or similar identification and verification procedures,

when requested and within a reasonable time; and

- (b) inform the Bank immediately of:
 - (i) any fact which obliges it to prepay any financial indebtedness or any European Union funding;
 - (ii) any event or decision that constitutes or may result in a Prepayment Event;
 - (iii) any intention on its part to grant any Security over any of its assets in favour of a third party;
 - (iv) any intention on its part to relinquish ownership of any material component of the Project;
 - (v) any fact or event that is reasonably likely to prevent the substantial fulfilment of any obligation of the Borrower under this Contract;
 - (vi) any Event of Default having occurred or being threatened or anticipated;
 - (vii) unless prohibited by law, any material litigation, arbitration, administrative proceedings or investigation carried out by a court, administration or similar public authority, which, to the best of its knowledge and belief, is current, imminent or pending against the Borrower or its controlling entities or members of the Borrower's management bodies in connection with Prohibited Conduct related to the Credit, the Loan or the Project; any measure taken by the Borrower pursuant to Article 6.12 of this Contract;
 - (viii) any litigation, arbitration or administrative proceedings or investigation which is current, threatened or pending and which might if adversely determined result in a Material Adverse Change;
 - (ix) any Change in the Beneficial Ownership of the Borrower; and
 - (x) any claim, action, proceeding, formal notice or investigation relating to any Sanctions concerning the Borrower, the Promoter or any Relevant Person.

8.3 Visits, Right of Access and Investigation

- (a) The Borrower shall allow the Bank, and when either required by the relevant mandatory provisions of EU law or pursuant to the NDICI-GE Regulation or the Financial Regulation, as applicable, the European Court of Auditors, the European Commission, the European Anti-Fraud Office and the European Public Prosecutor's Office, as well as persons designated by the foregoing (each a "**Relevant Party**"), to:
 - (i) visit the sites, installations and works comprising the Project;
 - (ii) interview representatives of the Borrower [and/or the Promoter], and not obstruct contacts with any other person involved in or affected by the Project;
 - (iii) conduct such investigations, inspections, on-the-spot audits and checks as they may wish and review the Borrower's and/or the Promoter's books and records in relation to the Loan, the Contract and the execution of the Project, and to be able to take copies of related documents to the extent permitted by the law; and
- (b) The Borrower shall provide the Bank and any Relevant Party, or ensure that the Bank and the Relevant Parties are provided, with access to information,

facilities and documentation, as well as with all necessary assistance, for the purposes described in this Article.

- (c) Additionally, the Borrower shall allow the European Commission and the EU Delegation of Montenegro to participate in any monitoring missions organised by the Bank related to this Contract, the Loan or the Project.
- (d) In the case of a genuine allegation, complaint or information with regard to a Prohibited Conduct related to the Loan and/or the Project, the Borrower shall consult with the Bank in good faith regarding appropriate actions. In particular, if it is proven that a third party committed a Prohibited Conduct in connection with the Loan and/or the Project with the result that the Loan was misapplied, the Bank may, without prejudice to the other provisions of this Contract, inform the Borrower if, in its view, the Borrower should take appropriate recovery measures against such third party. In any such case, the Borrower shall in good faith consider the Bank's views and keep the Bank informed.

8.4 Disclosure and Publication

- (a) The Borrower acknowledges and agrees that:
 - (i) the Bank may be obliged to communicate information and materials relating to the Borrower, the Loan, the Contract and/or the Project to any institution or body of the European Union, including the European Court of Auditors, the European Commission, any relevant EU Delegation, the European Anti-Fraud Office and the European Public Prosecutor's Office, as may be necessary for the performance of their tasks in accordance with EU Law (including the NDICI Regulation and the Financial Regulation); and
 - (ii) the Bank may publish on its website and/or on social media, and/or produce press releases, containing information related to the financing provided pursuant to this Contract with the support of the EFSD+ DIW1 Guarantee, including the name, address and country of establishment of the Borrower, the purpose of the financing, and the type and amount of financial support received under this Contract.
- (b) The Borrower:
 - (i) acknowledges the origin of the EU financial support under the EFSD+ DIW1 Guarantee Agreement;
 - (ii) shall ensure the visibility of the EU financial support under the EFSD+, in particular when promoting or reporting on the Borrower, this Contract, the Loan or the Project, and their results, in a visible manner on communication material related to the Borrower, this Contract, the Loan or the Project, and by providing coherent, effective and proportionate targeted information to multiple audiences, including the media and the public, provided that the content of the communication material has been previously agreed with the Bank; and
 - (iii) shall consult with the Bank, the Commission and the EU Delegation of Montenegro on communication about the signature of this Finance Contract.

ARTICLE 9
Charges and expenses

9.1 Taxes, duties and fees

The Borrower shall pay all Taxes, duties, fees and other impositions of whatsoever nature, including stamp duty and registration fees, arising out of the execution or implementation of this Contract or any related document and in the creation, perfection, registration or enforcement of any Security for the Loan to the extent applicable.

The Borrower shall pay all principal, interest, indemnities and other amounts due under this Contract gross without any withholding or deduction of any national or local impositions whatsoever required by law or under an agreement with a governmental authority or otherwise. If the Borrower is obliged to make any such withholding or deduction, it shall gross up the payment to the Bank so that after withholding or deduction, the net amount received by the Bank is equivalent to the sum due .

9.2 Other charges

The Borrower shall bear all charges and expenses, including professional, banking or exchange charges incurred in connection with the preparation, execution, implementation, enforcement and termination of this Contract or any related document, any amendment, supplement or waiver in respect of this Contract or any related document, and in the amendment, creation, management, enforcement and realisation of any security for the Loan.

9.3 Increased costs, indemnity and set-off

- (a) The Borrower shall pay to the Bank any costs or expenses incurred or suffered by the Bank as a consequence of the introduction of or any change in (or in the interpretation, administration or application of) any law or regulation or compliance with any law or regulation which occurs after the date of signature of this Contract, in accordance with or as a result of which (i) the Bank is obliged to incur additional costs in order to fund or perform its obligations under this Contract, or (ii) any amount owed to the Bank under this Contract or the financial income resulting from the granting of the Credit or the Loan by the Bank to the Borrower is reduced or eliminated.
- (b) Without prejudice to any other rights of the Bank under this Contract or under any applicable law, the Borrower shall indemnify and hold the Bank harmless from and against any loss incurred as a result of any full or partial discharge that takes place in a manner other than as expressly set out in this Contract.
- (c) The Bank may set off any matured obligation due from the Borrower under this Contract (to the extent beneficially owned by the Bank) against any obligation (whether or not matured) owed by the Bank to the Borrower regardless of the place of payment, booking branch or currency of either obligation. If the obligations are in different currencies, the Bank may convert either obligation at a market rate of exchange in its usual course of business for the purpose of the set-off. If either obligation is unliquidated or unascertained, the Bank may set off in an amount estimated by it in good faith to be the amount of that obligation.

ARTICLE 10
Events of Default

10.1 Right to demand repayment

The Borrower shall repay all or part of the Loan Outstanding (as requested by the Bank) forthwith, together with accrued interest and all other accrued or outstanding amounts under this Contract, upon written demand being made by the Bank in accordance with the following provisions.

10.1.A Immediate demand

The Bank may make such demand immediately without prior notice (mise en demeure préalable) or any judicial or extra judicial step:

- (a) if the Borrower does not pay on the due date any amount payable pursuant to this Contract at the place and in the currency in which it is expressed to be payable, unless:
 - (i) its failure to pay is caused by an administrative or technical error or a Disruption Event; and
 - (ii) payment is made within 3 (three) Business Days of its due date;
- (b) if any information or document given to the Bank by or on behalf of the Borrower or any representation, warranty or statement made or deemed to be made by the Borrower in, pursuant to or for the purposes of entering into this Contract or in connection with the negotiation or performance of this Contract is or proves to have been incorrect, incomplete or misleading in any material respect;
- (c) if, following any default of the Borrower in relation to any loan, or any obligation arising out of any financial transaction, other than the Loan:
 - (i) the Borrower is required or is capable of being required or will, following expiry of any applicable contractual grace period, be required or be capable of being required to prepay, discharge, close out or terminate ahead of maturity such other loan or obligation; or
 - (ii) any financial commitment for such other loan or obligation is cancelled or suspended;
- (d) if the Borrower is unable to pay its debts as they fall due, or suspends its debts, or makes or seeks to make a composition with its creditors;
- (e) if an encumbrancer takes possession of, or a receiver, liquidator, administrator, administrative receiver or similar officer is appointed, whether by a court of competent jurisdiction or by any competent administrative authority, of or over, any part of the business or assets of the Borrower or any property forming part of the Project;
- (f) if the Borrower defaults in the performance of any obligation in respect of any other loan granted by the Bank or financial instrument entered into with the Bank, or of any other loan or financial instrument made to it from the resources of the Bank or the European Union;
- (g) if any expropriation, attachment, arrestment, distress, execution, sequestration or other process is levied or enforced upon the property of the Borrower or any property forming part of the Project and is not discharged or stayed within 14 (fourteen) days;

- (h) if a Material Adverse Change occurs, as compared with the Borrower's condition at the date of this Contract; or
- (i) if it is or becomes unlawful for the Borrower to perform any of its obligations under this Contract or this Contract is not effective in accordance with its terms or is alleged by the Borrower to be ineffective in accordance with its terms.

10.1.B Demand after notice to remedy

The Bank may also make such demand without prior notice (*mise en demeure préalable*) or any judicial or extra judicial step (without prejudice to any notice referred to below):

- (a) if the Borrower fails to comply with any provision of this Contract (other than those referred to in Article 10.1.A; or
- (b) if any fact related to the Borrower or the Project stated in the Recitals materially alters and is not materially restored and if the alteration either prejudices the interests of the Bank as lender to the Borrower or adversely affects the implementation or operation of the Project,

unless the non-compliance or circumstance giving rise to the non-compliance is capable of remedy and is remedied within a reasonable period of time specified in a notice served by the Bank on the Borrower.

10.2 Other rights at law

Article 10.1 shall not restrict any other right of the Bank at law to require prepayment of the Loan Outstanding.

10.3 Indemnity

10.3.A Fixed Rate Tranches

In case of demand under Article 10.1 in respect of any Fixed Rate Tranche, the Borrower shall pay to the Bank the amount demanded together with the indemnity on any amount of principal due to be prepaid. Such indemnity shall (i) accrue from the due date for payment specified in the Bank's notice of demand and be calculated on the basis that prepayment is effected on the date so specified, and (ii) be for the amount communicated by the Bank to the Borrower as the present value (calculated as of the date of the prepayment) of the excess, if any, of:

- (a) the interest that would accrue thereafter on the amount prepaid over the period from the date of prepayment to the Interest Revision/Conversion Date, if any, or the Maturity Date, if it were not prepaid; over
- (b) the interest that would so accrue over that period, if it were calculated at the Redeployment Rate, less 0.19% (nineteen basis points).

The said present value shall be calculated at a discount rate equal to the Redeployment Rate, applied as of each relevant Payment Date of the applicable Tranche.

10.3.B General

Amounts due by the Borrower pursuant to this Article 10.3 shall be payable on the date specified in the Bank's demand.

10.4 Non-Waiver

No failure or delay or single or partial exercise by the Bank in exercising any of its rights or remedies under this Contract shall be construed as a waiver of such right or remedy. The rights and remedies provided in this Contract are cumulative and not exclusive of any rights or remedies provided by law.

ARTICLE 11

Law and jurisdiction, miscellaneous.

11.1 Governing Law

This Contract and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it shall be governed by the laws of Luxembourg.

11.2 Jurisdiction

- (a) The Court of Justice of the European Union has exclusive jurisdiction to settle any dispute (a "**Dispute**") arising out of or in connection with this Contract (including a dispute regarding the existence, validity or termination of this Contract or the consequences of its nullity) or any non-contractual obligation arising out of or in connection with this Contract
- (b) The Parties agree that the Court of Justice of the European Union is the most appropriate and convenient court to settle Disputes between them and, accordingly, that they will not argue to the contrary.
- (c) The parties to this Contract hereby waive any immunity from or right to object to the jurisdiction of the Court of Justice of the European Union. A decision of the courts given pursuant to this Article shall be conclusive and binding on each party without restriction or reservation.

11.3 Place of performance

Unless otherwise specifically agreed by the Bank in writing, the place of performance under this Contract, shall be the seat of the Bank.

11.4 Evidence of sums due

In any legal action arising out of this Contract the certificate of the Bank as to any amount or rate due to the Bank under this Contract shall, in the absence of manifest error, be prima facie evidence of such amount or rate.

11.5 Entire Agreement

This Contract constitutes the entire agreement between the Bank and the Borrower in relation to the provision of the Credit hereunder, and supersedes any previous agreement, whether express or implied, on the same matter.

11.6 Invalidity

If at any time any term of this Contract is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect, or this Contract is or becomes ineffective in any respect, under the laws of any jurisdiction, such illegality, invalidity, unenforceability or ineffectiveness shall not affect:

- (a) the legality, validity or enforceability in that jurisdiction of any other term of this Contract or the effectiveness in any other respect of this Contract in that jurisdiction; or
- (b) the legality, validity or enforceability in other jurisdictions of that or any other term of this Contract or the effectiveness of this Contract under the laws of such other jurisdictions.

11.7 Amendments

Any amendment to this Contract shall be made in writing and shall be signed by the Parties.

11.8 Counterparts

This Contract may be executed in any number of counterparts, all of which taken together shall constitute one and the same instrument. Each counterpart is an original, but all counterparts shall together constitute one and the same instrument.

ARTICLE 12

Final clauses

12.1 Notices

12.1.A Form of Notice

- (a) Any notice or other communication given under this Contract (other than a live pricing call in respect of a Live Pricing Tranche) must be in writing and, unless otherwise stated, may be made by letter or electronic mail.
- (b) Notices and other communications for which fixed periods are laid down in this Contract or which themselves fix periods binding on the addressee, may be made by hand delivery, registered letter or by electronic mail. Such notices and communications shall be deemed to have been received by the other Party:
 - (i) on the date of delivery in relation to a hand-delivered or registered letter;
 - (ii) in the case of any electronic mail only when such electronic mail is actually received in readable form and only if it is addressed in such a manner as the other Party shall specify for this purpose.
- (c) Any notice provided by the Borrower to the Bank by electronic mail shall:
 - (i) mention the Contract Number in the subject line; and
 - (ii) be in the form of a non-editable electronic image (pdf, tif or other common non editable file format agreed between the Parties) of the notice signed by an authorised signatory with individual representation right or by two or more authorised signatories with joint representation right of the Borrower as appropriate, attached to the electronic mail.
- (d) Notices issued by the Borrower pursuant to any provision of this Contract shall, where required by the Bank, be delivered to the Bank together with satisfactory evidence of the authority of the person or persons authorised to sign such notice on behalf of the Borrower and the authenticated specimen signature of such person or persons.
- (e) Without affecting the validity of electronic mail notices or communication made in accordance with this Article 12.1, the following notices, communications and documents shall also be sent by registered letter to the relevant Party at the latest on the immediately following Business Day:
 - (i) Disbursement Acceptance;
 - (ii) any notices and communication in respect of the deferment, cancellation and suspension of a disbursement of any Tranche, interest revision or conversion of any Tranche, Market Disruption Event, Prepayment Request, Prepayment Notice, Event of Default, any demand for prepayment; and

- (iii) any other notice, communication or document required by the Bank.
- (f) The Parties agree that any above communication (including via electronic mail) is an accepted form of communication, shall constitute admissible evidence in court and shall have the same evidential value as an agreement under hand (*sous seing privé*).

12.1.B Addresses

The address and electronic mail address (and the department for whose attention the communication is to be made) of each Party for any communication to be made or document to be delivered under or in connection with this Contract is:

For the Bank	Attention: GLO Enlargement and Neighbourhood Department European Investment Bank 98-100, Boulevard Konrad Adenauer L-2950, Luxembourg E-Mail: glo-elan-wbt-secretariat@eib.org
For the Borrower	Attention: Department/Division [NO INDIVIDUAL NAMES] [ADDRESS] E-mail address: [GROUP/GENERIC E-MAIL ADDRESS ONLY, NO INDIVIDUAL]

12.1.C Notification of communication details

The Bank and the Borrower shall promptly notify the other Party in writing of any change in their respective communication details.

12.2 English language

- (a) Any notice or communication given under or in connection with this Contract must be in English.
- (b) All other documents provided under or in connection with this Contract must be:
 - (i) in English; or
 - (ii) if not in English, and if so required by the Bank, accompanied by a certified English translation and, in this case, the English translation will prevail.

12.3 Recitals, Schedules and Annexes

The Recitals and following Schedules form part of this Contract:

Schedule A	Project Specification and Reporting
Schedule B	Definition of Relevant Interbank Rate
Schedule C	Form of Disbursement Offer/Acceptance (Articles 1.2.B and 1.2.C)
Schedule D	Interest Rate Revision and Conversion
Schedule E	Certificates to be Provided by the Borrower

The Parties have caused this Contract to be executed in [●] originals in the English language

At [●], this [●] 2025

Signed for and on behalf of

MONTENEGRO

[●]

Signed for and on behalf of

EUROPEAN INVESTMENT BANK

[●]

Project Specification and Reporting**Technical Description (Article 6.2)****A.1 TECHNICAL DESCRIPTION****Purpose, Location**

The project aims at increasing access to children to good quality early childhood care and education in pre-primary institutions and improve learning conditions of students in primary and (general and vocational) secondary education schools. By upgrading service delivery and facilities in vocational education and training, the project also contributes to improve youth employability. Without the project, the expansion and improvement of education services in Montenegro would be slower, many of those needing education services would not have access to them and the impact would be less than with the quality improvements that will result from the project.

The project investments are all within Republic of Montenegro, which does not have any further classification breakdown by region. The investments will take place nationwide predominantly in Podgorica but also in the following municipalities Bijelo Polje, Kotor, Berane, Bar, Herceg Novi, Budva, Cetinje, Plav and Rožaje.

Description

The project involves the construction and/or renovation of public education infrastructure including kindergartens, elementary (primary) schools, gymnasium (secondary) schools and vocational education schools. The project also includes provision of new ICT equipment and furniture for schools and specific equipment for vocational schools.

Table A.1. Project Description Summary

Description (ME)	Description (EN)	Floor Area m2	Total Existing Places	Total Additional Places	Total New Capacity
Izgradnja nove Gimnazije Podgorica	Construction of the new Gymnasium High School Podgorica	6 000	0	450	450
Rekonstrukcija Osnovne škole "Vladimir Nazor"	Reconstruction of the Vladimir Nazor elementary school, Podgorica	7 200	700	0	700
Izgradnja Osnovne škole na Zabjelu	Construction of the new elementary school in Zabjelo area, Podgorica	4 300	0	380	380
Izgradnja Osnovne škole City kvart	Construction of the new elementary school in the City kvart area, Podgorica	5 000	0	650	650

Description (ME)	Description (EN)	Floor Area m2	Total Existing Places	Total Additional Places	Total New Capacity
Izgradnja Osnovne škole u Karabuškom polju	Construction of the new elementary school in Karabusko polje area, Podgorica	2 500	0	200	200
Nadgradnja objekta Vrtića Zabjelo	Superstructure of the object Kindergarten Zabjelo	3 100	320	130	450
Nadgradnja objekta Vrtića Kotor	Superstructure of the object Kindergarten Kotor	1 418	70	130	200
Dogradnja objekta Vrtića Momišići Podgorica	Superstructure of the object Kindergarten Momišići Podgorica	2 216	250	130	380
Adaptacija JU SSŠ "Sergije Stanić" Podgorica	Adaptation of Vocational high school "Sergije Stanić" Podgorica	3 200	700	0	700
Adaptacija JU SSŠ "Vukadin Vukadinović" Berane	Adaptation of Vocational high school "Vukadin Vukadinović" Berane	3 660	700	0	700
Adaptacija JU SSŠ Berane	Adaptation of Vocational high school Berane	1 086	350	0	350
Adaptacija JU SMŠ "Bećo Bašić" Plav	Adaptation of higher Mixed school "Bećo Bašić" Plav	3 109	650	0	650
Adaptacija JU Srednja ekonomska Bijelo Polje	Adaptation of higher economics school Bijelo Polje	4 486	500	0	500
Adaptacija objekta JU SSŠ Bar	Adaptation of Vocational - agricultural school Bar	4 580	750	0	750
Adaptacija objekta SMŠ "Danilo Kiš" Budva	Adaptation of Mixed school "Danilo Kiš" Budva	4 592	760	0	760
Adaptacija SSŠ Cetinje	Adaptation of Vocational school Cetinje	2 702	250	0	250
Adaptacija SMŠ "Ivan Goran Kovačić" Herceg Novi	Adaptation of Vocational Mixed school "Ivan Goran Kovačić" Herceg Novi	5 737	600	0	600
Adaptacija SMŠ "30 Septembar" Rožaje	Adaptation of Vocational Mixed school "30 Septembar" Rožaje	1 459	400	0	400
	General use furniture - all school types	0	0	0	0
	General use ICT equipment - all school types	0	0	0	0
	Total	66,345	7,000	2070	9,070

Calendar

The project started in 2019 and is expected to be completed by 31.12.2028.

Information Duties under Article 8.1(a)

A.2 PROJECT INFORMATION TO BE SENT TO THE BANK AND METHOD OF TRANSMISSION

1. Dispatch of information: designation of the person responsible

The information below has to be sent to the Bank under the responsibility of:

	Technical Contact and Financial Contact
Company	Ministry of Education
Contact person	Vesna Krivokapic
Title	
Function / Department financial and technical	Education Infrastructure
Address	Vaka Djurovica b.b. 81000 Podgorica Montenegro
Phone	
Fax	Fax: +382 20 410 163
Email	vesna.krivokapic@mpni.gov.me

The above-mentioned contact person(s) is (are) the responsible contact(s) for the time being.

The Borrower shall inform the Bank immediately in case of any change.

2. Information on specific subjects

The Borrower shall, and shall ensure the Promoter will, deliver to the Bank the following information at the latest by the deadline indicated below.

Document / information	Deadline
The Promoter shall provide to the Bank's satisfaction evidence that 80% or more of the total of disbursed funds have been spent on project related costs.	<i>For the second and subsequent disbursement offers</i>
The Promoter shall provide to the Bank's satisfaction evidence that the accumulated total of previous disbursements and the current disbursement offer will be limited to the total of expended and future committed expenses for project related costs on legally binding contracts.	<i>For the second and subsequent disbursement offers</i>

The Promoter shall provide copies of the EIAs where required for the project's components if the affected project component's investment costs for the construction works are included in the disbursement offer.	<i>Prior to the first disbursement for the affected project components</i>
The Promoter shall put in place an effective data monitoring framework for schools included in the project. The framework should provide indicators on the provision of pre-primary education and track its availability for different sub-groups of population, on the educational outcomes of primary and secondary school students and on the provision of vocational education and labour market outcomes of vocational education students.	<i>For the second and subsequent disbursement offers</i>
The Promoter shall prepare a report to the Bank on the provision of pre-primary education and track its availability for different sub-groups of population (by gender, by socio-economic background, by disability status and by region).	<i>Annually</i>
The Promoter shall prepare a report to the Bank on the educational performance (dropout rates, absenteeism, test results in national assessments) of primary and secondary school students in schools included in the Loan financing.	<i>Annually</i>
The Promoter shall provide a report to the Bank on the provision of vocational education and labour market outcomes of vocational education students affected by the project.	<i>Annually</i>
The Promoter shall provide to the Bank copies of Energy Performance Certificates (EPC) on completion of each building forming a project component.	<i>On completion of the project</i>
The Promoter shall provide to the Bank copies of the energy audits before construction for project components comprising renovation works.	<i>Before construction of the affected project components</i>
The Promoter shall provide to the Bank copies of the energy audits on completion for project components comprising renovation works.	<i>On completion of the affected project components</i>

3. Information on the project's implementation

The Borrower shall, and shall ensure that the Promoter will, deliver to the Bank the following information on project progress during implementation at the latest by the deadline indicated below.

Document / information	Deadline	Frequency of reporting
-------------------------------	-----------------	-------------------------------

Project Progress Report - A brief update on the Technical Description, explaining the reasons for significant changes vs. initial scope; - Update on the date of completion of each of the main project's components, explaining reasons for any possible delay; - Update on the cost of the project, explaining reasons for any possible cost variations vs. initial budgeted cost; - A description of any major issue with impact on the environment; - Update of the procurement plan; - Update on demand and supply for pre-primary, primary and (general and vocational) secondary levels of education; - Number of students in each school included in the project, by gender, by socio-economic background and disability status. - Number of teachers and other school staff in each school included in the project. - Educational outcomes (i.e. drop-out rates, absenteeism and test results in national assessments) in each school included in the project. - Any significant issue that has occurred and any significant risk that may affect the project's operation; - Any legal action concerning the project that may be on-going; - Non-confidential project-related pictures, if available.		<i>First report 2 months after setting up of the PIU and every 3 months (quarterly) thereafter</i>
--	--	---

4. Information on the end of works and first year of operation

The Borrower shall, and shall ensure that the Promoter will, deliver to the Bank the following information on project completion and initial operation at the latest by the deadline indicated below.

Document / information	Date of delivery to the Bank
Project Completion Report, including: - A final Technical Description of the project as completed, explaining the reasons for any significant change compared to the Technical Description in A.1.; - The date of completion of each of the main project's components, explaining reasons for any possible delay; - The final cost of the project, explaining reasons for any possible cost variations vs. initial budgeted cost; - Employment effects of the project: person-days required during implementation as well as permanent new jobs created; - A description of any major issue with impact on the environment or social impacts; - Update on the energy performance of the newly constructed and renovated school buildings including actual energy efficiencies achieved (expressed as kWh/m²/year) - Update on procurement procedures and explanation of deviations from the procurement plan;	<i>31 March 2030</i>

- Update on demand and supply for pre-primary, primary and (general and vocational) secondary levels of education; - Number of students in each school included in the project, by gender, by socio-economic background and disability status; - Number of teachers and other school staff in each school included in the project; - Student to teacher ratio in each school included in the project; - Educational outcomes (i.e. dropout rates, absenteeism and test results in national assessments) in each school included in the project; - Labour market outcomes of students in vocational secondary schools included in the project; - Any significant issue that has occurred and any significant risk that may affect the project's operation; - Any legal action concerning the project that may be on going; - Non-confidential project-related pictures, if available; - An update on the following Monitoring Indicators:	
--	--

Accordingly, and without prejudice to the Bank's obligation to make publicly available any project-related environmental information under Aarhus Regulation, the Bank shall make publicly available all information provided by the Borrower in the Project Progress Reports and Project Completion Report provided that such information is expressly marked by the Borrower as "for publication on the EIB website".

Alternatively, the Borrower may also decide to publish this information on its own website and provide the Bank with the corresponding link (URL) which will be used as a source for Bank publication.

The Bank will not take any responsibility for the content of such information made public on its website. Documents marked as "for publication on the EIB website" will be published as received and will not be edited by the Bank. Only functioning URLs that link to the relevant project-related information will be published by the Bank.

5. Information required 3 years after the Project Completion Report

The Borrower shall, and shall ensure that the Promoter will, deliver to the Bank the following information 3 years after the project completion report at the latest by the deadline indicated below.

Document / information	Date of delivery to the Bank
- Update on the Monitoring Indicators - Employment effects of the project: person-days required during implementation as well as permanent new jobs created; - A description of any major issue with impact on the environment or social impacts;	31 March 2033

- Update on demand and supply for pre-primary, primary and (general and vocational) secondary levels of education; - Number of students in each school included in the project, by gender, by socio-economic background and disability status; - Number of teachers and other school staff in each school included in the project; - Student to teacher ratio in each school included in the project; - Educational outcomes (i.e. dropout rates, absenteeism and test results in national assessments) in each school included in the project; - Labour market outcomes of students in vocational secondary schools included in the project; - Any significant issue that has occurred and any significant risk that may affect the project's operation; - Any legal action concerning the project that may be on going; - Non-confidential project-related pictures, if available;	
---	--

Monitoring Indicators

Core result indicators	Units	Baseline	Planned at PCR (2019)	Actual at PCR (2030)	Comment
Start of construction works		01/01/2019	01/01/2019		
End of construction works		31/12/2028	31/12/2028		
Project Investment Cost	EUR m	40.54	75.67		
Temporary employment during construction	Person years	0	660		
Permanent employment during operation	FTE	0	530		

Outputs

Places created in in pre-primary education facilities	Number	640	1 030		
Places created in in primary education facilities	Number	0	1 550		
Places created in in secondary education facilities	Number	0	450		
Places created in in vocational education facilities	Number	5 660	5 660		
New equipment supplied in pre-primary education facilities	EUR m	0	0.39		

New equipment supplied in primary education facilities	EUR m	0	4.8		
New equipment supplied in secondary education facilities	EUR m	0	4.3		
New equipment supplied in vocational education facilities	EUR m	0	2.0		
New or rehabilitated educational facilities in pre-primary education facilities	m2	3 584	6 734		
New or rehabilitated educational facilities in primary education facilities	m2	0	14 700		
New or rehabilitated educational facilities in secondary education facilities	m2	0	6 000		
New or rehabilitated educational facilities in vocational education facilities	m2	34 611	34 611		

Outcomes

Students enrolled in pre-primary education facilities	Number	1 373	1 504		
Students enrolled in primary education facilities	Number	1 074	2 600		
Students enrolled in secondary education facilities	Number	0	900		
Students enrolled in vocational education facilities	Number	6 498	6 498		

Language of reports	English
---------------------	---------

Definition of Relevant Interbank Rate

A. EURIBOR

"EURIBOR" means:

- (a) in respect of a relevant period of less than one month, the Screen Rate (as defined below) for a term of one month;
- (b) in respect of a relevant period of one or more months for which a Screen Rate is available, the applicable Screen Rate for a term for the corresponding number of months; and
- (c) in respect of a relevant period of more than one month for which a Screen Rate is not available, the rate resulting from a linear interpolation by reference to two Screen Rates, one of which is applicable for a period next shorter and the other for a period next longer than the length of the relevant period,

(the period for which the rate is taken or from which the rates are interpolated being the "Representative Period").

For the purposes of paragraphs (a) to (c) above:

- (i) "available" means the rates, for given maturities, that are calculated and published by Global Rate Set Systems Ltd (GRSS), or such other service provider selected by the European Money Markets Institute (EMMI), or any successor to that function of EMMI, as determined by the Bank; and
- (ii) "**Screen Rate**" means the rate of interest for deposits in EUR for the relevant period as published at 11:00 a.m., Brussels time, or at a later time acceptable to the Bank on the day (the "**Reset Date**") which falls 2 (two) Relevant Business Days prior to the first day of the relevant period, on Reuters page EURIBOR 01 or its successor page or, failing which, by any other means of publication chosen for this purpose by the Bank.

If such Screen Rate is not so published, the Bank shall request the principal offices of four major banks in the euro-zone, selected by the Bank, to quote the rate at which EUR deposits in a comparable amount are offered by each of them, as at approximately 11:00 a.m., Brussels time on the Reset Date to prime banks in the euro-zone interbank market for a period equal to the Representative Period. If at least 2 (two) quotations are provided, the rate for that Reset Date will be the arithmetic mean of the quotations. If no sufficient quotations are provided as requested, the rate for that Reset Date will be the arithmetic mean of the rates quoted by major banks in the euro-zone, selected by the Bank, at approximately 11:00 a.m., Brussels time, on the day which falls 2 (two) Relevant Business Days after the Reset Date, for loans in EUR in a comparable amount to leading European banks for a period equal to the Representative Period. The Bank shall inform the Borrower without delay of the quotations received by the Bank. All percentages resulting from any calculations referred to in this Schedule will be rounded, if necessary, to the nearest one thousandth of a percentage point, with halves being rounded up. If any of the foregoing provisions becomes inconsistent with provisions adopted under the aegis of EMMI (or any successor to that function of EMMI as determined by the Bank) in respect of EURIBOR, the Bank may by notice to the Borrower amend the provision to bring it into line with such other provisions.

If the Screen Rate becomes permanently unavailable, the EURIBOR replacement rate will be the rate (inclusive of any spreads or adjustments) formally recommended by (i) the working group on euro risk-free rates established by the European Central Bank (ECB), the Financial Services and Markets Authority (FSMA), the European Securities and Markets Authority (ESMA) and the European Commission, or (ii) the European Money Market Institute, as the

administrator of EURIBOR, or (iii) the competent authority responsible under Regulation (EU) 2016/1011 for supervising the European Money Market Institute, as the administrator of the EURIBOR, or (iv) the national competent authorities designated under Regulation (EU) 2016/1011, or (v) the European Central Bank.

If the Screen Rate becomes permanently unavailable and no EURIBOR replacement rate is formally recommended as provided above, EURIBOR shall be the rate (expressed as a percentage rate per annum) which is determined by the Bank to be the all-inclusive cost to the Bank for the funding of the relevant Tranche based upon the then applicable internally generated Bank reference rate or an alternative rate determination method reasonably determined by the Bank.

Form of Disbursement Offer/Acceptance (Articles 1.2.B and 1.2.C)

To: Montenegro
From: European Investment Bank
Date:
Subject: Disbursement Offer/Acceptance for the Finance Contract between European Investment Bank and Montenegro dated [●] (the "**Finance Contract**")
Project name: Montenegro education programme
Contract Number: [●] Operation Number: 2018-0231

Dear Sirs,

We refer to the Finance Contract. Terms defined in the Finance Contract have the same meaning when used in this letter.

Following your request for a Disbursement Offer from the Bank, [and the live pricing call held on [date]] in accordance with the relevant provisions of the Finance Contract, and otherwise subject to its terms, we hereby offer to make available to you the following Tranche:

GENERAL

Scheduled Disbursement Date:

Currency of Tranche:

Amount of Tranche:

PRINCIPAL

Repayment periodicity⁴:

Terms for repayment of principal⁵:

First Repayment Date:

Last Repayment Date:

Repayment Dates:

INTEREST

Interest payment periodicity⁶:

First interest Payment Date:

Payment Dates:

Interest Revision / Conversion Date:

COMMENTS⁷:

⁴ In accordance with provisions of Article 4.1

⁵ Whether repayment by instalments (under 4.1 A) or by single instalment (under Article 4.1.B)

⁶ In accordance with Article 3.1

⁷ If applicable

ICABLE RATE

Interest Rate basis⁸:

Rate applicable until⁹

Fixed Rate¹⁰:

Spread¹¹:

Relevant Interbank Rate¹²:

We hereby accept the above Disbursement Offer for and on behalf of the Borrower:
Name(s) of the Borrower's Authorised Signatory(ies) (as defined in the Finance Contract):

.....
Signature(s) of the Borrower's Authorised Signatory(ies) (as defined in the Finance Contract):

Date:

Please return the signed Disbursement Acceptance to the following email [].

IMPORTANT NOTICE TO THE BORROWER:
BY **SIGNING** ABOVE YOU CONFIRM THAT THE LIST OF AUTHORISED SIGNATORIES AND ACCOUNTS PROVIDED TO THE BANK WAS DULY UPDATED PRIOR TO THE PRESENTATION OF THE ABOVE DISBURSEMENT OFFER BY THE BANK.
IN THE EVENT THAT ANY SIGNATORIES OR ACCOUNTS APPEARING IN THIS DISBURSEMENT ACCEPTANCE ARE NOT INCLUDED IN THE LATEST LIST OF AUTHORISED SIGNATORIES AND ACCOUNTS (**AS DISBURSEMENT ACCOUNT**) RECEIVED BY THE BANK, THE ABOVE DISBURSEMENT OFFER SHALL BE DEEMED AS NOT HAVING BEEN MADE.

Disbursement Account to be credited¹³:

⁸ Whether a Fixed Rate Tranche or a Floating rate Tranche, in each case pursuant to the relevant provisions of Article 3.1

⁹ Either Conversion Date or Maturity Date, as applicable

¹⁰ Only if Fixed Rate offered

¹¹ Only if Floating Rate offered

¹² Only if Floating Rate offered

¹³ The details concerning banking intermediary are also to be provided if such intermediary has to be used to make the transfer to the Beneficiary's Account.

Disbursement Account N°:

.....

Disbursement Account holder/beneficiary:

.....

(please, provide IBAN format if the country is included in IBAN Registry published by SWIFT,
otherwise an appropriate format in line with the local banking practice should be provided)

Bank name and address:

.....

Bank identification code (BIC):

.....

Payment details to be provided:

.....

At the Bank's discretion, an Interest Revision/ Conversion Proposal may be subject to live pricing in line with Articles 1.2.B and 1.2.C.Schedule D

Interest Rate Revision and Conversion

If an Interest Revision/Conversion Date has been included in the Disbursement Offer for a Tranche, the following provisions shall apply.

A. Mechanics of Interest Revision/Conversion

Upon receiving an Interest Revision/Conversion Request the Bank shall, during the period commencing 60 (sixty) days and ending 30 (thirty) days before the Interest Revision/Conversion Date, deliver to the Borrower an Interest Revision/Conversion Proposal stating:

- (a) the Fixed Rate and/or Spread that would apply to the Tranche, or of its part indicated in the Interest Revision/Conversion Request pursuant to Article 3.1.A; and
- (b) that such rate shall apply until the Maturity Date or until a new Interest Revision/Conversion Date, if any, and that interest is payable quarterly, semi-annually or annually, in accordance with Article 3.1.A, in arrear on designated Payment Dates.

The Borrower may accept in writing an Interest Revision/Conversion Proposal by the deadline specified therein. At the Bank's discretion, an Interest Revision/ Conversion Proposal may be subject to live pricing in line with Articles 1.2.B and 1.2.C.

Any amendment to this Contract requested by the Bank in this connection shall be effected by an agreement to be concluded and effective not later than 1 Business Day prior to sending by the Bank of an Interest Revision/Conversion Proposal or, (ii) having a live pricing call pursuant to the above paragraph.

Fixed Rates and Spreads are available for periods of not less than 4 (four) years or, in the absence of a repayment of principal during that period, not less than 3 (three) years.

B. Effects of Interest Revision/Conversion

If the Borrower duly accepts in writing a Fixed Rate or a Spread in respect of an Interest Revision/Conversion Proposal, the Borrower shall pay accrued interest on the Interest Revision/Conversion Date and thereafter on the designated Payment Dates.

Prior to the Interest Revision/Conversion Date, the relevant provisions of this Contract and Disbursement Offer and Disbursement Acceptance shall apply to the Tranche in its entirety. From and including the Interest Revision/Conversion Date onwards, the provisions contained in the Interest Revision/Conversion Proposal relating to the new Fixed Rate or Spread shall apply to the Tranche (or any part thereof, as indicated in the Interest Revision/Conversion Request) until the new Interest Revision/Conversion Date, if any, or until the Maturity Date.

C. Partial or no Interest Revision/Conversion

In case of a partial Interest Revision/Conversion, the Borrower will repay, without indemnity, on the Interest Revision/Conversion Date the part of the Tranche that is not covered by the Interest Revision/Conversion Request and which is therefore not subject to the Interest Revision/Conversion.

If the Borrower does not submit an Interest Revision/Conversion Request or does not accept in writing the Interest Revision/Conversion Proposal for the Tranche or if the Parties fail to effect an amendment requested by the Bank pursuant to paragraph A above, the Borrower shall repay the Tranche in full on the Interest Revision/Conversion Date, without indemnity.]

Certificates to be Provided by the Borrower

E.1 Form of Certificate from Borrower (Article 1.4.C)

From: Montenegro
To: European Investment Bank
Date:
Subject: Finance Contract between European Investment Bank and Montenegro dated [●] (the "**Finance Contract**")
Contract Number **Error!** Operation Number (Serapis Number)
Reference source not found. 2018-0231

Dear Sirs,

Terms defined in the Finance Contract have the same meaning when used in this letter.

For the purposes of Article 1.4 of the Finance Contract we hereby certify to you as follows:

- (a) no Security of the type prohibited under Article 7.2 has been created or is in existence;
- (b) there has been no material change to any aspect of the Project or in respect of which we are obliged to report under Article 8.1, save as previously communicated by us;
- (c) we have sufficient funds available to ensure the timely completion and implementation of the Project in accordance with Schedule 0;
- (d) no event or circumstance which constitutes or would with the passage of time or the giving of notice or the making of any determination under the Finance Contract (or any combination of the foregoing) constitute a Prepayment Event or an Event of Default has occurred and is continuing unremedied or unwaived;
- (e) no litigation, arbitration administrative proceedings or investigation is current or to our knowledge is threatened or pending before any court, arbitral body or agency which has resulted or if adversely determined is reasonably likely to result in a Material Adverse Change, nor is there subsisting against us or any of our subsidiaries any unsatisfied judgement or award;
- (f) the representations and warranties to be made or repeated by us under Article 6.10 are true in all respects;
- (g) no Material Adverse Change has occurred, as compared with the situation at the date of the Finance Contract, and
- (h) the most recent List of Authorised Signatories and Accounts provided to the Bank by the Borrower is up-to-date and the Bank may rely on the information set out therein.

We undertake to immediately notify the Bank if any the above fails to be true or correct as of the Disbursement Date for the proposed Tranche.

Yours faithfully,

For and on behalf of Montenegro

NACRT br. 1 od [●]
Podliježe pregledu, komentarima i odobrenju menadžmenta
Evropske investicione banke (EIB), drugih internih tijela,
kao i daljoj dubinskoj analizi od strane Banke. Bez obaveze za EIB.

Broj ugovora (FI N°) FI N°ovdje
Operativni broj (Serapis N°) 2018-0231

PROGRAM UNAPREĐENJA OBRAZOVANJA U CRNOJ GORI [D]

(EFSD + namjenski investicioni prozor 1)

Ugovor o finansiranju

između

Crne Gore

i

Evropske investicione banke

[Crna Gora], 2025. godina

S OBZIROM NA TO DA:	14
TUMAČENJE I DEFINICIJE	17
ČLAN 1	28
1.1 IZNOS KREDITA	28
1.2 POSTUPAK POVLAČENJA SREDSTAVA	28
1.2.A TRANŠE	28
1.2.B PONUDA ZA POVLAČENJE SREDSTAVA	28
1.2.C PRIHVATANJE POVLAČENJA SREDSTAVA	29
1.2.D RAČUN POVLAČENJA SREDSTAVA	29
1.3 VALUTA POVLAČENJA SREDSTAVA	29
1.4 USLOVI POVLAČENJA SREDSTAVA	29
1.4.A USLOVI KOJI PRETHODE PRVOM ZAHTJEVU ZA PONUDU ZA POVLAČENJE SREDSTAVA	29
1.4.B PRVA TRANŠA	30
1.4.C SVE TRANŠE	31
1.5 ODLAGANJE ISPLATE	32
1.5.A OSNOV ZA ODLAGANJE	32
1.5.B NEISPUNJAVANJE USLOVA ZA POVLAČENJE	33
1.6 OTKAZIVANJE I OBUSTAVA	33
1.6.A PRAVO ZAJMOPRIMCA NA OTKAZIVANJE	33
1.6.B PRAVO BANKE NA SUSPENZIJU I OTKAZIVANJE	33
1.6.C OBEŠTEĆENJE ZA SUSPENZIJU I OTKAZIVANJE TRANŠE	33
1.7 OTKAZIVANJE NAKON ISTEKA KREDITA	34
1.8 NAKNADA ZA NEKORIŠĆENJE	34
1.9 IZNOSI DOSPJELI PREMA ČLANU 1.5 I 1.6	35
ČLAN 2	35
2.1 IZNOS ZAJMA	35
2.2 VALUTA PLAĆANJA	35
2.3 POTVRDA BANKE	36
ČLAN 3	36
3.1.A TRANŠE SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM	36
3.1.B TRANŠE SA VARIJABILNOM KAMATNOM STOPOM	36
3.1.C REVIZIJA ILI KONVERZIJA TRANŠI	36
3.2 ZATEZNA KAMATA	36
3.3 SLUČAJ POREMEĆAJA NA TRŽIŠTU	37
ČLAN 4	38
4.1 REDOVNA OTPLATA	38
4.1.A OTPLATA U RATAMA	38
4.2 DOBROVOLJNA PRIJEVREMENA OTPLATA	38
4.2.A OPCIJA PRIJEVREMENE OTPLATE	38
4.2.B OBEŠTEĆENJE ZA PRIJEVREMENU OTPLATU	38
4.2.C MEHANIZMI PRIJEVREMENE OTPLATE	39
4.2.D ADMINISTRATIVNA NAKNADA	39
4.3 OBAVEZNA PRIJEVREMENA OTPLATA I OTKAZIVANJE	39
4.3.A SLUČAJEVI PRIJEVREMENE OTPLATE	39

4.3.B	MEHANIZMI PRIJEVREMENE OTPLATE	41
4.3.C	OBEŠTEĆENJE ZA PRIJEVREMENU OTPLATU	42
4.4	OPŠTE ODREDBE	42
4.4.A	NEPOSTOJANJE UTICAJA NA ČLAN 10	42
4.4.B	NEPOSTOJANJE MOGUĆNOSTI PONOVOG ZADUŽIVANJA	42
ČLAN 5		42
5.1	DOGOVOR O RAČUNANJU DANA	42
5.2	MJESTO I VRIJEME PLAĆANJA	42
5.3	NEMOGUĆNOST PREBIJANJA OD STRANE ZAJMOPRIMCA	43
5.4	POREMEĆAJ U SISTEMIMA PLATNOG PROMETA	43
5.5	KORIŠĆENJE PRIMLJENIH IZNOSA	43
5.5.A	OPŠTE ODREDBE	43
5.5.B	DJELIMIČNA PLAĆANJA	43
5.5.C	RASPODJELA SUMA KOJE SE ODOSE NA TRANŠE	43
ČLAN 6		44
A. OBAVEZE IZ PROJEKTA		44
6.1	KORIŠĆENJE ZAJMA I RASPOLOŽIVOST DRUGIH SREDSTAVA	44
6.2	ZAVRŠETAK PROJEKTA	44
6.3	UVEĆANI TROŠAK PROJEKTA	44
6.4	PROCEDURA NABAVKE	44
6.5	KONTINUIRANE OBAVEZE PO OSNOVU PROJEKTA	45
B. OPŠTE OBAVEZE		46
6.6	poštovanje ZAKONA	46
6.7	KNJIGE I REGISTRI	46
6.8	INTEGRITET	46
6.9	ZAŠTITA PODATAKA	47
6.10	OPŠTE IZJAVE I GARANCIJE	47
ČLAN 7		49
7.1	Pari passu rangiranje	49
7.2	KLAUZULE KOJE SE UKLJUČUJU	50
7.3	DODATNO OBEZBJEĐENJE	50
ČLAN 8		50
8.1	INFORMACIJE U VEZI SA PROJEKTOM	50
8.2	INFORMACIJE U VEZI SA ZAJMOPRIMCEM	51
8.3	POSJETE, PRAVO PRISTUPA I ISTRAGE	52
8.4	Objelodanjivanje i objavljivanje	53
ČLAN 9		54
9.1	POREZI, DAŽBINE I TAKSE	54
9.2	OSTALE NAKNADE	54
9.3	POVEĆANI TROŠKOVI, OBEŠTEĆENJE I PORAVNANJE	54

ČLAN 10	55
10.1 PRAVO TRAŽENJA OTPLATE.....	55
10.1.A HITAN ZAHTJEV 55	
10.1.B ZAHTJEV NAKON OPOMENE O ISPRAVCI 56	
10.2 OSTALA PRAVA PO OSNOVU ZAKONA	56
10.3 OBEŠTEĆENJE	56
10.3.A TRANŠE SA FIKSNOM STOPOM 56	
10.3.B TRANŠE SA VARIJABILNOM STOPOM Error! Bookmark not defined.	
10.3.C OPŠTE ODREDBE 56	
10.4 NEODRICANJE.....	56
ČLAN 11	57
11.1 MJERODAVNO PRAVO	57
11.2 NADLEŽNOST.....	57
11.3 MJESTO IZVRŠENJA.....	57
11.4 DOKAZ O DOSPJELIM IZNOSIMA	57
11.5 CJELOKUPAN UGOVOR	57
11.6 NEVAŽENJE	57
11.7 IZMJENE I DOPUNE.....	57
11.8 PRIMJERCI.....	58
ČLAN 12	58
12.1 OBAVJEŠTENJA	58
12.1.A OBLIK OBAVJEŠTENJA 58	
12.1.B ADRESE 59	
12.1.C OBAVJEŠTAVANJE O PODACIMA ZA KOMUNIKACIJU 59	
12.2 ENGLESKI JEZIK.....	59
12.3 UVODNE ODREDBE I PRILOZI.....	59
PRILOG A.....	62
SPECIFIKACIJA PROJEKTA I IZVJEŠTAVANJE	62
TEHNIČKI OPIS (ČLAN 6.2) 62	
OBAVEZE INFORMISANJA PREMA ČLANU 8.1 65	
A.2 INFORMACIJE O PROJEKTU KOJE SE DOSTAVLJAJU BANCIMA I NAČIN DOSTAVE.....	65
DEFINICIJA RELEVANTNE MEĐUBANKARSKE STOPE (EURIBOR)	71
PRILOG C	73
OBRAZAC PONUDE / PRIHVATANJA povlačenja sredstava (ČLANOVI 1.2.B I 1.2.C)	73
PRILOG D.....	76
REVIZIJA I KONVERZIJA KAMATNE STOPE	76
PRILOG E	77
potvrde KOJE dostavlja ZAJMOPRIMAC.....	77
E.1 OBRAZAC POTVRDE ZAJMOPRIMCA (ČLAN 1.4.C) 77	

OVAJ UGOVOR JE SAČINJEN IZMEĐU:

Crne Gore, koju zastupa [●], u ("Zajmoprimac")
ime Vlade kao predstavnika
Crne Gore

sa jedne strane, i

Evropske investicione banke, ("Banka")
sa sjedištem na adresi 100 blvd
Konrad Adenauer, Luksemburg,
L-2950 Luksemburg, koju
zastupa [●],

Sa druge strane.

Banka i Zajmoprimac zajedno se nazivaju „**Strane**“ i bilo koja od njih je „**Strana**“.

S OBZIROM NA TO:

- (a) Da je Zajmoprimac izjavio da posredstvom Ministarstva prosvjete Crne Gore (u daljem tekstu „Promoter“) preduzima projekat izgradnje i/ili renoviranja javno-obrazovne infrastrukture koja uključuje vrtiće, osnovne škole, gimnazije i srednje stručne škole, kao i obezbjeđenja nove informaciono-komunikacione (ICT) opreme, školskog namještaja i posebne opreme za stručne škole, kako je detaljnije opisano u tehničkom opisu (u daljem tekstu „Tehnički opis“) koji je dat u Prilogu 0 (**„Projekat“**).
- (b) Da ukupni trošak Projekta (bez uračunatog PDV-a), prema procjeni Banke, iznosi 75,673,864.00 EUR (sedamdeset pet miliona šesto sedamdeset tri hiljade osamsto šezdeset četiri eura) a da je Zajmoprimac izjavio da namjerava da Projekat finansira na sljedeći način:

Izvor	Iznos (u milionima eura)
Kredit od banke	Aranžman A 18,00
	Dopunski kredit 18,00
Sopstvena sredstva Promotera i ostali izvori	22,7
ERI grant (investicioni grant + tehnička pomoć)	5,98
WBIF grantovi	10,99
UKUPNO	75,67

- (c) Da je finansiranje prema ovom ugovoru obezbijeđeno u skladu sa Evropskim fondom za održivi razvoj plus (**„EFSD+“**), integrisanim finansijskim paketom koji obezbjeđuje finansijske kapacitete u obliku donacija, budžetskih garancija i finansijskih instrumenata širom svijeta; a posebno u okviru ekskluzivnog investicionog prozora za operacije sa državnim partnerima i nekomercijalnim podržavanim partnerima prema članu 36.1 Uredbe NDICI-GE (**„EFSD+ DIW1“**). U skladu sa članom 36.8 Uredbe NDICI-GE, 29. aprila 2022. godine, Banka i Evropska unija, koju predstavlja Evropska komisija, sklopile su EFSD+ ugovor o garanciji (**„EFSD+ DIW1 Ugovor o garanciji“**) kojim je Evropska unija odobrila Banci sveobuhvatnu garanciju za kvalifikovane finansijske operacije Banke u vezi sa projektima koji se sprovode u zemljama unutar geografskih oblasti navedenih u članu 4(2) Uredbe NDICI-GE i Aneksu I Uredbe IPA III (**„EFSD+ DIW1 Garancija“**). Crna Gora je zemlja koja ispunjava uslove u skladu sa Uredbom NDICI-GE i Uredbom IPA III.
- (d) Da su Crna Gora i Banka 17-22. maja 2007. godine zaključile okvirni sporazum koji reguliše aktivnosti Banke na teritoriji Crne Gore (**„Okvirni sporazum“**). Banka stavlja na raspolaganje Kredit (na način definisan u daljem tekstu) na osnovu toga što je Okvirni sporazum i dalje u cijelosti valjan i na snazi u periodu trajanja ovog Ugovora.
- (e) Da potpisivanjem ovog Ugovora, Zajmoprimac daje svoju formalnu saglasnost u skladu s Okvirnim sporazumom da finansiranje zajma koje se obezbjeđuje ovim Ugovorom spada u područje primjene Okvirnog sporazuma. Zajmoprimac potvrđuje status preferiranog kreditora Banke kao međunarodne finansijske institucije.
- (f) Da bi se ispunio plan finansiranja naveden u uvodnoj odredbi (b), Zajmoprimac je od Banke zatražio dodatni kredit u iznosu od EUR 18.000.000,00 EUR (osamnaest miliona eura).

- (g) Da su Banka i Zajmoprimac 6. novembra 2019. godine u Podgorici zaključili ugovor o finansiranju (FI 89.406) u iznosu od 18.000.000,00 EUR (osamnaest miliona eura) za finansiranje Projekta ("**Aranžman A**"). Naknadno, Zajmoprimac i Promoter su obavijestili Banku da je procijenjeni trošak Projekta povećan i zatražili dodatni kreditni iznos ekvivalentan iznosu od 18.000.000,00 EUR (osamnaest miliona eura). Banka, smatrajući da finansiranje Projekta spada u njen okvir funkcija, i imajući u vidu izjave i činjenice navedene u ovim Uvodnim odredbama, odlučila da postupi po zahtjevu Zajmoprimca, dajući mu kredit u iznosu od 18.000.000,00 EUR (osamnaest miliona eura) ("**Dopunski kredit**") na osnovu ovog Ugovora o finansiranju (u daljem tekstu "**Ugovor**"); pod uslovom da iznos Bančinog zajma ni u kojem slučaju neće prelaziti 50% (pedeset posto) ukupnog troška Projekta koji je naveden u Uvodnoj odredbi (b).
- (h) Da je Zajmoprimac odobrio zaduženje u iznosu 18.000.000,00 EUR (osamnaest miliona eura) koje čini ovaj kredit, po uslovima predviđenim ovim Ugovorom.
- (i) Da Statut Banke predviđa da je Banka dužna da osigura da se njena sredstva koriste što je racionalnije moguće u interesu Evropske unije, te da shodno tome uslovi kreditnih aktivnosti Banke moraju biti usklađeni s relevantnim politikama Evropske unije.
- (j) Da Banka, u kontekstu projekata koje finansira, smatra da pristup informacijama igra suštinsku ulogu u smanjenju ekoloških i socijalnih rizika, uključujući kršenje ljudskih prava, pa je stoga utvrdila politiku transparentnosti čija je svrha poboljšanje odgovornosti Bančine grupe prema svojim dioničarima.
- (k) Banka podržava primenu međunarodnih standarda i standarda Evropske unije u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma i promoviše standarde dobrog poreskog upravljanja. Upostavila je politike i procedure kako bi se izbegao rizik od zloupotrebe svojih sredstava u svrhe koje su nezakonite ili zloupotrebljavajuće u odnosu na važeće zakone. Izjava grupacije Banke o poreskim prevarama, utaji poreza, izbegavanju poreza, agresivnom poreskom planiranju, pranju novca i finansiranju terorizma dostupna je na veb stranici Banke i nudi dalje smernice ugovornim stranama¹⁴ Banke.
- (l) Banka je uspostavila sveobuhvatni politički okvir koji omogućava grupaciji Banke da se fokusira na održivi i inkluzivni razvoj, obavezujući se na pravednu i fer tranziciju i podržavajući tranziciju prema ekonomijama i zajednicama koje su otporne na klimatske promjene i katastrofe, sa niskim emisijama ugljenika, ekološki prihvatljive i efikasnije u korišćenju resursa. Okvir politike uključuje ekološku i socijalnu politiku EIB Grupacije i EIB ekološke i socijalne standarde. Politika zaštite životne sredine i socijalne politike EIB grupacije i EIB ekološki i socijalni standardi dostupni su na web stranici Banke i nude dalje smjernice ugovornim stranama Banke.

¹⁴ <http://www.eib.org/about/compliance/tax-good-governance/index.htm?f=search&media=search>

PREMA TOME, ovim je usaglašeno sljedeće:

TUMAČENJE I DEFINICIJE

Tumačenje

U ovom ugovoru:

- (a) Pozivanje na “članove”, “uvodne odredbe”, “priloge” i “anekse”, osim ako nije izričito predviđeno drugačije, je pozivanje na članove, uvodne odredbe, priloge i anekse ovog Ugovora;
- (b) Pozivanje na “zakon” ili “zakone” znači:
 - (i) svaki mjerodavni zakon i svaki mjerodavni međunarodni ugovor, ustav, statut, zakonodavstvo, uredbu, normativni akt, pravilo, propis, presudu, naredbu, nalog, privremenu mjeru, odluku, arbitražnu odluku ili druge obavezujuće zakonodavne ili administrativne mjere ili pravosudne ili arbitražne odluke u bilo kojoj jurisdikciji ili mjerodavnu sudsku praksu; i
 - (ii) Pravo EU;
- (c) Pozivanje na “mjerodavno pravo”, “mjerodavne zakone” ili “mjerodavne jurisdikcije” znači:
 - (i) zakon ili jurisdikciju koja je mjerodavna za Zajmoprimca, njegova prava i/ili obaveze (koje u svakom slučaju nastaju iz ovog Ugovora ili su u vezi sa njim), njegove nadležnosti i/ili prihode i imovinu i/ili Projekat; i/ili, u zavisnosti od slučaja; ili
 - (ii) zakon ili jurisdikciju (koji u svakom slučaju podrazumijevaju Statut Banke) koja je mjerodavna za Banku, njena prava, obaveze, nadležnosti i/ili prihode i imovinu;
- (d) pozivanje na odredbu zakona je pozivanje na datu odredbu sa izmjenama ili ponovnim stupanjima na snagu;
- (e) pozivanje na drugi sporazum ili instrument je pozivanje na taj sporazum ili instrument na način na koji je izmijenjen, obnovljen, dopunjen, proširen ili preformulisan;
- (f) riječi i izrazi u množini podrazumijevaju jedninu, i obrnuto; i
- (g) pozivanje na „mjesec“ označava period koji počinje jednog dana u kalendarskom mjesecu i završava se broјčano odgovarajućeg dana u sljedećem kalendarskom mjesecu, osim toga podliježe definiciji Datuma plaćanja, člana 5.1 i Priloga B i osim ako nije drugačije predviđeno ovim Ugovorom:
 - (i) Ako broјčano odgovarajući dan nije Radni dan, taj period će završiti narednog Radnog dana u tom kalendarskom mjesecu u kojem bi taj period trebao da završi, ako postoji, ili, ako ne postoji, na prvi prethodni Radni dan; i
 - (ii) ako ne postoji broјčano odgovarajući dan u kalendarskom mjesecu u kojem taj period treba da se završi, taj period će se završiti posljednjeg Radnog dana u tom kalendarskom mjesecu; i
- (h) Pozivanje u ovom Ugovoru na stranicu ili ekran informacionih usluga koji prikazuje kamatnu stopu uključuje:
 - (i) svaka zamjena stranice te informativne usluge koja prikazuje tu stopu; i
 - (ii) odgovarajuću stranicu takve druge informativne usluge koja s vremena na vrijeme prikazuje tu stopu umjesto te informativne usluge,i, ako takva stranica ili usluga prestane da bude dostupna, uključuje bilo koju drugu stranicu ili uslugu koja prikazuje tu stopu koju je odredila Banka.

Definicije

U ovom Ugovoru:

„**Četvrta AML Direktiva**“ označava Direktivu (EU) 2015/849 Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. maja 2015. godine o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema za pranje novca ili finansiranje terorizma, kako je izmijenjena, dopunjena ili ponovo usvojena.

„**Peta AML Direktiva**“ označava Direktivu (EU) 2018/843 Evropskog parlamenta i Savjeta od 19. juna 2018. godine o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kako je izmijenjena, dopunjena ili ponovo usvojena.

„**Prihvaćena tranša**“ označava Tranšu za koju je Ponuda za povlačenje sredstava propisno prihvaćena od strane Zajmoprimca, u skladu sa njenim uslovima, na dan ili prije isteka roka za prihvatanje povlačenja sredstava.

„**Dogovoreni datum odloženog povlačenja sredstava**“ ima značenje koje mu je dato u članu 1.5.A(2)(b).

„**AML Direktive**“ označava Četvrtu AML Direktivu i Petu AML Direktivu.

„**Ovlašćenje**“ znači ovlašćenje, dozvolu, saglasnost, potvrdu, odluku, licencu, izuzeće, podnesak, ovjeru ili registraciju.

„**Ovlašćeni potpisnik**“ znači osobu koja je ovlašćena da potpiše pojedinačno ili zajednički (zavisno od slučaja) Prihvatanje povlačenja sredstava u ime Zajmoprimca, i čije je ime 9 navedeno u najnovijoj Listi ovlašćenih potpisnika i računa koju je Banka primila prije prijema relevantnog Prihvatanja povlačenja sredstava.

„**Stvarni vlasnik(ci)**“ ima značenje dato takvom izrazu u AML direktivama.

„**Radni dan**“ označava dan (osim subote i nedjelje) kada su Banka i komercijalne banke otvorene za redovno poslovanje u Luksemburgu.

„**Otkazana tranša**“ ima značenje koje joj je dato u članu 1.6.C(2).

„**Slučaj izmjene zakonodavstva**“ ima značenje koje mu je dato u članu 4.3.A(3).

„**Bliski saradnici**“ označava „lica za koja se zna da su bliski saradnici“, kako je definisano u AML Direktivama.

„**Ugovor**“ ima značenje koje mu je dato u Uvodnoj odredbi (f).

„**Broj ugovora**“ označava broj koji utvrđuje Banka, kojim se identifikuje ovaj Ugovor i koji je naznačen na naslovnoj strani ovog Ugovora nakon slova "FI N°".

„**Kredit**“ ima značenje koje mu je dato u članu 1.1.

„**Izjava časti**“ označava „Izjavu časti“ u okviru EFSD+ koju je potpisao Zajmoprimac dana [unesite datum].

„**Obeštećenje za odlaganje**“ znači naknadu obračunatu na iznos odloženog ili suspendovanog povlačenja sredstava, a koje je više od sljedećeg:

- (a) 0.125% (12,5 baznih poena) godišnje, i
- (b) procentualna stopa po kojoj:
 - (i) kamatna stopa koja bi bila primjenljiva na taj iznos da je povučen od strane Zajmoprimca na Planirani datum povlačenja, premašuje

- (ii) EURIBOR (jednomjesečna stopa) ¹⁵ umanjena za 0,125% (12,5 baznih poena), osim ako ova vrijednost nije manja od nule, u tom slučaju ona će biti utvrđena na nulu.

Takva naknada će se obračunavati od Planiranog datuma povlačenja sredstava do Datuma povlačenja sredstava ili, u zavisnosti od slučaja, do datuma otkazivanja Prihvaćene tranše u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

„Prihvatanje povlačenja sredstava” znači kopiju Ponude za povlačenje sredstava koju je propisno su-potpisao i Zajmoprimac.

„Krajnji rok za prihvatanje povlačenja sredstava” znači datum i vrijeme isteka Ponude za povlačenje sredstava, kako je naznačeno u njoj.

„Račun povlačenja sredstava” znači, u odnosu na svaku Tranšu, bankovni račun na koji se sredstva mogu povući prema ovom Ugovoru, kako je navedeno u poslednjoj Listi ovlašćenih potpisnika i računa.

„Datum povlačenja sredstava” znači datum kada je Banka izvršila isplatu Tranše.

„Ponuda za povlačenje sredstava” znači pismo koje je suštinski u formi naznačenoj u Prilogu C.

„Spor” ima značenje koje mu je dato u članu 11.2.

„Slučaj poremećaja” znači jedno od sljedećeg ili oboje:

- (a) materijalni poremećaj u onim sistemima plaćanja ili komunikacije ili na onim finansijskim tržištima koji, u svakom slučaju, treba da funkcionišu kako bi se izvršila plaćanja u vezi sa ovim Ugovorom; ili
- (b) nastanak drugog slučaja koji ima za posledicu poremećaj (tehničke ili sistemske prirode) u trezoru ili platnom prometu Banke ili Zajmoprimca, koji sprečava tu stranu da:
 - (i) izvrši svoje obaveze plaćanja po osnovu ovog Ugovora;
 - (ii) ili komunicira sa drugim stranama,

a koji poremećaj (bilo u slučaju pod (a) ili (b) gore) nije uzrokovan od one strane čije je funkcionisanje poremećeno, niti je pod njenom kontrolom.

„EFSD+” ima značenje dato u Uvodnoj odredbi (c).

„EFSD+ DIW1” ima značenje dato u Uvodnoj odredbi (c).

„EFSD+ DIW1 Garancija” ima značenje dato u Uvodnoj odredbi (c).

„EFSD+ DIW1 Ugovor o garanciji” ima značenje dato u Uvodnoj odredbi (c).

„EIB Ekološki i socijalni standardi” znači Ekološke i socijalne standarde EIB-a iz 2018. godine koji su objavljeni na sajtu Banke i koji opisuju ekološke i socijalne zahtjeve koje svi projekti finansirani od strane EIB-a moraju ispuniti i odgovornosti različitih strana.

„Prihvatljivi trošak” znači ukupan trošak (uključujući troškove projektovanja i nadzora, ako su relevantni, i neto poreze i dažbine koje plaća Zajmoprimac) koji nastane za Zajmoprimca ili Promotera po osnovu Projekta, u vezi sa radovima, robom i uslugama koji se odnose na komponente Projekta navedene u Tehničkom opisu, a koji su prihvatljivi za finansiranje po osnovu

¹⁵ Za potrebe određivanja Relevantne međubankarske stope u vezi sa Obestećenjem za odlaganje, relevantni periodi u smislu Priloga B biće uzastopni periodi od jednog (1) mjeseca.

Kredita, koji su bili predmet jednog ili više ugovora zaključenih pod uslovima prihvatljivim za Banku, uzimajući u obzir posljednje izdanje Vodiča za nabavke Banke, koji je objavljen na njenoj internet stranici. U cilju izračunavanja ekvivalenta u eurima bilo kojeg iznosa potrošenog u drugoj valuti, Banka će primjenjivati referentnu kursnu stopu obračunatu i objavljenu za tu valutu od strane Evropske centralne banke na datum koji pada u roku od petnaest (15) dana prije datuma povlačenja o kojem odluči Banka (ili, u nedostatku takve stope, relevantnu kursnu stopu ili stope koje prevladavaju tada na bilo kojem finansijskom tržištu koje Banka razumno odabere).

„Životna sredina” znači sljedeće, u onoj mjeri u kojoj utiče na zdravlje ljudi i socijalnu dobrobit:

- (a) fauna i flora;
- (b) zemlja, voda, vazduh, klima i pejzaž;
- (c) kulturno nasljeđe;
- (d) izgrađena okolinač; i
- (e) ljudsko zdravlje i blagostanje.

„Studija procjene socijalnog uticaja i uticaja na životnu sredinu“ označava studiju ili izvještaj koji je rezultat procjene uticaja na životnu sredinu i društvo, kojim se identifikuju i procjenjuju vjerovatni značajni uticaji i/ili rizici po životnu sredinu i društvo povezani sa predloženim projektom, kao i preporuke za mjere kojima se ti uticaji i/ili rizici mogu izbjeći, umanjiti i/ili otkloniti. Ova studija je predmet javne rasprave sa direktnim i indirektnim zainteresovanim stranama u vezi sa projektom.

„Ekološka i socijalna dokumenta” znače Studiju procjene socijalnog uticaja i uticaja na životnu sredinu.

„Ekološki i socijalni standardi” znače:

- (a) Zakone o zaštiti životne sredine i zakone iz domena socijalne zaštite koji su primjenljivi na Projekat, Zajmoprimca i Promotera;
- (b) Izjavu EIB-a o ekološkim i socijalnim standardima;
- (c) Ekološka i socijalna dokumenta.

„Ekološka ili socijalna saglasnost” znači dozvolu ili drugo odobrenje koje se traži zakonom o zaštiti životne sredine ili zakonom iz domena socijalne zaštite.

„Ekološka ili socijalna tužba” znači tužbu, postupak, formalno obavještenje ili istragu od strane bilo kog lica u pogledu kršenja ili navodnog kršenja Ekoloških i socijalnih standarda.

„Zakon o životnoj sredini” znači:

- (a) pravo EU, uključujući principe i standarde, osim odstupanja koje je prihvatila Banka za svrhu ovog Ugovora na osnovu nekog sporazuma između Crne Gore i EU;
- (b) zakone i propise Crne Gore; i 11
- (c) međunarodne ugovore i konvencije koje je Crna Gora potpisala i ratifikovala ili koji su na drugi način primjenljivi i obavezujući za Crnu Goru, a čiji je glavni cilj u svakom slučaju očuvanje, zaštita i poboljšanje životne sredine.

a čiji je glavni cilj u svakom slučaju očuvanje, zaštita i poboljšanje životne sredine.

„**Pravo EU**” znači pravnu tekovinu (acquis communautaire) Evropske unije izraženu u Ugovorima Evropske unije, propisima, direktivama, delegiranim aktima, aktima za primjenu, i sudskom praksom Suda pravde Evropske unije.

„**EUR**” ili „**euro**” znači zakonsku valutu Država članica Evropske unije koje je usvoje ili su je usvojile kao svoju valutu u skladu sa relevantnim odredbama Ugovora o Evropskoj uniji i Ugovora o funkcionisanju Evropske unije ili ugovora koji uslijede nakon njih.

„**EURIBOR**” ima značenje dato mu u Prilogu B.

„**Slučaj neispunjenja obaveze**” znači bilo koju od okolnosti, slučajeva ili dešavanja definisanih u članu 10.1.

„**Član(ovi) porodice**” ima značenje dato takvom izrazu u AML direktivama.

„**Konačni datum raspoloživosti**” označava datum koji nastupa 48 mjeseci nakon potpisivanja ovog Ugovora, a ako taj dan nije relevantni radni dan, tada prethodni relevantni radni dan.

„**Finansiranje terorizma**” znači obezbjeđivanje ili sakupljanje sredstava, na bilo koji način, direktno ili indirektno, sa namjerom da se koriste ili sa saznanjem da će se koristiti, u cjelini ili djelimično, da bi se izvršilo neko od krivičnih djela koja su nabrojana u Direktivi (EU) 2017/541 Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. marta 2017. godine o borbi protiv terorizma, koja stavlja van snage Okvirnu odluku Savjeta EU 2002/475/JHA i mijenja Odluku Savjeta 2005/671/JHA (sa povremenim izmjenama, zamjenama i ponovnim stupanjem na snagu).

„**Finansijska uredba**” označava Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskog parlamenta i Savjeta od 18. jula 2018. godine o finansijskim pravilima koja se primjenjuju na opšti budžet Unije, koja mijenja i dopunjuje Uredbe (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU i stavljanju van snage Uredbe (EK, Euratom) br. 966/2012 (OJ L 193, 30.7.2018, str. 1).

„**Fiksna stopa**” označava godišnju kamatnu stopu koju utvrdi Banka u skladu sa važećim principima povremeno propisanim od strane upravnih tijela Banke, za zajmove date po fiksnoj kamatnoj stopi, izražene u valuti Tranše i koji nose jednake uslove za otplatu glavnice i plaćanje kamate. Takva stopa neće imati negativnu vrijednost.

„**Tranša sa fiksnom stopom**” znači Tranšu na koju se primjenjuje fiksna stopa.

„**Varijabilna stopa**” znači varijabilnu godišnju kamatnu stopu sa fiksnom maržom, koju određuje Banka za svaki uzastopni Referentni period varijabilne stope, ekvivalentnu EURIBOR-u, plus Marža. Ako je Varijabilna stopa za bilo koji Referentni period varijabilne stope obračunata ispod nule, utvrdiće se na nulu. „**Referentni period varijabilne stope**” znači svaki period od jednog Datuma plaćanja do narednog relevantnog Datuma plaćanja, a prvi Referentni period varijabilne stope počinje na datum povlačenja Tranše.

„**Tranša sa varijabilnom stopom**” znači Tranšu na koju se primjenjuje Varijabilna stopa.

„**Okvirni sporazum**” ima značenje dato u Uvodnoj odredbi (d).

„**GAAP**” znači generalno prihvaćene računovodstvene principe u Crnoj Gori, uključujući IFRS.

„**Vodič za nabavku**” znači Vodič za nabavku objavljen na internet stranici EIB-a, kojim se obavještavaju promotori projekata koji se u cjelini ili djelimično finansiraju od strane EIB-a o aranžmanima koji se moraju sklopiti za nabavku radova, roba i usluga zahtijevanih Projektom.

„**IFRS**” znači međunarodne računovodstvene standarde u smislu MRS Regulative 1606/2002 u mjeri primjenljivoj na relevantne finansijske iskaze.

„**Slučaj nezakonitosti**“ ima značenje definisano u članu 4.3.A(4).

„**MOR**“ znači Međunarodna organizacija rada.

„**Standardi MOR-a**“ znače ugovor, konvenciju ili sporazum MOR-a koji su potpisani i ratifikovani od strane Crne Gore ili su na drugi način primjenljivi i obavezujući za Crnu Goru, kao i Osnovne radne standarde (na način definisan u Deklaraciji MOR-a o osnovnim principima i pravima na radu).

„**Slučaj prijevremene otplate podložen obeštećenju**“ označava Slučaj prijevremene otplate drugačiji od Slučaja prijevremene otplate usljed ne-EIB finansiranja, ili Slučaja nezakonitosti.

„**Revizija/konverzija kamate**“ znači utvrđivanje novih finansijskih uslova za kamatnu stopu, tj. za istu osnovicu kamatne stope („**revizija**“) ili drugu osnovicu kamatne stope („**konverzija**“) koji se mogu ponuditi za preostalu ročnost Tranše ili do narednog Datuma revizije/konverzije kamate.

„**Datum revizije/konverzije kamate**“ znači datum koji je Datum plaćanja, a koji odredi Banka u Ponudi za povlačenje sredstava.

„**Prijedlog za reviziju/konverziju kamate**“ znači prijedlog od strane Banke u skladu sa Prilogom D.

„**Zahtjev za reviziju/konverziju kamate**“ znači pisano obavještenje od Zajmoprimca, dostavljeno najmanje 75 (sedamdeset i pet) dana prije Datuma revizije/konverzije kamate, kojim zahtijeva od Banke da mu dostavi Prijedlog za reviziju/konverziju kamate. U Zahtjevu za reviziju/konverziju kamate takođe se navodi sljedeće:

- (a) Datumi plaćanja odabrani u skladu sa odredbama člana 3.1.A;
- (b) Iznos Tranše na koju se Revizija/konverzija kamate primjenjuje; i
- (c) Naredni Datum revizije/konverzije kamate odabran u skladu sa članom 3.1.A.

„**Uredba IPA III**“ označava Uredbu (EU) 2021/1529 Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. septembra 2021. godine o uspostavljanju Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III).

„**Lista ovlašćenih potpisnika i računa**“ označava listu, u formi koja je zadovoljavajuća za Banku, kojom su određeni:

- (a) Ovlašćeni potpisnici, praćeni dokazom potpisa organa lica navedenih u listi, uz navođenje da li imaju individualno ili kolektivno ovlašćenje;
- (b) uzorci potpisa tih lica;
- (c) bankarski račun(i) preko kojeg(ih) se vrše isplate po ovom ugovoru (naveden IBAN kod ukoliko je država uključena u IBAN registar objavljen od strane SWIFT, ili odgovarajući format računa u skladu sa lokalnom bankarskom praksom), BIC/SWIFT kod banke i naziv korisnika bankarskog(ih) računa, zajedno sa dokazima da su takvi računi otvoreni u ime korisnika; i
- (d) bankarski račun(i) sa kojeg(ih) će Zajmoprimac vršiti plaćanja po ovom ugovoru (naveden IBAN kod ako je zemlja uključena u IBAN registar objavljen od strane SWIFT, ili odgovarajući format računa u skladu sa lokalnom bankarskom praksom), BIC/SWIFT kod banke i naziv korisnika bankovnog računa, zajedno sa dokazima da su takvi računi otvoreni na ime korisnika.

„**Tranša sa dinamičkim određivanjem cijene**“ ima značenje koje joj je dato u članu 1.2.B(b).

"Zajam" označava ukupan iznos koji Banka s vremena na vrijeme isplaćuje prema ovom ugovoru.

"Neizmireni zajam" označava ukupan iznos koji Banka s vremena na vreme isplaćuje prema ovom ugovoru koji je neizmiren.

"Slučaj poremećaja na tržištu" označava bilo koju od sljedećih okolnosti:

- (a) postoje, po razumnom uvjerenju Banke, događaji ili okolnosti koji negativno utiču na pristup Banke njenim izvorima finansiranja;
- (b) po uvjerenju Banke, sredstva iz njihovih uobičajenih izvora finansiranja nijesu na raspolaganju da bi se na odgovarajući način finansirala Tranša u odgovarajućoj valuti i/ili za odgovarajuće dospjeće i/ili u odnosu na profil otplate takve Tranše; ili
- (c) u vezi sa Tranšom na koju kamata jeste ili će biti plativa po Varijabilnoj stopi:
 - (i) trošak za Banku za pribavljanje sredstava iz njenih izvora finansiranja, kako je određen od strane Banke, za period jednak Referentnom periodu za promjenljivu kamatu te Tranše (tj. na međubankarskom tržištu novca), bio bi veći od primjenjive Relevantne međubankarske stope; ili
 - (ii) Banka određuje da ne postoje odgovarajuća i fer sredstva za određivanje primjenjive Relevantne međubankarske stope za relevantnu valutu te Tranše.

"Materijalno štetna promjena" znači slučaj ili promjenu stanja, koji, po mišljenju Banke imaju materijalno negativan uticaj na:

- (a) sposobnost Zajmoprimca da izvršava svoje obaveze po osnovu ovog Ugovora;
- (b) poslovanje, funkcionisanje, imovinu, stanje (finansijsko ili drugo) ili izgleda Zajmoprimca; ili
- (c) zakonitost, validnost ili izvršnost, ili djelotvornost ili rangiranje, ili vrijednost bilo koje Garancije koja je data Banci, ili na prava ili pravne ljekove Banke po ovom Ugovoru.

"Datum dospeća" znači posljednji datum otplate Tranše navedene saglasno članu 4.1.A(b)(iv).

"Pranje novca" označava:

- (a) konverziju ili prenos imovine, znajući da ista proizilazi iz kriminalnih radnji ili iz čina učestvovanja u istim radi sakrivanja ili prikrivanja nezakonitog porekla imovine ili pružanja pomoći licu koje učestvuje u vršenju takve radnje da izbegne zakonske posledice svog postupka;
- (b) sakrivanje ili prikrivanje prave prirode, izvora, lokacije, pozicije, kretanja, prava u pogledu, ili vlasništva nad imovinom znajući da data imovina proizilazi iz kriminalne radnje ili iz čina učešća u istoj;
- (c) pribavljanje, posedovanje ili korišćenje imovine, znajući, u trenutku primanja, da je takva imovina proizašla iz kriminalne radnje ili iz čina učešća u istoj; ili
- (d) učešća u, udruživanje radi vršenja, pokušaja vršenja i pomaganje, podsticanje, olakšavanje i savetovanje da se izvrši bilo koja od radnji pomenutih u prethodnim tačkama.

"Uredba NDICI-GE" označava Uredbu (EU) 2021/947 Evropskog parlamenta i Savjeta od 9. juna 2021. godine o uspostavljanju Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju - Globalna Evropa.

„Finansiranje koje nije vezano za EIB“ ima značenje dato u članu 4.3.A(2).

„Slučaj prijevremene otplate usljed finansiranja koje nije vezano za EIB“ ima značenje dato u članu 4.3.A(2).

„Račun za plaćanje“ označava bankarski račun sa kojeg će Zajmoprimac vršiti plaćanja po ovom ugovoru, kao što je navedeno u najnovijoj Listi ovlašćenih potpisnika i računa.

„Datum plaćanja“ znači godišnje, polugodišnje ili kvartalne datume određene u Ponudi za povlačenje sredstava do i uključujući Datum revizije/konverzije kamate, ako ga ima, ili Datuma dospjeća, osim što u slučaju ako takav datum nije Relevantni radni dan, onda znači:

- (a) za Tranšu sa fiksnom stopom, ili:
 - (i) naredni Relevantni radni dan, bez usklađivanja sa kamatom koja treba da se plati po članu 3.1.A; ili
 - (ii) prethodni Relevantni radni dan sa usklađivanjem (ali samo u odnosu na iznos kamate dospjele u skladu sa članom 3.1, koja je obračunata tokom posljednjeg kamatnog perioda), za slučajeve kada se otplata vrši u jednoj rati u skladu s Prilogom D, tačkom C ili Članom 4.1.B; i
- (b) za Tranšu sa varijabilnom stopom, naredni dan, ako ga ima, tog kalendarskog mjeseca koji je Relevantni radni dan, ili ako ga nema, najbliži prethodni dan koji je Relevantni radni dan, u svakom slučaju sa odgovarajućim usklađivanjem sa dospelom kamatom po članu 3.1.A.A.

„Iznos prijevremene otplate“ znači iznos Tranše koji Zajmoprimac prijevremeno otplati u skladu s članom 4.2.A ili članom 4.3.A, kako je primjenljivo.

„Datum prijevremene otplate“ znači datum koji je Datum plaćanja, kada Zajmoprimac predlaže ili Banka zahtijeva (kako je primjenljivo) od Zajmoprimca da izvrši prijevremeno plaćanje Iznosa prijevremene otplate.

„Slučaj prijevremene otplate“ znači neki od slučajeva koji su opisani u članu 4.3.A.

„Obeštećenje za prijevremenu otplatu“ označava u odnosu na bilo koji iznos glavnice koji se prijevremeno otplaćuje, iznos saopšten od strane Banke Zajmoprimcu kao sadašnju vrijednost (obračunat na Datum prijevremene otplate) viška, ako postoji, za:

- (a) kamatu koja bi se pripisala poslije toga na Iznos prijevremene otplate kredita tokom perioda od Datuma prijevremene otplate kredita do Datuma revizije/konverzije kamate, ukoliko postoji, ili Datuma dospjeća, da on nije prijevremeno otplaćen; preko
- (b) kamate koja bi se pripisala tokom tog perioda, da je obračunata po Stopi za prebacivanje, umanjenoj za 0,19% (devetnaest baznih poena).

Navedena sadašnja vrijednost će biti obračunata po diskontnoj stopi jednakoj Stopi za prebacivanje, primijenjenoj na svaki odgovarajući Datum plaćanja.

„Obavještenje o prijevremenoj otplati” znači pisano obavještenje Banke upućeno Zajmoprimcu u vezi sa prijevremenom otplatom Tranše sa fiksnom kamatnom stopom i/ili Tranše sa varijabilnom kamatnom stopom, u skladu sa članom 4.2.C, kojim se navode Iznos prijevremene otplate, Datum prijevremene otplate, obračunata kamata koja dospijeva na naplatu, naknada iz člana 4.2.D, ukoliko je primjenjiva, i samo za Tranše sa fiksnom kamatnom stopom, naknada za prijevremenu otplatu, ukoliko postoji, koja se odnosi na iznos prijevremene otplate.

„Obavještenje o prijevremenoj otplati” označava pisano obavještenje od strane Banke Zajmoprimcu u skladu sa članom 4.2.C.

„Zahtjev za prijevremenu otplatu” znači pisani zahtjev Zajmoprimca Banci da prije vremena otplati cijeli ili dio Nepodmirenog zajma, u skladu sa članom 4.2.A.

„Nedozvoljeno ponašanje” znači Finansiranje terorizma, Pranje novca ili Zabranjeno postupanje.

„Nedozvoljeno postupanje” znači:

- (a) Prisilne radnje, koje predstavljaju narušavanje ili povredu, ili prijetnju da će se narušiti ili povrijediti, direktno ili indirektno, neka strana ili imovina strane kako bi se neprimjereno uticalo na radnje strane;
- (b) Tajno dogovaranje, predstavlja aranžman između dvije ili više strana sa ciljem da se postigne nepropisna svrha, uključujući neprimjereno uticanje na radnje druge strane;
- (c) Koruptivne radnje, koje predstavljaju nuđenje, davanje, primanje ili traženje, direktno ili indirektno, nečega vrijednog od jedne strane da bi se neprimjereno uticalo na radnje druge strane;
- (d) Prevarne radnje, koje predstavljaju činjenje ili nečinjenje, uključujući obmanu, kojom se strana svjesno ili bezobzirno dovodi u zabludu, ili pokušava da se dovede u zabludu kako bi se stekla finansijska ili druga korist ili izbjegla obaveza; ili
- (e) Ometajuće radnje, koje predstavljaju vezu sa istragom prisilnih radnji, tajnog dogovaranja, koruptivnih ili prevarnih radnji u vezi sa ovim Zajmom ili Projektom,
 - (a) namjerno uništavanje, falsifikovanje, izmjenu ili prikrivanje materijalnih dokaza u istrazi; i/ili prijetnju, uznemiravanje ili zastrašivanje bilo koje strane kako bi se spriječila da otkrije svoja saznanja o stvarima relevantnim za istragu, ili da obavi istragu, ili
 - (b) radnje čiji je cilj da materijalno ometaju ostvarivanje ugovornih prava revizije ili pristupa informacijama.
 - (c) radnje usmjerene na onemogućavanje ostvarivanja ugovornih prava EIB Grupe na reviziju, inspekciju ili pristup informacijama.
- (f) Poreski zločin, znači sva krivična djela, uključujući poreska krivična djela koja se odnose na direktne poreze i indirektno poreze, kako su definisana nacionalnim zakonodavstvom Crne Gore, za koja je propisana kazna lišavanja slobode ili pritvora u maksimalnom periodu od više od godinu dana;
- (g) Zloupotreba resursa i imovine EIB grupacije, znači bilo koju nezakonitu aktivnost počinjenu prilikom korišćenja resursa ili imovine EIB grupacije (uključujući sredstva pozajmljena prema ovom ugovoru) svjesno ili nepromišljeno; ili
- (h) bilo koje druge nezakonite aktivnosti koje mogu uticati na finansijske interese Evropske unije, u skladu sa važećim zakonima.

“Projekat” ima značenje dato mu u Uvodnoj odredbi (a).

“Događaj smanjenja troška projekta” ima značenje koje mu je dato u članu 4.3.A(1).

“Jedinica za implementaciju Projekta” znači tim profesionalnog osoblja i osoblja za podršku sa neophodnim administrativnim ovlaštenjima, kao i fizičkim i finansijskim resursima neophodnim za implementaciju Projekta.

“Promoter” ima značenje koje mu je dato u Uvodnoj odredbi (a).

“Stopa prenamjene” znači fiksnu godišnju stopu koju određuje Banka, odnosno stopu koju bi Banka primijenila na dan obračuna obeštećenja na zajam koji ima istu valutu i iste uslove plaćanja kamate i isti profil otplate na Datum revizije/konverzije kamate, ako ga ima, ili Datum dospeljeća kao Tranša za koju se prijevremena otplata ili otkazivanje predlaže ili zahtijeva. Takva stopa ne može imati negativnu vrijednost.

“Relevantni radni dan” znači dan na koji je sistem bruto poravnjanja u realnom vremenu, kojim upravlja Eurosistem (T2), ili bilo koji sistem nasljednik, otvoren za poravnanje plaćanja u eurima.

“Relevantna međubankarska stopa” znači EURIBOR.

“Relevantna strana” ima značenje koje mu je dato u članu 8.3.

“Relevantna osoba” znači:

- (a) u odnosu na Zajmoprimca, bilo koji zvaničnik ili predstavnik bilo kog njenog ministarstva, drugih centralnih organa izvršne vlasti ili drugih vladinih jedinica, ili bilo koje drugo lice koje djeluje u njeno ime ili pod njenom kontrolom, a koji imaju, u skladu sa važećim lokalnim zakonima, pravo da upravljaju i/ili nadgledaju Zajam ili Projekat; i
- (b) u odnosu na Promotera, bilo koji zvaničnik ili predstavnik, ili bilo koje drugo lice koje djeluje u njegovu ime ili pod njegovom kontrolom, a koje ima ovlaštenje da daje uputstva i vrši kontrolu u vezi sa Zajmom ili Projektom.

“Datum otplate” označavaće svaki Datum plaćanja određen za otplatu glavnice Tranše u Ponudi za povlačenje sredstava, u skladu sa članom 4.1.

“Sankcionisano lice” označava pojedinca ili subjekat (radi izbjegavanja sumnje, termin subjekat uključuje, ali nije ograničen na, bilo koju vladinu ili terorističku organizaciju ili grupaciju) koji je označena meta Sankcija ili je na drugi način predmet Sankcija (uključujući, bez ograničenja, kao rezultat toga što je u vlasništvu ili na drugi način kontrolisan, direktno ili indirektno, od strane bilo kog pojedinca ili subjekta, koji je određena meta Sankcija ili koji je na drugi način predmet Sankcija).

“Sankcije” označava zakone, propise o ekonomskim ili finansijskim sankcijama, trgovinske embargo ili druge restriktivne mjere (uključujući, posebno, ali ne ograničavajući se na, mjere u vezi sa finansiranjem terorizma) koje donosi, administrira, sprovodi i/ili izvršava sa vremena na vrijeme bilo koji od sljedećih:

- (a) Ujedinjene nacije, uključujući, između ostalog, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija;
- (b) Evropsku uniju, uključujući, između ostalog, Savjet Evropske unije i Evropsku komisiju, kao i sva druga nadležna tijela/institucije ili agencije Evropske unije;
- (c) vladu Sjedinjenih Američkih Država i svaki njen sektor, odjeljenje, agenciju ili kancelariju, uključujući, između ostalog, Kancelariju za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država, Državni sekretarijat Sjedinjenih Američkih Država i/ili Ministarstvo trgovine Sjedinjenih Američkih Država; i

- (d) Ujedinjeno Kraljevstvo i bilo koje odjeljenje ili organ vlade Ujedinjenog Kraljevstva, uključujući, između ostalog, Kancelariju za sprovođenje finansijskih sankcija Trezora Njegovog Veličanstva i Odjeljenje za međunarodnu trgovinu.

„**Planirani datum povlačenja sredstava**“ označava datum na koji je planirano da Tranša bude povučena u skladu sa članom 1.2.C, a koji mora biti Relevantan radni dan koji pada najmanje 10 (deset) dana nakon datuma Ponude za povlačenje sredstava ili uspješnog poziva za utvrđivanje cijene u realnom vremenu, i koji mora biti najkasnije do Konačnog datuma raspoloživosti.

„**Obezbjedenje**“ znači svaku hipoteku, jemstvo, zalogu, teret, ustupanje, hipoteke, ili drugo sredstvo obezbjeđenja kojim se obezbjeđuje bilo koja obaveza bilo kog lica ili bilo koji drugi sporazum ili aranžman koji ima slične posljedice.

„**Zakon iz domena socijalne zaštite**“ označava:

- (a) pravo EU, uključujući principe i standarde, osim ako je Banka prihvatila izuzeće u svrhu ovog Ugovora na osnovu bilo kog sporazuma između Crne Gore i EU;
- (b) zakone i propise Crne Gore;
- (c) međunarodne ugovore i konvencije koje je Crna Gora potpisala i ratifikovala ili koji su joj na drugi način primjenjivi i obavezujući;
- (d) bilo koji standard Međunarodne organizacije rada;

u svakom slučaju kada je osnovni cilj zaštita ili unapređenje socijalnih pitanja; i

- (e) bilo koji ugovor, konvenciju ili pakt Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima koji je Crna Gora potpisala i ratifikovala ili koji joj je na drugi način primjenjiv i obavezujući.

„**Socijalna pitanja**“ označavaju sve, ili nešto od sljedećeg:

- (a) uslovi za rad i zapošljavanje,
- (b) zdravlje i bezbjednost na radu,
- (c) zaštita i sprovođenje prava i interesa ranjivih grupa,
- (d) zaštita i osnaživanje prava i interesa autohtonih naroda,
- (e) rodna ravnopravnost,
- (f) javno zdravlje, sigurnost i bezbednost,
- (g) nevoljno fizičko preseljenje i/ili raseljavanje iz ekonomskih razloga i gubitak prihoda lica
- (h) javno učešće i angažovanje zainteresovanih strana.

„**Marža**“ označava fiksnu maržu (koja može imati pozitivnu ili negativnu vrijednost) u odnosu na Relevantnu međubankarsku kamatnu stopu, kako je određena od strane Banke i saopštena Zajmoprimcu u relevantnoj Ponudi za povlačenje sredstava, odnosno u Prijedlogu za reviziju/konverziju kamatne stope.

„**Porez**“ znači bilo koji porez, namet, dažbinu, carinu ili drugu naknadu ili zadržavanje slične prirode (uključujući bilo koji penal ili kamatu koja se plaća u vezi sa bilo kakvim neplaćanjem, ili odlaganjem u plaćanju istih).

“Tehnički opis” ima značenje dato mu u Uvodnoj odredbi (a).

“Tranša” znači svako povlačenje koje je izvršeno ili treba da se izvrši u skladu sa ovim Ugovorom. U slučaju da nije primljeno Prihvatanje povlačenja sredstava, Tranša znači Tranšu ponuđenu u članu 1.2.B.

Član 1

Kredit i isplata

12.4 Iznos kredita

Ovim Ugovorom Banka odobrava u korist Zajmoprimca, a Zajmoprimac prihvata kredit u iznosu od 18.000.000,00 EUR (osamnaest miliona eura) za finansiranje Projekta („**Kredit**“).

12.5 Postupak povlačenja sredstava

12.5.A Tranše

Banka će isplatiti Kredit u do 5 (pet) Tranši. Iznos svake tranše je minimalno 4.000.000,00 EUR (četiri miliona eura) ili (ako je manji) cio nepovučeni iznos Kredita, s tim da iznos prve Tranše koja će se isplatiti Zajmoprimcu neće premašiti 1.800.000,00 EUR (jedan milion osamsto hiljada eura).

12.5.B Ponuda za povlačenje sredstava

Na zahtjev Zajmoprimca i prema članu 1.4.A, pod uslovom da se nijedan događaj naveden u članu 1.6.B nije desio i ne traje, Banka će, nakon prijema takvog zahtjeva, prema vlastitom nahođenju, ili:

- (a) poslati Zajmoprimcu unutar 5 (pet) Radnih dana nakon prijema takvog zahtjeva Ponudu za isplatu tranše. Ponuda za isplatu uključuje informacije kako je navedeno u Prilogu C; ili
- (b) Obavijestiti Zajmoprimca da će uslovi za povlačenje tražene Tranše biti dogovoreni tokom snimljenog poziva za dinamičko određivanje cijene između Banke i Zajmoprimca („**Tranša sa dinamičkim određivanjem cijene**“). U tom slučaju, pod uslovom da su ispunjeni Članci 1.4.B i 1.4.C, i nakon uspješnog poziva za dinamičko određivanje cijene između Banke i Zajmoprimca, tokom kojeg strane dogovore uslove za povlačenje tražene Tranše, Banka će Zajmoprimcu, na isti Radni dan i nakon uspješnog poziva za određivanje cijene, poslati Ponudu za povlačenje sredstava koja odražava uslove dogovorene tokom poziva, a koja će sadržavati informacije kako je navedeno u Prilogu C. Zajmoprimac će potvrditi Tranšu sa dinamičkim određivanjem cijene kao Prihvaćenu Tranšu i prihvatiti Ponudu za povlačenje sredstava dostavljanjem Potvrde o prihvatanju povlačenja sredstava Banici najkasnije do Rok za prihvatanje povlačenja sredstava prema stavu (a) Člana 1.2.C. Najkasniji trenutak za zaključivanje uspješnog procesa dinamičkog određivanja cijene je 5 (pet) Radnih dana prije Konačnog datuma raspoloživosti.

Najkasniji rok za prijem zahtjeva Zajmoprimca od strane Banke je 15 (petnaest) Radnih dana prije Konačnog datuma raspoloživosti.

Strane se slažu da Ponuda za povlačenje sredstava može biti izdana od strane Banke kao nepotpisan dokument i u tom slučaju će se smatrati važeće izvršenom i dostavljenom u ime Banke, pod uslovom da je takva Ponuda za povlačenje sredstava poslata putem emaila sa sljedeće email adrese EIB-FirmDisbursementOffer@eib.org na email adresu Zajmoprimca navedenu u Članu 12.1.B.

12.5.C Prihvatanje povlačenja sredstava

- (a) Zajmoprimac može prihvatiti Ponudu za povlačenje sredstava dostavljanjem Prihvatanja povlačenja sredstava Banci najkasnije do Krajnjeg roka za prihvatanje povlačenja sredstava, koja će biti praćena registrovanom poštom u skladu sa Članom 12.1.A. Prihvatanje povlačenja sredstava potpisuje Ovlašćeni potpisnik sa pojedinačnim pravom predstavljanja ili dva ili više Ovlašćena potpisnika sa zajedničkim pravom predstavljanja, a u njemu se precizira Račun povlačenja na koji će isplata Tranše biti izvršena u skladu sa članom 1.2.D.
- (b) Ukoliko je Ponuda za povlačenje sredstava propisno prihvaćena od strane Zajmoprimca u skladu sa njenim uslovima na ili prije isteka Krajnjeg roka za prihvatanje povlačenja sredstava, Banka će Zajmoprimcu staviti na raspolaganje Prihvaćenu tranšu u skladu sa relevantnom Ponudom za povlačenje sredstava i u zavisnosti od uslova i rokova ovog Ugovora.

- (c) Za Tranše koje nijesu Tranše sa dinamičkim određivanjem cijene, Zajmoprimac će se smatrati da je odbio bilo koju Ponudu za povlačenje sredstava koja nije bila propisno prihvaćena u skladu sa njenim uslovima na ili prije roka za prihvatanje povlačenja sredstava.
- (d) Banka može da se osloni na informacije navedene u najnovijoj Listi ovlašćenih potpisnika i računa koju je Zajmoprimac dostavio Banci. Ako je Prihvatanje povlačenja sredstava potpisano od strane osobe koja je definisana kao Ovlašćeni potpisnik prema najnovijoj Listi ovlašćenih potpisnika i računa koju je Zajmoprimac dostavio Banci, Banka može pretpostaviti da ta osoba ima pravo da potpiše i dostavi u ime i za račun Zajmoprimca takvu Prihvatanje povlačenja sredstava.

12.5.D Račun povlačenja sredstava

Isplata se vrši na Račun povlačenja sredstava naveden u relevantnom Prihvatanju povlačenja sredstava, pod uslovom da je takav Račun povlačenja sredstava prihvatljiv Banci.

Bez obzira na član 5.2(e), Zajmoprimac priznaje da isplate na Račun povlačenja sredstava o kojem je Zajmoprimac dao obavještenje predstavljaju isplate po ovom Ugovoru kao da su izvršene na bankovni račun Zajmoprimca.

Može biti naveden samo jedan Račun povlačenja sredstava za svaku Tranšu.

1.3 Valuta povlačenja sredstava

Banka isplaćuje svaku Tranšu u eurima.

1.4 Uslovi povlačenja sredstava

1.4.A Uslovi koji prethode prvom zahtjevu za Ponudu za povlačenje sredstava

Banka od Zajmoprimca prima sljedeće, po formi i sadržini zadovoljavajuće za Banku:

- (a) dokaz da je potpisivanje ovog Ugovora od strane Zajmoprimca propisno odobreno i da je lice ili više njih u ime Zajmoprimca propisno ovlašćeno da to uradi, zajedno s kartonom deponovanih potpisa za svako takvo lice ili lica; i
- (b) najmanje 2 (dva) originala ovog Ugovora pravilno potpisana od strane svih Strana; i
- (c) Listu Ovlašćenih potpisnika i računa;

prije zahtjeva za Ponudu za povlačenje sredstava po članu 1.2.B od strane Zajmoprimca. Svaki zahtjev za Ponudu za povlačenje sredstava koji Zajmoprimac podnese, a da prethodno ne budu dostavljeni gore navedeni dokumenti Banci i to na zadovoljavajući način, smatraće se da nije podnijet.

1.4.B Prva Tranša

Uslov povlačenja prve Tranše u skladu sa članom 1.2 je da Banka primi, na ili prije datuma koji pada 6 (šest) Radnih dana prije Planiranog datuma povlačenja sredstava (i u slučaju odlaganja prema članu 1.5, Datuma zahtijevanog odloženog povlačenja sredstava ili Dogovorenog datuma odlaganja povlačenja sredstava, respektivno), po formi i suštini za nju prihvatljive sljedeće dokumente ili dokaze:

- (a) Dokaz da su Zajmoprimac i Promoter pribavili sva neophodna Ovlašćenja koja su potrebna u vezi sa ovim Ugovorom i Projektom;
- (b) Pravno mišljenje koje je izdao Zaštitnik imovinsko pravnih interesa Crne Gore, kojim se, između ostalog, potvrđuje da je:

- (i) zaključivanje ovog Ugovora i njegovo potpisivanje od strane Ministra finansija Crne Gore propisno odobreno odlukom Vlade Zajmoprimca;
 - (ii) validan izbor prava Luksemburga kao mjerodavnog prava za ovaj Ugovor;
 - (iii) validan izbor jurisdikcije Suda pravde Evropske unije po ovom Ugovoru, kao i priznanje i izvršenje presuda Suda pravde Evropske unije u svakom postupku koji se vodi u Crnoj Gori;
 - (iv) Ugovor valjano zaključen, da je u cijelosti valjan i proizvodi pravne posljedice, da je važeći, obavezujući, i izvršan u skladu sa svojim uslovima;
 - (v) finansiranje Projekta obuhvaćeno područjem primjene Okvirnog sporazuma; i
 - (vi) ne postoje ograničenja devizne kontrole niti su potrebne saglasnosti za omogućavanje prijema svih iznosa koji treba da budu isplaćeni prema ovom Ugovoru na poseban račun iz člana 1.2.D i za omogućavanje otplate Zajma i plaćanje kamate i svih drugih iznosa koji dopijevaju prema ovom Ugovoru;
- (c) Zajmoprimac preduzeo sve potrebne radnje za izuzimanje od oporezivanja svih isplata glavnice, kamate ili drugih iznosa dospjelih po ovom Ugovoru i da omogući plaćanje svih takvih iznosa bruto bez odbijanja poreza na izvoru;
- (d) Dokaz da su sve saglasnosti devizne kontrole određene od strane Banke ili naznačene u pravnom mišljenju iz gornjeg stava (b) kao neophodne, dobijene kako bi se dozvolilo Zajmoprimcu da primi isplate na način predviđen u ovom Ugovoru, da otplati Zajam i plati kamatu i sve druge iznose plative po ovom ugovoru.
- (e) Dokaz da su uspostavljene procedure razmatranja pravnih ljekova prihvatljivih za Banku i da su dostupne bilo kom licu ili entitetu koji ima ili je imao interes da dobije Ugovor i koji je (u opasnosti da bude) oštećen navodnim kršenjem važećih pravila o nabavkama;
- (f) Dokaz da je Implementacija Projekta u skladu sa Opisom poslova, osobljem, resursima i tehničkom podrškom, sve na zadovoljstvo Banke.

1.4.C Sve Tranše

Isplata svake tranše prema članu 1.2, uključujući prvu, zavisi od sljedećih uslova:

- (a) Da je Banka primila, na ili prije datuma koji pada 6 (šest) Radnih dana prije Planiranog datuma povlačenja sredstava (i u slučaju odlaganja po članu 1.5 Datuma zahtijevanog odloženog povlačenja sredstava ili Dogovorenog datuma odlaganja povlačenja sredstava, respektivno) za predloženu Tranšu, po formi i suštini za Banku prihvatljive sljedeće dokumente ili dokaze:
- (i) Potvrdu od Zajmoprimca u formi iz Priloga E, koju je potpisao ovlašćeni predstavnik Zajmoprimca s datumom koji ne pada ranije od 15 (petnaest) dana prije Planiranog datuma povlačenja sredstava (i u slučaju odlaganja po članu 1.5, Datuma zahtijevanog odloženog povlačenja sredstava ili Dogovorenog datuma odlaganja povlačenja sredstava, respektivno);
 - (ii) Dokaz kojim se pokazuje da, nakon povlačenja relevantne Tranše, iznos Zajma ne premašuje ukupne Prihvatljive troškove nastale ili ugovorno opredijeljene od strane Zajmoprimca po osnovu Projekta do datuma relevantne Ponude za povlačenje sredstava;
 - (iii) Kopiju bilo kojeg drugog ovlašćenja ili drugog dokumenta, mišljenja ili uvjerenja o kojima Banka obavijesti Zajmoprimca da su neophodni ili poželjni u vezi sa zaključivanjem i 20 realizacijom ovog Ugovora i transakcijama predviđenim u njemu, ili njegovom zakonitošću, validnošću, obaveznošću i izvršivošću;

- (iv) Osim u slučaju prve Tranše, dokaz da su za Zajmoprimca ili Promotera nastali Prihvatljivi troškovi u iznosu koji je najmanje jednak zbiru 80% (osamdeset odsto) iznosa svih prethodno isplaćenih Tranši; i
 - (v) U odnosu na isplatu Tranše kojom se finansira komponenta Projekta koja zahtijeva izradu procjene uticaja na životnu sredinu, kopiju relevantne Studije procjene socijalnog uticaja i uticaja na životnu sredinu;
- (b) Da na Planirani datum povlačenja sredstava (i, u slučaju odlaganja prema članu 1.5, na Datum zahtijevanog odloženog povlačenja sredstava ili Dogovoreni datum odlaganja povlačenja sredstava, prema potrebi) za predloženu Tranšu:
- (i) tvrdnje i garancije koje se ponavljaju u skladu sa članom 6 su ispravne u svakom pogledu; i
 - (ii) nijesu nastupili niti jedan događaj ili okolnost koji predstavljaju ili bi protokom vremena ili davanjem obavještenja po ovom ugovoru predstavljali:
 - (1) Slučaj neispunjenja obaveze; ili
 - (2) Slučaj prijevremene otplate,
 i da se ne nastavljaju neotklonjeni ili bez odricanja ili bi proistekli iz isplate predložene Tranše.
- (c) u vezi sa tranšom sa dinamičkim određivanjem cijene, da je Prihvatanje povlačenja sredstava pravilno potpisano od strane Zajmoprimca dostavljeno Banci u roku koji je naveden u tom obavještenju, u skladu sa članom 1.2.B(b).

1.5 Odlaganje isplate

1.5.A Osnov za odlaganje

1.5.A(1) ZAHTJEV ZAJMOPRIMCA

(a) Zajmoprimac može poslati Banci zahtjev u pisanoj formi kojim traži odlaganje isplate Prihvaćene Tranše. Banka mora primiti pisani zahtjev najmanje 5 (pet) Radnih dana prije Planiranog datuma povlačenja sredstava iz Prihvaćene tranše i u njemu se precizira:

(i) da li bi Zajmoprimac želio da odloži isplatu u cijelosti ili djelimično, a ako traži djelimično odlaganje, iznos koji se odlaže; i

(ii) datum do kojeg bi Zajmoprimac želio da odloži isplatu gore navedenog iznosa ("**Datum zahtijevanog odloženog povlačenja sredstava**"), koji mora biti datum koji pada ne kasnije od:

(iv) 6 (šest) mjeseci od Planiranog datuma povlačenja sredstava; i

(v) 30 (trideset) dana prije prvog Datuma otplate; i

(vi) Konačnog datuma raspoloživosti.

(b) Po prijemu takvog pisanog zahtjeva, Banka odlaže isplatu relevantnog iznosa do Datuma zahtijevanog odloženog povlačenja sredstava.

1.5.A(2) NEISPUNJAVANJE USLOVA ZA POVLAČENJE

(a) Povlačenje Prihvaćene tranše se odlaže ako bilo koji od uslova za isplatu takve Prihvaćene tranše predviđen u članu 1.4 nije ispunjen i to na:

- (i) datum naveden za ispunjenje takvog uslova u članu 1.4; i na
 - (ii) svoj Planirani datum povlačenja sredstava (ili, gdje je Planirani datum povlačenja sredstava bio ranije odložen, očekivani datum povlačenja sredstava).
- (b) Banka i Zajmoprimac će dogovoriti datum do kojeg se isplata takve Prihvaćene tranše odlaže ("**Dogovoreni datum odlaganja povlačenja sredstava**"), a koji mora biti datum koji pada:
 - (i) ne prije isteka 6 (šest) Radnih dana nakon ispunjenja svih uslova za isplatu; i
 - (ii) ne kasnije od Konačnog datuma raspoloživosti.
- (c) Bez prejudiciranja prava Banke da suspenduje i/ili otkáže nepovućeni dio Kredita u cjelini ili djelimično u skladu sa članom 1.6.B, Banka će odložiti isplatu takve Prihvaćene tranše do Dogovorenog datuma odlaganja povlačenja sredstava.

1.5.A(3) NAKNADA ZA ODLAGANJE

Ukoliko se isplata Prihvaćene tranše odlaže u skladu sa stavovima 1.5.A(1) ili 1.5.A(2) u tekstu iznad, Zajmoprimac će platiti Naknadu za odlaganje.

1.5.B Otkazivanje povlačenja odloženo za 6 (šest) mjeseci

Ukoliko je povlačenje odloženo za više od 6 (šest) mjeseci ukupno u skladu sa članom 1.5.A, Banka može obavijestiti Zajmoprimca u pisanoj formi da je takva isplata otkazana i da to otkazivanje stupa na snagu na datum takvog pisanog obavještenja. Iznos povlačenja koje je Banka otkazala u skladu sa ovim članom 1.5.B ostaje raspoloživ za povlačenje po članu 1.2.

1.6 Otkazivanje i obustava

1.6.A Pravo Zajmoprimca na otkazivanje

- (a) Zajmoprimac može poslati pisano obavještenje Banci u kojem traži otkazivanje nepovućenog dijela Kredita.
- (b) Takvo pisano obavještenje:
 - (i) Mora navesti da li bi Zajmoprimac htio da otkáže nepovućeni dio Kredita u cjelosti ili djelimično, i ako djelimično, iznos Kredita koji bi Zajmoprimac htio da otkáže; i
 - (ii) Ne smije se odnositi na Prihvaćenu tranšu čiji Planirani datum povlačenja pada u roku od 5 (pet) Radnih dana od datuma obavještenja.
- (c) Po prijemu takvog pisanog obavještenja, Banka otkazuje zahtijevani nepovućeni dio Kredita, sa trenutnim dejstvom.

1.6.B Pravo Banke na suspenziju i otkazivanje

- (a) Banka može obavijestiti Zajmoprimca u pisanoj formi da se nepovućeni dio Kredita suspenduje i/ili (osim nastanka Slučaja poremećaja na tržištu) otkazuje u cijelosti ili djelimično u svakom trenutku nakon što nastanu sljedeći slučajevi:
 - (i) Slučaj prijevremene otplate;
 - (ii) Slučaj neispunjenja obaveze;

- (iii) Slučaj ili okolnost koji bi protekom vremena ili dostavljanjem obavještenja po ovom Ugovoru predstavljali Slučaj prijevremene otplate ili Slučaj neispunjenja obaveze; ili
 - (iv) Slučaj poremećaja na tržištu pod uslovom da Banka još nije primila Prihvatanje povlačenja sredstava.
- (b) Na datum takvog pisanog obavještenja, relevantni nepovučeni dio Kredita se suspenduje i/ili otkazuje sa trenutnim dejstvom. Suspendzija traje dok Banka ne okonča suspendziju ili ne otkáže suspendovani iznos.

1.6.C Obeštećenje za suspendziju i otkazivanje Tranše

2.6.C(1) SUSPENZIJA

Ako Banka suspenduje Prihvaćenu Tranšu, bilo nakon Slučaja prijevremene otplate podložnog obeštećenju ili Slučaja neispunjenja obaveze, ili događaja ili okolnosti koji bi (protekom vremena ili davanjem obavještenja ili donošenjem bilo kakve odluke u skladu sa ovim ugovorom ili bilo kojom kombinacijom prethodnog) predstavljali Slučaj prijevremene otplate podložnog obeštećenju ili Slučaj neispunjenja obaveze, Zajmoprimac je dužan da plati Banci Obeštećenje za odlaganje koje se obračunava na iznos takve Prihvaćene tranše.

2.6.C(2) OTKAZIVANJE

- (a) U slučaju otkazivanja Prihvaćene Tranše koja je Tranša sa fiksnom stopom ("**Otkazana tranša**") otkáže:

(i) od strane Zajmoprimca, u skladu sa članom 1.6.A; ili

(ii) Banke nakon Slučaja prijevremene otplate podložne plaćanju obeštećenja ili događaja ili okolnosti koji bi (protekom vremena ili davanjem obavještenja ili donošenjem bilo kakve odluke prema ovom ugovoru ili bilo kojoj kombinaciji prethodnog) predstavljali Slučaj prijevremene otplate podložne plaćanju obeštećenja ili nakon što se dogodi Materijalno štetna promjena ili u skladu sa članom 1.5.B.

Zajmoprimac će platiti Banci naknadu na takvu Otkazanu tranšu.

- (b) Takva naknada će se:

(i) računati pod pretpostavkom da je Otkazana tranša isplaćena i otplaćena na isti Planirani datum povlačenja sredstava ili, u mjeri u kojoj je isplata Tranše trenutno odložena ili suspendovana, na datum obavještenja o otkazivanju; i

(ii) u iznosu koji Banka saopštava Zajmoprimcu kao sadašnju vrijednost (izračunatu na datum otkazivanja) viška, ukoliko postoji, od:

(1) kamate koja bi se nakon toga akumulirala na Otkazanoj tranši tokom perioda od datuma otkazivanja u skladu sa ovim članom 1.6.C(2), do Datuma revizije/konverzije kamate, ako postoji, ili Datuma dospijeca, ako nije otkazana; preko

(2) kamate koja bi na taj način narasla u tom periodu, ukoliko se obračunava po Stopi za prebacivanje, umanjenoj za 0,19% (devetnaest baznih) poena.

Navedena sadašnja vrijednost će se izračunati po diskontnoj stopi koja je jednaka Stopi za prebacivanje koja se primjenjuje na svaki relevantni Datum plaćanja primjenljive Tranše.

- (c) Ako Banka otkáže Prihvaćenu tranšu nakon što nastupi Slučaj neispunjenja obaveza, Zajmoprimac će obešteti Banku u skladu sa članom 10.3.

1.7 Otkazivanje nakon isteka Kredita

Na datum koji slijedi nakon Konačnog datuma raspoloživosti, i ako se Banka nije drugačije izričito saglasila u pisanoj formi, dio Kredita po osnovu kojeg nije primljeno Prihvatanje povlačenja sredstava u skladu sa članom 1.2.C automatski se otkazuje, bez dostavljanja obavještenja Zajmoprimcu od strane Banke i bez nastanka odgovornosti za bilo koju stranu.

1.8 Unaprijed plaćena naknada

Zajmoprimac ovlašćuje Banku da od prve tranše zadrži naknadu unaprijed u iznosu koji je ekvivalentan 0,10% (10 baznih poena) kredita.

Iznos koji Banka zadrži iz prve tranše za avansno plaćanje naknade smatraće se kao da je isplaćen od strane Banke.

Ukoliko:

- (a) ne dođe do isplate, Zajmoprimac će platiti Banci naknadu unaprijed na Konačni datum raspoloživosti; ili
- (b) Kredit se ukida u potpunosti prema članu 1.6 prije Konačnog datuma raspoloživosti, Zajmoprimac će platiti Banci naknadu unaprijed na dan takvog otkazivanja.

1.9 Naknada za nekorišćenje

- (a) Zajmoprimac će platiti Banci naknadu za nekorišćenje, obračunatu na dnevno neiskorišteno i neotkazano stanje Kredita od datuma koji pada 36 (trideset šest) mjeseci od Datuma stupanja na snagu do Konačnog datuma raspoloživosti po stopi od 0,10% (10 baznih poena) godišnje.
- (b) Naplaćenu naknadu za nekorišćenje Zajmoprimac će platiti na:
 - (i) [dan/mjesec, dan/mjesec, dan/mjesec, dan/mjesec]; i
 - (ii) konačan datum raspoloživosti; ili ako je Kredit u potpunosti poništen prema članu 1.6 prije Konačnog datuma raspoloživosti, na datum plaćanja naveden pod (i) u tekstu iznad, odmah nakon datuma otkazivanja.
- (c) Naknada će biti obračunata korišćenjem konvencije brojanja dana u godini od 360 (trista šezdeset) dana i broj dana koji su protekli.
- (d) Ukoliko datum na koji se plaća naknada za nekorišćenje nije relevantan radni dan, plaćanje će se izvršiti sljedećeg dana, ukoliko postoji, tog mjeseca koji je odgovarajući radni dan ili, ako to nije slučaj, najbližeg prethodnog dana koji je odgovarajući radni dan, u svim slučajevima sa odgovarajućim usklađivanjem iznosa dospelje naknade za nekorišćenje.
- (e) Dospeli iznosi prema ovom članu 1.9 (Naknada za nekorišćenje) plaćaju se u valuti Kredita.

1.10 Iznosi dospelji prema članu 1.5 i 1.6

Iznosi dospelji prema članu 1.5 i 1.6 plaćaću se:

- (a) u EUR; i

- (b) u roku od 15 (petnaest) dana od kada Zajmoprimac primi zahtjev Banke ili u bilo kom dužem roku navedenom u zahtjevu Banke.

ČLAN 2

Zajam

2.1 Iznos Zajma

Zajam će uključivati ukupan iznos Tranši koje Banka isplati po osnovu Kredita, na način koji Banka potvrdi u skladu sa članom 2.3.

2.2 Valuta plaćanja

Plaćanje kamate, otplate i drugih naknada plativih po osnovu svake Tranše vrši Zajmoprimac u eurima.

Drugo plaćanje, ako ga ima, vrši se u valuti koju odredi Banka imajući u vidu valutu izdataka koji se podmiruju tim plaćanjem.

2.3 Potvrda Banke

Banka dostavlja Zajmoprimcu plan otplate iz člana 4.1, ako je odgovarajući, koji pokazuje Datum povlačenja sredstava, valutu i iznos povlačenja sredstava, uslove otplate i kamatnu stopu za svaku Tranšu, ne kasnije od 10 (deset) kalendarskih dana nakon Zakazanog datuma isplate za tu Tranšu.

ČLAN 3

Kamata

3.1.A Tranše sa fiksnom kamatnom stopom

Zajmoprimac plaća kamatu na nepodmireni ostatak svake Tranše sa fiksnom stopom po Fiksnoj stopi kvartalno, polugodišnje ili godišnje po obračunu na odgovarajuće Datume plaćanja, kako je navedeno u Ponudi za povlačenje sredstava, na prvi takav Datum plaćanja koji slijedi nakon Datuma povlačenja Tranše. Ako je period od Datuma povlačenja sredstava do prvog Datuma plaćanja petnaest (15) dana ili manje onda će plaćanje kamate obračunate u toku tog perioda biti odloženo do narednog Datuma plaćanja.

Kamata će se izračunavati na osnovu člana 5.1(a)

3.1.B Tranše sa varijabilnom kamatnom stopom

Zajmoprimac je dužan da plaća kamatu na nepodmireni ostatak svake Tranše sa varijabilnom stopom po varijabilnoj stopi kvartalno, polugodišnje ili godišnje po obračunu na odgovarajuće Datume plaćanja, kako je navedeno u Ponudi za povlačenje sredstava, počev od prvog takvog Datuma plaćanja koji slijedi nakon Datuma povlačenja sredstava iz Tranše. Ako je period od Datuma povlačenja sredstava do prvog Datuma plaćanja petnaest (15) dana ili manje onda će plaćanje kamate obračunate u toku tog perioda biti odloženo do narednog Datuma plaćanja.

Banka je dužna da obavijestiti Zajmoprimca o Varijabilnoj stopi u roku od 10 (deset) dana nakon početka svakog Referentnog perioda varijabilne stope.

Ukoliko se u skladu sa članovima 1.5 i 1.6 povlačenje bilo koje Tranše sa varijabilnom stopom izvrši nakon Planiranog datuma povlačenja sredstava, EURIBOR primjenljiv na prvi Referentni period varijabilne stope biće određen, u skladu sa Prilogom B, za Referentni period varijabilne kamatne stope koji počinje na Datum povlačenja sredstava, a ne na Planirani datum povlačenja sredstava.

Kamata će se izračunavati u odnosu na svaki Referentni period varijabilne stope na osnovu člana 5.1.(b)

3.1.C Revizija ili Konverzija Tranši

Kada Zajmoprimac ostvaruje opciju za revidiranje ili konvertovanje osnovice kamatne stope Tranše, dužan je da od efektivnog Datuma revizije/konverzije kamate (u skladu sa procedurom definisanom u Prilogu D) plaća kamatu po stopi koja se odredi u skladu sa odredbama Priloga D.

3.2 Zatezna kamata

Bez uticaja na član 10 i izuzimajući član 3.1, ako Zajmoprimac ne plati bilo koji iznos koji treba da plati po ovom Ugovoru na datum njegovog dospijeca, kamata se obračunava na svaki zakašnjeli iznos plativ prema odredbama ovog Ugovora od datuma dospijeca do datuma isplate po godišnjoj stopi koja je jednaka:

- (a) za zakašnjele iznose koji se odnose na Tranše sa varijabilnom stopom, važećoj Varijabilnoj stopi plus 2% (200 baznih poena);
- (b) za zakašnjele iznose koji se odnose na Tranše sa fiksnom stopom, većoj od
 - (i) primjenljive Fiksne stope plus 2% (200 baznih poena);
 - (ii) EURIBOR-a plus 2% (200 baznih poena); i
- (c) za zakašnjele iznose koji ne spadaju pod (a) ili (b) gore, EURIBOR plus 2% (200 baznih poena),

i plativa je u skladu sa zahtjevom Banke. U svrhu određivanja EURIBOR-a u odnosu na ovaj član 3.2 (b) i (c), relevantni periodi u smislu Priloga B su sukcesivni periodi od jednog (1) mjeseca, koji počinju na datum dospijeca. Nepodmirena a dospjela kamata može se kapitalizovati u skladu s članom 1154. Građanskog zakonika Luksemburga. Da bi se izbjegla nedoumica, kapitalizacija kamate nastaje samo za nepodmirenu dospjelu kamatu za period koji je duži od jedne godine. Zajmoprimac se unaprijed saglašava ovim Ugovorom da se nepodmirena dospjela kamata za period duži od jedne godine spoji i da kao pri kapitalizaciji, takva nepodmirena kamata potom ostvaruje kamatu po kamatnoj stopi navedenoj u ovom članu 3.2.

Bez obzira na član 3.2 (c) iznad, ako zakašnjeli iznos nije u valuti za koju je u ovom Ugovoru određena Relevantna međubankarska stopa, primjenjiva je relevantna međubankarska stopa, ili, kako je odredila Banka, relevantna bezrizična stopa koju Banka uobičajeno koristi za transakcije u toj valuti, uvećana za 2% (dvjesto baznih poena), obračunata u skladu sa tržišnom praksom za tu stopu.

3.3 Slučaj poremećaja na tržištu

Ako u bilo koje vrijeme

- (i) od kada Banka primi Prihvatanje povlačenja za Tranšu, i

(ii) do datuma koji pada 20 (dvadeset) kalendarskih dana prije Planiranog datuma povlačenja sredstava,

nastane Slučaj poremećaja na tržištu, Banka može obavijestiti Zajmoprimca da je ovaj Član 3.3 stupio na snagu.

Bez obzira na valutu povlačenja sredstava koju je Zajmoprimac prvobitno prihvatio za Tranšu, Banka će obavijestiti Zajmoprimca o EUR ekvivalentu koji će biti povučen na Planirani datum povlačenja sredstava. Kamatna stopa koja je primjenljiva na takvu Prihvaćenu tranšu do Datuma dospijeca ili Datuma revizije/konverzije kamate, ako ga ima, biće stopa (izražena kao procentna stopa na godišnjem nivou) za koju Banka utvrdi da predstavlja ukupni trošak Banke za finansiranje relevantne Tranše na osnovu tada primjenljive interno određene referentne stope Banke ili alternativnog metoda za određivanje stope koji Banka razumno odredi.

Zajmoprimac ima pravo da u pisanoj formi odbije takvu isplatu u okviru roka naznačenog u obavještenju i snosi nastale troškove, ako ih ima, u kojem slučaju Banka ne vrši isplatu i odgovarajući dio Kredita ostaje raspoloživ za povlačenje po članu 1.2. Ukoliko Zajmoprimac ne odbije isplatu blagovremeno, strane su saglasne da su isplata u eurima i njeni uslovi u potpunosti obavezujući za obje strane. Marža ili Fiksna stopa koju je Zajmoprimac prethodno prihvatio u Ponudi za povlačenje sredstava, više se ne primjenjuju.

Član 4

Otplata

4.1 Redovna otpłata

4.1.A Otplata u ratama

- (a) Zajmoprimac je dužan da otplati svaku Tranšu u ratama na Datume otplate navedene u relevantnoj Ponudi za povlačenje sredstava u skladu s uslovima plana otplate dostavljenog u skladu s članom 2.3.
- (b) Svaki plan otplate sastavlja se tako da:
 - (i) U slučaju Tranše sa fiksnom stopom bez Datuma revizije/konverzije kamate, otplata se vrši godišnje, polugodišnje ili kvartalno u jednakim ratama glavnice ili stalnim ratama glavnice i kamate;
 - (ii) U slučaju Tranše sa fiksnom stopom sa Datumom revizije/konverzije kamate ili Tranše sa varijabilnom stopome, otplata se vrši u jednakim godišnjim, polugodišnjim ili kvartalnim ratama glavnice;
 - (iii) Prvi Datum otplate svake Tranše je Datum plaćanja koji pada ne ranije od 30 (trideset) dana od Planiranog datuma povlačenja sredstava i ne kasnije od prvog Datuma otplate koji slijedi odmah nakon 5. (pete) godišnjice Planiranog datuma povlačenja sredstava iz Tranše; i
 - (iv) Posljednji Datum otplate svake Tranše će biti Datum plaćanja koji pada ne ranije od 4 (četiri) godine i ne kasnije od 25 (dvadeset pet) godina od Planiranog datuma povlačenja sredstava.

4.2 Dobrovoljna prijevremena otplate

4.2.A Opcija prijevremene otplate

U zavisnosti od članova 4.2.B, 4.2.C i 4.4, Zajmoprimac može ranije otplatiti cijelu ili dio Tranše, zajedno s obračunatom kamatom i obeštećenjem ukoliko ga ima, dostavljanjem Zahtjeva za prijevremenu otplatu sa obavještenjem najmanje 30 (trideset) dana unaprijed u kojem se navodi:

- (a) Iznos prijevremene otplate;
- (b) Datum prijevremene otplate;
- (c) ako je primjenljivo, odabir metode primjene Iznosa prijevremene otplate u skladu sa članom 5.5.C(a); i
- (d) Broj Ugovora.

Zahtjev za prijevremenu otplatu je neopoziv.

4.2.B Obeštećenje za prijevremenu otplatu

4.2.B.1 TRANŠA SA FIKSNOM STOPOM

U zavisnosti od člana 4.2.B(3) ispod, ako Zajmoprimac prije vremena otplati Tranšu sa fiksnom stopom, Zajmoprimac je dužan da plati Banci na Datum prijevremene otplate Obeštećenje za prijevremenu otplatu vezano za Tranšu sa fiksnom stopom koja se otplaćuje prije vremena.

4.2.B.2 TRANŠA SA VARIJABILNOM STOPOM

U zavisnosti od člana 4.2.B(3) ispod, Zajmoprimac može prije vremena otplatiti Tranšu sa varijabilnom stopom bez obeštećenja.

4.2.B.3 REVIZIJA/KONVERZIJA

Prijevremena otplata Tranše na njen Datum revizije/konverzije kamate može se izvršiti bez obeštećenja, osim ako je Zajmoprimac prihvatio u pisanoj formi Fiksnu stopu prema Prijedlogu za reviziju/konverziju kamate, u skladu sa Prilogom D.

4.2.C Mehanizmi prijevremene otplate

Nakon dostavljanja Zahtjeva za prijevremenu otplatu Banci od strane Zajmoprimca, u vezi sa Tranšom sa fiksnom kamatnom stopom, Banka izdaje Zajmoprimcu Obavještenje o prijevremenoj otplati najkasnije petnaest (15) dana prije Datuma prijevremene otplate. Obavještenje o prijevremenoj otplati će precizirati Iznos prijevremene otplate, obračunatu kamatu na taj iznos, Obeštećenje za prijevremenu otplatu plativo po članu 4.2.B(1), naknadu prema članu 4.2.D, ako postoji, metodu za primjenu Iznosa prijevremene otplate, i rok do koga Zajmoprimac mora prihvatiti Obavještenje o prijevremenoj otplati.

Ako Zajmoprimac prihvati Obavještenje o prijevremenoj otplati najkasnije do roka navedenog u njoj, Banka će poslati Zajmoprimcu Obavještenje o prijevremenoj otplati najkasnije 10 (deset) dana prije relevantnog Datuma prijevremene otplate. Ako Zajmoprimac ne prihvati pravilno Obavještenje o prijevremenoj otplati, Zajmoprimac neće moći izvršiti prijevremenu otplatu u vezi sa tom Tranšom sa fiksnom kamatnom stopom.

Po predstavljanju Zajmoprimca Banki Zahtjeva za preplaćivanje u vezi sa Tranšom sa varijabilnom kamatnom stopom, Banka će izdati Obavještenje o prijevremenoj otplati Zajmoprimcu, najkasnije 10 (deset) dana prije Datuma prijevremene otplate. Zajmoprimac će platiti iznos naveden u Obavještenju o prijevremenoj otplati na relevantni Datum prijevremene otplate.

4.2.D Administrativna naknada

Ako Banka u izuzetnom slučaju prihvati, isključivo po nahođenju Banke, Zahtjev za prijevremenu otplatu uz prethodno slanje obavještenja ne kasnije od 30 (trideset) kalendarskih dana, Zajmoprimac će platiti Banci administrativnu naknadu u iznosu od 10.000 EUR za svaku Tranšu koja se zahtijeva za prijevremenu otplatu, djelimično ili u cijelosti, u pogledu administrativnih troškova koje je Banka imala u vezi sa takvom dobrovoljnom prijevremenom otplatom. U tom

slučaju, Banka neće biti obavezna da poštuje rokove za slanje Ponude za prijevremenu otplatu i/ili Obavještenja o o prijevremenoj otplati, kako je predviđeno ovim Ugovorom.

4.3 Obavezna prijevremena otplata i otkazivanje

4.3.A Slučajevi prijevremene otplate

4.3.A(1) DOGAĐAJ SMANJENJA TROŠKA PROJEKTA

- (a) Zajmoprimac će odmah obavijestiti Banku ukoliko se dogodio ili je vjerovatno da će doći do Događaja smanjenja troškova projekta. U bilo kojem trenutku nakon pojave Događaja smanjenja troškova projekta, Banka može, uz obavještenje Zajmoprimcu, da otkáže neisplaćeni dio Kredita i/ili zahtijeva prijevremenu otplatu Neizmirenog zajma do iznosa za koji Kredit premašuje ograničenja navedena u stavu (c) u nastavku, zajedno sa obračunatom kamatom i svim ostalim iznosima nastalim i neizmirenim po ovom ugovoru u odnosu na proporciju Neizmirenog zajma koji treba prijevremeno da se otplati.
- (b) Zajmoprimac će izvršiti isplatu traženog iznosa na datum koji je odredila Banka, a taj datum ne pada manje od 30 (trideset) dana od datuma zahtjeva.
- (c) Za potrebe ovog člana, "**Događaj smanjenja troškova projekta**" znači da ukupna vrijednost Projekta pada ispod iznosa navedenog u stavu (b) Uvodne odredbe tako da iznos Bankinog finansiranja Projekta premaši (zajedno sa svim drugim kreditima koje je Banka obezbijedila za ovaj Projekat):
 - (i) 50% (pedeset procenata); i/ili
 - (ii) kada se sabere sa iznosom bilo kojih drugih sredstava Evropske Unije raspoloživim za Projekat, 70% (sedamdeset procenata),

od takvog ukupnog troška Projekta.

4.3.A(2) SLUČAJ PRIJEVREMENE OTPLATE FINANSIRANJA KOJE NIJE OD STRANE EIB

- (a) Zajmoprimac će odmah obavijestiti Banku ako je došlo do Slučaja prijevremene otplate finansiranja koje nije od strane EIB-a ili će vjerovatno doći. U bilo kom trenutku nakon nastanka Slučaja prijevremene otplate finansiranja koje nije od strane EIB-a, Banka može, uz obavještenje Zajmoprimcu, da otkáže neisplaćeni dio Kredita i zahtijeva prijevremenu otplatu Neizmirenog zajma, zajedno sa obračunatom kamatom i svim drugim nastalim i neizmirenim iznosima po ovom ugovoru u odnosu na proporciju Neizmirenog zajma koja se prijevremeno otplaćuje.
- (b) Proporcija Kredita koji Banka može da otkáže i proporcija Neizmirenog zajma za koji Banka može zahtijevati da se prijevremeno otplati, biće isti kao i proporcija koju nosi prijevremeno otplaćeni iznos finansiranja koje nije od strane EIB-a do ukupnog iznosa neizmirenih sredstava za cjelokupno finansiranje koje nije od strane EIB-a.
- (c) Zajmoprimac izvršava plaćanje traženog iznosa na datum naveden od strane Banke, takav datum je datum koji pada ne ranije od 30 (trideset) dana od datuma zahtjeva.
- (d) Za potrebe ovog člana:
 - (i) "**Slučaj prijevremene otplate finansiranja koje nije od strane EIB**" označava svaki slučaj u kojem Zajmoprimac dobrovoljno prijevremeno plaća (radi izbjegavanja sumnje, takva prijevremena otplata će uključivati dobrovoljni otkup ili otkazivanje bilo koje obaveze povjerioca, u zavisnosti od slučaja) dio ili cjelokupni iznos bilo kog finansiranja koje nije od strane EIB-a; i

(ii) "**Finansiranje koje nije od strane EIB**" označava svako finansijsko zaduženje (osim Zajma i bilo kog drugog direktnog finansijskog zaduženja Banke Zajmoprimcu), ili bilo koju drugu obavezu za plaćanje ili otplatu novca koji je prvobitno stavljen na raspolaganje Zajmoprimcu na period duži od 3 (tri) godine.

4.3.A.3 SLUČAJ IZMJENE ZAKONA

Zajmoprimac je dužan da odmah obavijesti Banku ako nastane Slučaj izmjene zakona ili je vjerovatno da će nastati. U tom slučaju, ili ako Banka ima razuman razlog da vjeruje da je Slučaj izmjene zakona nastao ili će nastati, Banka može zahtijevati konsultacije sa Zajmoprimcem. Takve konsultacije će se održati u roku od 30 (trideset) dana od datuma zahtjeva Banke. Ako, nakon isteka 30 (trideset) dana od datuma tog zahtjeva za konsultovanje Banka smatra:

(a) da bi takav Slučaj izmjene zakona značajno ugrozio sposobnost Zajmoprimca da izvršava svoje obaveze po ovom ugovoru, i

(b) da posljedice Slučaja izmjene zakona ne mogu biti ublažene na zadovoljavajući način za nju,

Banka može obavještenjem Zajmoprimcu, da otkáže neisplaćeni dio Kredita i/ili zahtijevati prijevremenu otplatu Neizmirenog zajma, zajedno sa obračunatom kamatom i svim drugim obračunatim i neizmirenim iznosima prema ovom ugovoru.

Zajmoprimac je dužan da izvrši plaćanje zahtijevanog iznosa na datum koji odredi Banka, a da taj datum ne pada manje od 30 (trideset) dana od datuma zahtjeva.

Za svrhe ovog člana, "**Slučaj izmjene zakona**" znači usvajanje, proglašenje, potpisivanje ili ratifikaciju izmjene ili amandmana na zakon, pravilo ili propis (ili u primjeni ili zvaničnom tumačenju zakona, pravila ili propisa) koje nastane nakon datuma ovog Ugovora i koje bi po mišljenju Banke materijalno umanjilo sposobnost Zajmoprimca da izvršava svoje obaveze po osnovu ovog Ugovora.

4.3.A(4) SLUČAJ NEZAKONITOSTI

(a) Po saznanju o Slučaju nezakonitosti:

(i) Banka će odmah obavijestiti Zajmoprimca, i

(ii) Banka može odmah (A) da suspenduje ili poništi neisplaćeni dio Kredita, i/ili (B) da zahtijeva prijevremenu otplatu Neizmirenog zajma, zajedno sa obračunatom kamatom i svim drugim iznosima obračunatim i neizmirenim po ovom ugovoru na datum koji je Banka naznačila u svom obavještenju Zajmoprimcu.

(b) Za potrebe ovog člana, "**Slučaj nezakonitosti**" znači da:

(i) postaje nezakonito u bilo kojoj primjenljivoj jurisdikciji, ili postaje ili će vjerovatno postati u suprotnosti sa bilo kojim Sankcijama, da Banka:

(A) izvršava bilo koju od svojih obaveza kako je predviđeno u ovom ugovoru; ili

(B) finansira ili održava Zajam; ili

(ii) Okvirni sporazum je ili će vjerovatno biti:

(A) odbačen od strane Crne Gore ili nije obavezujući za Crnu Goru u bilo kom pogledu;

(B) nedjelatan u skladu sa svojim uslovima ili Zajmoprimac tvrdi da nema dejstvo u skladu sa svojim uslovima;

(C) prekršen od strane Crne Gore, u smislu da bilo koja obaveza koju je preuzela Crna Gora prema Okvirnom sporazumu prestaje da se ispunjava u pogledu bilo kakvog finansiranja bilo kog zajmoprimca na teritoriji Crne Gore iz sredstava Banke, odnosno EU; ili

(D) neprimjenljiv na Projekat ili se prava Banke prema Okvirnom sporazumu ne mogu primjeniti u vezi sa Projektom.

(iii) u pogledu EFSD+ DIW1 garancije:

(A) nije više validna ili nije na snazi i efektivna;

(B) uslovi za pokriće po tom osnovu nijesu ispunjeni;

(C) nije efektivna u skladu sa svojim uslovima ili navodno nije efektivna u skladu sa svojim uslovima; ili

(D) Crna Gora prestaje da bude zemlja koja ispunjava uslove u skladu sa Uredbom NDICI-GE, Uredbom IPA III ili bilo kojim drugim primjenljivim zakonom ili instrumentom koji reguliše EFSD+.

4.3.B Mehanizmi prijevremene otplate

Bilo koji iznos koji Banka zatraži u skladu sa članom 4.3.A, zajedno sa kamatom ili drugim iznosima obračunatim ili nepodmirenim po osnovu ovog Ugovora uključujući, bez ograničenja, svako obeštećenje plativo po članu 4.3.C plaća se na datum koji Banka naznači u obavještenju o zahtjevu.

4.3.C Obeštećenje za prijevremenu otplatu

4.3.C(1) TRANŠA SA FIKSNOM STOPOM

Ako Zajmoprimac prijevremeno otplati Tranšu sa fiksnom kamatnom stopom u Slučaju prijevremene otplate podložan obeštećenju, Zajmoprimac će platiti Banci na Datum prijevremene otplate Obeštećenje za prijevremenu otplatu u odnosu na Tranšu sa fiksnom kamatnom stopom koja se prijevremeno plaća.

4.3.C(2) TRANŠA SA VARIJABILNOM STOPOM

Zajmoprimac može prijevremeno da otplati Tranše sa varijabilnom stopom bez Obeštećenja za prijevremenu otplatu.

4.4 Opšte odredbe

4.4.A Nepostojanje uticaja na član 10

Ovaj član 4 ne utiče na primjenu člana 10.

4.4.B Nepostojanje mogućnosti ponovnog zaduživanja

Otplaćeni ili prijevremeno otplaćeni iznos ne može biti predmet ponovnog zaduženja.

Član 5

Plaćanja

5.1 Dogovor o računanju dana

Svaki iznos koji se potražuje na ime kamate ili obeštećenja od Zajmoprimca po osnovu ovog Ugovora, i obračunava na dio godine, utvrđuje se prema sljedećim odgovarajućim dogovorima:

- (a) za kamate i obeštećenja koje dospijevaju po osnovu Tranše sa fiksnom stopom, godina od 360 (trista šezdeset) dana i mjesec od 30 (trideset) dana; i
- (b) za kamate i obeštećenja koji dospijevaju po osnovu Tranše sa varijabilnom stopom, godina od 360 (trista šezdeset) dana i broj proteklih dana.

5.2 Mjesto i vrijeme plaćanja

- (a) Osim ako nije drugačije određeno u ovom Ugovoru ili u zahtjevu Banke, svi iznosi osim iznosa kamate, obeštećenja i glavnice plativi su u roku od 15 (petnaest) dana nakon što Zajmoprimac primi zahtjev od Banke.
- (b) Svaki iznos koji Zajmoprimac treba da plati po osnovu ovog Ugovora plaća se na odgovarajući račun o kojem Banka obavijesti Zajmoprimca. Banka će doznačiti račun najmanje 15 (petnaest) dana prije datuma dospelja za prvo plaćanje koje Zajmoprimac treba da izvrši i dostaviće obavještenje o svakoj promjeni računa u roku od najmanje 15 (petnaest) dana prije datuma prvog plaćanja na koji se ta promjena odnosi. Ovaj rok za dostavljanje obavješćavanja ne odnosi se na slučaj plaćanja iz člana 10.
- (c) Zajmoprimac je dužan da u svakom plaćanju koje je izvršeno po ovom Ugovoru naznači Broj Ugovora.
- (d) Iznos koji Zajmoprimac duguje smatra se plaćenim kada ga Banka primi.
- (e) Bilo koje isplate od strane Banke i plaćanja Banci prema ovom ugovoru se vrše korišćenjem Računa povlačenja sredstava (za isplate od strane Banke) i Računa za plaćanje (za plaćanja Banci).

5.3 Nemogućnost prebijanja od strane Zajmoprimca

Sva plaćanja koja treba da izvrši Zajmoprimac po osnovu ovog Ugovora se obračunavaju i vrše bez (i slobodna su i raspoloživa bez bilo kakvih odbitaka na ime) prebijanja ili protivpotraživanja.

5.4 Poremećaj u sistemu platnog prometa

Ukoliko Banka utvrdi (po sopstvenom nahođenju) da je nastao Slučaj poremećaja ili je Zajmoprimac obavijestio Banku da je Slučaj poremećaja nastao:

- (a) Banka može, i dužna je ukoliko to od nje zatraži Zajmoprimac, konsultovati Zajmoprimca u cilju dogovaranja sa Zajmoprimcem o onim promjenama u vezi sa funkcionisanjem ili administracijom ovog Ugovora za koje Banka može smatrati da su potrebne u datim okolnostima;
- (b) Banka nije dužna da se konsultuje sa Zajmoprimcem u vezi sa promjenama navedenim u stavu (a) ukoliko, po njenom mišljenju, to nije izvodljivo u datim okolnostima, a u svakom slučaju nema obavezu da se saglasi sa tim promjenama; i

- (c) Banka nije odgovorna za bilo koje štete, troškove ili gubitke koji nastanu kao rezultat Slučaja poremećaja ili za preduzimanje ili propuštanje da preduzme radnje na osnovu ili u vezi sa ovim članom 5.4.

5.5 Korišćenje primljenih iznosa

5.5.A Opšte odredbe

Iznosi koji su primljeni od strane Zajmoprimca izmiruju njegove obaveze plaćanja samo ukoliko su primljeni u skladu sa uslovima ovog Ugovora.

5.5.B Djelimična plaćanja

Ukoliko Banka primi plaćanje koje je nedovoljno da se izmire svi iznosi koji su u tom momentu dospjeli i plativi od strane Zajmoprimca po osnovu ovog Ugovora, Banka primjenjuje to plaćanje, dolje navedenim redoslijedom:

- (a) na ili u svrhu proporcionalnog namirenja bilo kojih neplaćenih naknada, troškova, obeštećenja i izdataka dospjelih po osnovu ovog Ugovora;
- (b) na ili u svrhu plaćanja bilo koje obračunate kamate koja je dospjela, a neplaćena je po ovom Ugovoru;
- (c) na ili u svrhu plaćanja bilo koje glavnice koja je dospjela, a neplaćena po ovom Ugovoru; i
- (d) na ili u svrhu plaćanja bilo koje druge sume koja je dospjela, a neplaćena je po ovom Ugovoru.

5.5.C Raspodjela suma koje se odnose na Tranše

- (a) U slučaju:
 - (i) djelimične dobrovoljne prijevremene otplate Tranše koja je predmet otplate u nekoliko rata, Iznos prijevremene otplate se primjenjuje proporcionalno na svaku preostalu ratu, ili, na zahtjev Zajmoprimca, obrnutim redoslijedom dospjeća; ili
 - (ii) djelimične obavezne prijevremene otplate Tranše koja je predmet otplate u nekoliko rata, Iznos prijevremene otplate se primjenjuje na smanjenje preostalih rata obrnutim redoslijedom dospjeća.
- (b) Iznosi koje je Banka primila nakon zahtjeva po osnovu člana 10.1 i primijenila na Tranšu, umanjuju preostale rate obrnutim redoslijedom dospjeća. Banka može da primijeni sume dobijene između Tranši po svom nahođenju.
- (c) U slučaju prijema iznosa koji se ne mogu identifikovati kao primjenljivi na konkretnu Tranšu i o kojima ne postoji saglasnost između Banke i Zajmoprimca o tome kako se primjenjuju, Banka može primijeniti te iznose na Tranše po sopstvenom nahođenju.

ČLAN 6

Obaveze i izjave Zajmoprimca

Obaveze iz člana 6. ostaju na snazi od datuma ovog ugovora onoliko dugo koliko bilo koji iznos bude neizmiren prema ovom ugovoru ili dok je Kredit na snazi.

A. OBAVEZE IZ PROJEKTA

6.1 Korišćenje Zajma i raspoloživost drugih sredstava

Zajmoprimac će iskoristiti sve iznose pozajmljene prema ovom ugovoru za izvršenje Projekta.

Zajmoprimac će obezbijediti da ima na raspolaganju i druga sredstva navedena u Uvodnoj odredbi (b) i da se takva sredstva troše, u potrebnoj mjeri, na finansiranje Projekta.

6.2. Završetak Projekta

Obaveza Zajmoprimca je, ali i da obezbijedi da Promoter sprovede Projekat u skladu sa Tehničkim opisom koji se može modifikovati s vremena na vrijeme uz odobrenje Banke, kao i da Projekat završi do krajnjeg datuma preciziranog u opisu.

6.3 Uvećani trošak Projekta

Ako ukupni troškovi Projekta premaše procijenjeni iznos naveden u Uvodnoj odredbi (b), Zajmoprimac je dužan, i osiguraće da i Promoter pribavi sredstva za finansiranje povećanih troškova bez traženja pomoći od Banke tako da omogući da Projekat bude završen u skladu sa Tehničkim opisom. Planovi za finansiranje viška troškova dostavljaju se Banci bez odlaganja.

Po zahtjevu Banke, Zajmoprimac je dužan da pokaže, na zadovoljstvo Banke, da je ispunio, ili da će ispuniti, finansijski plan naveden u Uvodnoj odredbi (b).

6.4 Procedura nabavke

Zajmoprimac je dužan i osiguraće da i Promoter kupi opremu, osigura usluge i naruči radove za Projekat u postupcima nabavke prihvatljivim za Banku i usklađenim sa njenom politikom opisanom u Vodiču za nabavke.

- (a) Zajmoprimac je dužan da obezbijedi da tenderska dokumentacija za sve ugovore koje treba da finansira Banka po osnovu ovog Ugovora obuhvati reference na mehanizam žalbe koji je dostupan licima ili subjektima koji imaju interes za sklapanje ugovora;
- (b) Zajmoprimac je dužan i osiguraće da i Promoter bez odlaganja obavijesti Banku o svakoj promjeni u prvobitnom planu nabavki.
- (c) Zajmoprimac je dužan i osiguraće da i Promoter konsultuje Banku prije nego što se obaveže na bilo kakvu materijalnu izmjenu ugovora koju finansira Banka po osnovu ovog Ugovora.

6.5 Kontinuirane obaveze po osnovu Projekta

Zajmoprimac je dužan i osiguraće da i Promoter takođe sprovede sve od sljedećeg:

- (a) **Održavanje:** održava, popravlja, rekonstruiše i obnavlja svu imovinu koja čini dio Projekta na potreban način kako bi se održavala u dobrom radnom stanju;
- (b) **Imovina Projekta:** osim ukoliko Banka ne da svoj prethodni pisani pristanak, zadrži vlasništvo i posjed nad čitavom ili većim dijelom imovine koja obuhvata Projekt ili, gdje je primjenjivo, zamijeni i obnovi tu imovinu i održava Projekat u značajno kontinuiranom radu u skladu sa prvobitnom namjenom; Banka može uskratiti svoju saglasnost samo kada bi predložena radnja ugrozila interese Banke kao zajmodavca Zajmoprimcu ili bi učinila Projekat nekvalifikovanim za finansiranje od strane Banke prema Statutu ili članu 309. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije;

- (c) **Osiguranje:** na potreban način i u skladu sa normalnom radnom praksom, osigura sve radove i imovinu koja čini dio Projekta kod prvoklasnih osiguravajućih društava u skladu sa najsveobuhvatnijom praksom relevantne industrije;
- (d) **Prava i dozvole:** održava na snazi sva prava prolaza ili upotrebe i sva Ovlašćenja neophodna za izvršenje i rad Projekta;
- (e) **Životna sredina i socijalna pitanja:**
 - (i) sprovođenje i funkcionisanje Projekta u skladu sa ekološkim i socijalnim standardima; i
 - (ii) pribaviti, održavati i uskladiti sa potrebnim ekološkim i socijalnim dozvolama za Projekat;
 - (iii) postupa u skladu sa svim takvim ekološkim i socijalnim dozvolama za Projekat.
- (f) **Pravo EU:** realizuje i upravlja Projektom u skladu sa relevantnim zakonima Crne Gore i relevantnim standardima prava EU, izuzev bilo kog opšteg derogiranja koje učini Evropska unija; i
- (g) **Računi:** obezbediti da Promoter traži bilo koju isplatu od Zajmoprimca, i Zajmoprimac isplaćuje Promoteru u vezi sa Projektom preko bankarskog računa koji je u ime Promotera otvoren u ovlašćenoj finansijskoj instituciji u nadležnosti gdje se Promoter nalazi ili gde se Projekat sprovodi od strane Promotera.

6.6 Ostale obaveze po osnovu Projekta

Zajmoprimac je dužan i osiguraće da i Promoter:

- (a) održava u funkciji Tim za implementaciju Projekta i tim za nadzor radova sa opisom posla, osobljem, resursima i tehničkom podrškom koja je prihvatljiva za Banku;
- (b) uspostavi efikasan sistem za praćenje podataka o:
 - (i) pružanju predškolskog obrazovanja za Projekat i prati njegovu dostupnosti različitim podgrupama stanovništva (na osnovu pola, socio-ekonomske pripadnosti, invaliditeta i regije kojoj pripadaju);
 - (ii) obrazovnoj uspješnosti (stopa napuštanja škole, odsustvovanje, rezultati na testovima nacionalne procjene) učenika osnovnih i srednjih škola koje su uključene u Projekat; i
 - (iii) pružanju stručnog sistema obrazovanja i rezultata koje na tržištu rada ostvaruju učenici stručnog obrazovanja obuhvaćeni Projektom; i
- (c) dostavi Banci primjerke energetske revizije ili modele prije i poslije završetka Projekta kao i primjerke Sertifikata energetske efikasnosti (EPC) ili njemu ekvivalentnog sertifikata nakon završetka svih faza Projekta.

B. OPŠTE OBAVEZE

6.7 Poštovanje zakona

Zajmoprimac je dužan i osiguraće da i Promoter isto tako poštuje u svakom smislu sve zakone kojima Zajmoprimac ili Promoter (respektivno) ili Projekat podliježu, ako bi nepoštovanje takvih

zakona materijalno ugrozilo sposobnost Zajmoprimca da izvršava svoje obaveze po ovom Ugovoru.

6.8 Knjige i registry

Zajmoprimac će

- (a) obezbijediti da on i Promoter vode i nastave da vode uredne poslovne knjige i računovodstvene registre, u kojima će se unositi potpuni i tačni podaci o svim finansijskim transakcijama, imovini i poslovanju Zajmoprimca i Promotera, uključujući i rashode u vezi sa Projektom, u skladu sa GAAP-om (generalno prihvaćenim računovodstvenim principima), kako se budu primjenjivali s vremena na vrijeme; i
- (b) čuvati i obezbijediti da Promoter čuva evidenciju o ugovorima finansiranim iz sredstava Kredita, uključujući kopiju samog ugovora i značajnu dokumentaciju koja se odnosi na nabavku, najmanje 6 (šest) godina od suštinskog izvršenja ugovora.

6.9 Integritet

(a) Zabranjeno djelovanje

- (i) Zajmoprimac ne smije, i dužan je da osigura da ni Promoter ne stupi u (i ne smije ovlastiti niti dozvoliti da bilo koje drugo lice koje djeluje u njegovo ime stupi u) bilo kakvo Zabranjeno djelovanje u vezi s Projektom, tenderskim postupkom za Projekat, ili transakcijama predviđenim Ugovorom.
- (ii) Zajmoprimac se obavezuje da preduzme, i dužan je da osigura da i Promoter preduzme takvu radnju koju Banka opravdano traži da bi se ispitao ili okončao navodni ili sumnjani nastanak Zabranjenog djelovanja u vezi sa Projektom.
- (iii) Zajmoprimac se obavezuje da osigura da ugovori koji se finansiraju iz ovog Zajma sadrže potrebne odredbe da se omogući Zajmoprimcu i/ili Promoteru da ispita ili okonča navodni ili sumnjani nastanak Zabranjenog djelovanja u vezi sa Projektom.

(b) Sankcije:

Zajmoprimac neće i obezbijediće da Promoter neće direktno ili indirektno:

- (i) održavati ili ulaziti u poslovni odnos sa, i/ili staviti na raspolaganje bilo kakva finansijska sredstva i/ili ekonomske resurse bilo kom Sankcionisanom licu ili u korist bilo kog Sankcionisanog lica u vezi sa Projektom,
- (ii) koristiti cio Zajam ili dio sredstava Zajma ili pozajmiti, dati ili na drugi način staviti na raspolaganje takva sredstva bilo kom licu na bilo koji način koji bi doveo do kršenja bilo kojih Sankcija od strane tog lica ili Banke; ili
- (iii) finansirati cjelokupnu isplatu ili bilo koji njen dio prema ovom ugovoru iz sredstava koja su stečena aktivnostima ili poslovanjem sa Sankcionisanim licem, licem koje je prekršilo Sankcije ili na bilo koji drugi način koji bi doveo do kršenja bilo kojih Sankcija od strane tog lica ili Banke.

Potvrđuje se i prihvata da obaveze koje su navedene u ovom članu 6.12 (b) Banka traži i dostavlja samo u onoj mjeri u kojoj bi to bilo dozvoljeno u skladu sa bilo kojim važećim pravilom protiv bojkota EU, kao što je Uredba (EK) 2271/96.

(c) Relevantne osobe:

Zajmoprimac će, i obavezaće se da će i Promoter preduzeti, u razumnom roku, odgovarajuće mjere u vezi sa svakom Relevantnom osobom protiv koje je donesena pravosnažna i konačna sudska presuda u vezi sa Zabranjenim djelovanjem počinjenim tokom obavljanja profesionalnih dužnosti, kako bi se osiguralo da takva Relevantna osoba bude isključena iz bilo kakvih aktivnosti u vezi sa Kreditom i Projektom.

6.9 Zaštita podataka

- (a) Prilikom objelodanjivanja informacija Banci u vezi sa ovim ugovorom (osim običnih kontakt informacija koje se odnose na osoblje Zajmoprimca koje je uključeno u upravljanje ovim ugovorom ("**Kontakt podaci**")), Zajmoprimac će urediti ili na drugi način izmijeniti takve informacije (prema potrebi) tako da ne sadrže bilo kakve podatke koje se odnose na identifikovane osobe ili one koje se mogu identifikovati ("**Lični podaci**"), osim kada se ovim ugovorom izričito zahtijeva, ili Banka izričito zahtijeva u pisanom obliku, da se takve informacije objelodane u obliku Ličnih podataka.
- (b) Prije objelodanjivanja Banci bilo kakvog Ličnog podatka (osim Kontakt podataka) u vezi sa ovim ugovorom, Zajmoprimac će obezbijediti da svako lice na koje se ti lični podaci odnose:
 - (i) je obaviješteno o objelodanjivanju Banci (uključujući kategorije Ličnih podataka koje treba objelodaniti); i
 - (ii) je obaviješteno o podacima sadržanim u (ili mu je obezbijeđen odgovarajući link) izjavi o privatnosti Banke u vezi sa njegovim kreditnim i investicionim poslovanjem koje se s vremena na vrijeme navodi na <https://www.eib.org/en/privacy/lending> (ili na nekoj drugoj adresi o čemu Banka s vremena na vrijeme može pismenim putem obavijestiti Zajmoprimca).

6.10 Konflikt interesa

Bez prejudiciranja opšte dužnosti prema Priručniku za nabavke za Promotera da efikasno sprečava, identifikuje i otklanja sukobe interesa, Zajmoprimac će obezbijediti da Promoter obezbijedi da, prije dodjele bilo kog ugovora finansiranog kroz Projekat:

- (a) Beneficijalni vlasnici bilo kojeg ponuđača (uključujući partnere u zajedničkom ulaganju i podizvođače) koji su bliski saradnici ili članovi porodice predstavnika, članova upravnih tijela ili visokih službenika (kako je primjenjivo) Zajmoprimca ili Promotera budu identifikovani i odmah iskomunicirani Banci. Svaka takva veza će u cilju ovog člana i Priručnika za nabavke predstavljati sukob interesa i biti odmah iskomunicirana Banci; i
- (b) Donesu se odgovarajuće mjere kako bi se adresirali svi potencijalni sukobi interesa kao što su finansijski, ekonomski ili drugi lični interesi (i) između Beneficijalnog vlasnika(ka) identifikovanog prema stavu (a) iznad i bilo kojeg člana upravnih tijela Investitora, predstavnika ili visokih službenika (kako je primjenjivo); i (ii) između Beneficijalnog vlasnika(ka) identifikovanog prema stavu (a) iznad i bilo kojeg visokog službenika ili predstavnika Zajmoprimca, a u svakom slučaju, takve mjere će biti odmah iskomunicirane Banci.

6.11 Opšte izjave i garancije

Zajmoprimac izjavljuje i garantuje Banci da:

- (a) je ovlašten da izvršava, sprovodi i obavlja svoje obaveze po osnovu ovog Ugovora i da su preduzete sve neophodne vladine i druge radnje da se odobri njihovo izvršavanje, sprovođenje i obavljanje;

- (b) ovaj Ugovor predstavlja njegove zakonski validne, obavezujuće i izvršive obaveze;
- (c) izvršenje i sprovođenje njegovih obaveza po osnovu i u skladu sa odredbama ovog Ugovora nije i neće biti u suprotnosti ili u sukobu sa:
 - (i) bilo kojim važećim zakonom, statutom, pravilom ili propisom, ili bilo kojom sudskom odlukom, rješenjem ili dozvolom kojima je on predmet; i
 - (ii) bilo kojim sporazumom ili drugim instrumentom obavezujućim za Zajmoprimca, za koji se može razumno očekivati da ima materijalno štetno dejstvo po sposobnost Zajmoprimca da izvrši svoje obaveze po osnovu ovog ugovora;
- (d) nije bilo Materijalne štetne promene od [●];
- (e) nije došlo ni do kakvog događaja ili okolnosti koji čine Slučaj prijevremene otplate ili Slučaj neispunjenja obaveza, niti isti traju bez pravnog lijeka ili odricanja;
- (f) nikakva parnica, arbitraža, upravni postupak ili istraga nijesu u toku, ili su prema njegovom saznanju zaprijećeni ili neriješeni pred bilo kojim sudom, arbitražnim tijelom ili agencijom, koji bi doveli, ili ako bi se nepovoljno riješili postoji verovatnoća da bi doveli, do Materijalno štetne promjene, niti da protiv njega postoji bilo kakvo neizvršenje presude ili sudske kazne;
- (g) je dobio sva neophodna Ovlašćenja u vezi sa ovim Ugovorom i kako bi zakonito ispunjavao svoje obaveze prema Ugovoru i Projektu, i da je Promoter dobio sva neophodna Ovlašćenja u vezi sa Projektom i da su sva ta Ovlašćenja u potpunosti na snazi i proizvode pravne posljedice i da su prihvatljiva kao dokazi;
- (h) se njegove obaveze plaćanja prema ovom ugovoru rangiraju najmanje *pari passu* u pogledu plaćanja sa svim drugim sadašnjim i budućim neobezbijedenim i nezavisnim obavezama po osnovu bilo kog instrumenta zaduženja Zajmoprimca, osim obaveza kojima se po zakonu daje prioritet;
- (i) je saglasan sa svim obavezama prema članu 6.5(e) i da prema njegovom saznanju i uvjerenju (nakon detaljne istrage) nijedna Ekološka ili sociološka tužba nije podignuta ili postoji prijetnja da će se podignuti protiv njega ili Promotera;
- (j) u skladu je sa svim obavezama prema ovom članu 6;
- (k) nije zaključena klauzula o Gubitku rejtinga sa bilo kojim drugim kreditorom Zajmoprimca;
- (l) prema njegovom najboljem saznanju, nikakva sredstva uložena u Projekat od strane Zajmoprimca nijesu nezakonitog porijekla, uključujući proizvode Pranja novca ili povezane sa Finansiranjem terorizma;
- (m) ni Zajmoprimac, ni Promoter, ni njihovi službenici niti bilo koje lice na javnoj funkciji, niti bilo koje drugo lice koja djeluje u njihovo ime ili pod njihovom kontrolom nije počinilo niti će počiniti (i) neko od Zabranjenih djelovanja u vezi sa Projektom ili neku transakciju koja se razmatra Ugovorom; ili (ii) neku nelegalnu radnju koje je povezana sa Finansiranjem terorizma ili Pranjem novca; i;
- (n) Projekat (uključujući bez ograničenja, pregovaranje, dodjelu ili izvršavanje ugovora finansiranih ili koji će se finansirati iz Zajma) nije bio uključen niti je dao podsticaj Zabranjenom djelovanju;
- (o) Niti Zajmoprimac, niti Promoter i/ili Relevantna osoba:

- (i) je Sankcionisano lice; ili
- (ii) krši bilo koju Sankciju; i

Potvrđuje se i prihvata da izjave navedene u ovom stavu (o) Banka traži i dostavlja samo u onoj mjeri u kojoj bi to bilo dozvoljeno u skladu sa bilo kojim važećim pravilom protiv bojkota EU, kao što je Uredba (EK) 2271/96.

- (p) Izjava časti datirana [●] je istinita u svakom pogledu.

Izjave i garancije naprijed obrazložene su sačinjene na datum ovog Ugovora i smatraju se, sa izuzetkom izjava navedenih u stavu (d) i (p), ponovljenim s obzirom na činjenice i okolnosti koje su postojale na datum svakog Prihvatanja povlačenja, svakog Datuma povlačenja i svakog Datuma plaćanja.

ČLAN 7.

Obezbjedenje

7.1 Pari passu rangiranje

Zajmoprimac će obezbijediti da se njegove obaveze plaćanja po osnovu ovog Ugovora rangiraju i da će se rangirati u najmanjem kao *pari passu* u pogledu prava plaćanja u odnosu na sve druge postojeće i buduće neobezbijeđene i nesubordinisane obaveze po osnovu bilo kog njegovog Instrumenta spoljnog duga.

Naročito, ako Banka podnese zahtjev po osnovu člana 10.01 ili ukoliko je nastao i traje slučaj ili mogući slučaj neispunjenja obaveza po osnovu bilo kog neobezbijeđenog i nesubordinisanog Instrumenta spoljnog duga Zajmoprimca ili bilo koje od njegovih agencija ili posebnih jedinica, Zajmoprimac neće izvršiti (ili ovlastiti da se izvrši) bilo koje plaćanje u pogledu bilo kog takvog Instrumenta spoljnog duga (bez obzira da li je ili nije redovno planiran za otplatu) a da istovremeno ne plati ili izdvoji na namjenski račun za plaćanje na naredni Datum plaćanja sumu koja je jednaka istoj srazmjeri nepodmirenog duga po osnovu ovog Ugovora sa srazmjerom koju plaćanje po osnovu tog Instrumenta spoljnog duga ima u ukupnom nepodmirenom dugu po tom instrumentu. Za ove svrhe, zanemaruje se svako plaćanje Instrumenta spoljnog duga koje je izvršeno iz prihoda emitovanja drugog instrumenta za koji su izvršili upis u suštini ista lica koja imaju potraživanja po osnovu Instrumenta spoljnog duga.

U ovom Ugovoru, „**Instrument spoljnog duga**“ znači (a) instrument, uključujući bilo koju potvrdu ili izvod sa računa kojim se dokazuje ili koji predstavlja obavezu otplate zajma, depozita, avansa ili sličnog davanja kredita (uključujući bez ograničenja bilo koje davanje kredita po osnovu ugovora o refinansiranju ili reprogramiranju), (b) obavezu koja je dokazana obveznicom, zadužnicom ili sličnim dokazom o zaduženosti u pisanoj formi, ili (c) garanciju koju je izdao Zajmoprimac za obavezu trećeg lica; pod uslovom da je u svakom slučaju takva obaveza: (i) podložna sistemu zakona koji nijesu zakoni Zajmoprimca; ili (ii) plativa u valuti koja nije valuta u zemlji Zajmoprimca; ili (iii) plativa licu koje je osnovano, sa prebivalištem, rezident ili sa sjedištem ili glavnim mjestom obavljanja djelatnosti izvan zemlje Zajmoprimca.

7.2 Klauzule koje se uključuju

Ukoliko Zajmoprimac zaključi sa bilo kojim srednjoročnim ili dugoročnim finansijskim povjeriocem ugovor o finansiranju koji uključuje klauzulu o gubitku rejtinga i/ili klauzulu o unakrsnom neispunjenju obaveza i/ili *pari passu* klauzulu koja je strožija od bilo koje ekvivalentne odredbe u

ovom Ugovoru, Zajmoprimac je dužan da o tome obavijesti Banku i na zahtjev Banke potpiše ugovor o izmjenama ovog Ugovora tako da se unese odgovarajuća odredba u korist Banke.

7.3 Dodatno obezbjeđenje

Ukoliko Zajmoprimac izda trećoj strani bilo koje obezbjeđenje za izvršenje bilo kog Instrumenta spoljnog duga ili bilo koji povlašćeni tretman ili prioritet u pogledu istih, Zajmoprimac je, ukoliko to zatraži Banka, dužan pružiti Banci ekvivalentno obezbjeđenje za izvršenje njegovih obaveza po osnovu ovog Ugovora ili dodijeliti Banci ekvivalentan povlašćeni tretman ili prioritet.

ČLAN 8.

Informacije i posjete

8.1 Informacije u vezi sa Projektom

Zajmoprimac je dužan i osiguraće da i Promoter:

- (a) Banci dostavi:
 - (i) informacije u sadržaju i obliku, i vremenskom roku datom u Prilogu A.2, ili onako kako se strane iz ovog Ugovora povremeno dogovore; i
 - (ii) bilo koje informacije ili dodatni dokument koji se odnosi na finansiranje, nabavku, sprovođenje, funkcionisanje Projekta i sa njim povezana Ekološka i sociološka pitanja, ili bilo koju informaciju ili dodatni dokument koji Banka zahtijeva radi ispunjavanja svojih obaveza prema Uredbi NDICI-GE ili Finansijskoj uredbi, što Banka može opravdano da zahtijeva u razumnom roku,

pod stalnim uslovom da ako te informacije ili dokumenta nijesu na vrijeme dostavljana Banci, a Zajmoprimac nije ispravio propust u razumnom vremenskom periodu koji je odredila Banka u pisanoj formi, Banka može nadoknaditi nedostatak u izvodljivoj mjeri, upošljavanjem svojih ljudi ili konsultanta ili neke druge treće strane o trošku Zajmoprimca, a Zajmoprimac će tim licima obezbijediti svu neophodnu pomoć za tu svrhu;
- (b) podnosi na odobrenje Banke bez odlaganja svaku značajnu promjenu Projekta, uzimajući u obzir i objave Banci u vezi sa Projektom prije potpisivanja ovog Ugovora u pogledu, između ostalog, cijene, projektovanja, planova, vremenskog rasporeda ili programa izdataka ili plana finansiranja za Projekat;
- (c) odmah informisati Banku o:
 - (i) svakoj radnji ili protestu koji je započet ili svakoj primjedbi neke treće strane ili svakoj istinskoj pritužbi koje primi Zajmoprimac ili Promote, a koja je od materijalnog značaja u vezi sa pitanjima životne sredine, društva ili drugih pitanja koja utiču na Projekat;
 - (ii) vjerodostojnim primjercima ugovora koji se finansiraju iz sredstava Zajma i dokaz o troškovima u vezi sa isplatama.
 - (iii) svakoj činjenici ili slučaju koji su poznati Zajmoprimcu ili Promoteru, koji mogu bitno dovesti u pitanje ili uticati na uslove izvršenja ili funkcionisanja Projekta;

- (iv) svaki incident ili nesreću u vezi sa Projektom koji ima ili će vjerovatno imati značajan negativan uticaj na životnu sredinu ili društvena pitanja;
- (v) svakom nepoštovanju od njegove ili Promoterove strane bilo kog Ekološkog i Socijalnog standarda;
- (xii) svakom prekidu, opozivu ili izmjeni bilo koje Ekološke ili socijalne saglasnosti;
- (v) tačne navode ili žalbe u vezi sa Zabranjenim djelovanjem ili Sankcijom koji se odnosi na Projekat; i
- (vi) ako on ili Promoter postanu svjesni neke činjenice ili informacije koja potvrđuje ili razumno sugeriše (a) da je došlo do Zabranjenog djelovanja u vezi sa Projektom, ili (b) da su neka od sredstava koja su investirana u njegov akcijski kapital ili u Projekat nelegalnog porijekla; i definisati radnje koje treba preduzeti u pogledu tih pitanja;

i predloži mjere koje treba preduzeti u vezi sa tim pitanjima; i

(d) dostaviti banci, ako se tako traži:

- (i) vjerodostojne primjerke ugovora finansiranih sredstvima Zajma i dokaze o troškovima koji se odnose na isplate.

8.2 Informacije u vezi sa Zajmoprimcem

Zajmoprimac je dužan i osiguraće da i Promoter:

(a) dostavi povremeno Banci

- (i) dodatne informacije, dokaze ili dokumente koji se odnose na:

(1) njegovu opštu finansijsku situaciju ili potvrde poštovanja preuzetih obaveza iz člana 6.; i

(2) pitanja koja se tiču poznavanja i praćenja stranke ili druge vrste dubinske analize Zajmoprimca i/ili Promotera, ili u ime Zajmoprimca i/ili Promotera, kako bi se ispoštovala procedura "upoznaj svog klijenta" (KYC) ili slični postupci identifikacije, kako Banka bude smatrala za potrebno ili može razumno zahtijevati da joj se dostavi u razumnom roku; i

(b) odmah informisati Banku o:

- (i) svakoj činjenici koja ga obavezuje da prijevremeno otplati bilo koju finansijsku zaduženost ili finansijska sredstva Evropske Unije;
- (ii) svakom slučaju ili odluci koja predstavlja ili ima za posljedicu Slučaj prijevremene otplate;
- (iii) svakoj njegovoj namjeri davanja bilo kakvog Obezbjedenja na svoju imovinu u korist treće strane;
- (iv) svakoj namjeri sa njegove strane da ustupiti vlasništvo neke materijalne komponente Projekta;

- (v) svakoj činjenici ili slučaju za koje je razumno vjerovatno da mogu spriječiti bitno ispunjenje bilo koje obaveze Zajmoprimca prema ovom Ugovoru;
- (vi) svakom Slučaju neispunjenja obaveze koji nastane, ili prijeti da nastane ili se očekuje;
- (vii) osim ako je zakonom zabranjeno, bilo kom predmetnom sporu, arbitraži, upravnom postupku ili istrazi sprovedenoj od strane nekog suda, administracije ili sličnog državnog organa, koja je, po njegovom najboljem znanju i uvjerenju, u toku, neminovna ili neriješena u odnosu na Zajmoprimca, Promotera ili njihovih kontrolnih tijela ili članova Zajmoprimčevih i Promoterovih upravnih tijela, a u vezi sa Zabranjenim djelovanjem vezanim za Kredit, Zajam ili Projekat; sve mere koje je preduzeo Zajmoprimac u skladu sa članom 6.12 ovog ugovora;
- (viii) svakom parničnom, arbitražnom ili upravnom postupku ili istrazi koja je u toku, koja prijeti ili predstoji, koja ukoliko bude nepovoljno riješena može dovesti do Materijalno negativne promjene;
- (ix) svaka promjena u stvarnom vlasništvu Zajmoprimca; i
- (x) bilo kojoj tužbi, radnji, postupku, zvaničnom obavještenju ili istrazi u vezi sa bilo kojim sankcijama u vezi sa Zajmoprimcem ili bilo kojom Relevantnom osobom.

8.3 Posjete, pravo pristupa i istrage

- (a) Zajmoprimac će dozvoliti Banci, i kada to zahtijevaju relevantne obavezujuće odredbe Prava EU ili prema Uredbi NDICI-GE ili Finansijskoj uredbi, po potrebi, Evropskom sudu revizora, Evropskoj komisiji, Evropskoj kancelariji za borbu protiv prevara i Evropskom javnom tužilaštvu, kao i licima koje odrede gore navedeni ("**Relevantna strana**"), da:
 - (i) posjete lokacije, instalacije i radove obuhvaćene Projektom;
 - (ii) razgovaraju sa predstavnicima Zajmoprimca i/ili Promotera, i da ne ometaju kontakte sa bilo kojim drugim licem koje je uključeno ili na koje utiče Projekat; i
 - (iii) sprovedu istrage, inspekcije, revizije i provjere na licu mjesta po želji i pregledaju knjige i evidencije Zajmoprimca i/ili Promotera u vezi sa Zajmom, Ugovorom i sprovođenjem Projekta i da budu u mogućnosti da uzmu kopije dokumenata u vezi sa Projektom u mjeri u kojoj je to dozvoljeno Zakonom; i
- (b) Zajmoprimac će obezbijediti Banci i bilo kojoj Relevantnoj strani, ili omogućiti da Banci i Relevantnim stranama bude obezbijeđen pristup informacijama, objektima i dokumentaciji, kao i da dobiju svu neophodnu pomoć za svrhe objašnjene u ovom članu.
- (c) Pored navedenog, Zajmoprimac će dozvoliti Evropskoj komisiji i Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori da učestvuju u svim misijama za praćenje koje Banka organizuje u vezi sa ovim ugovorom, Zajmom ili Projektom.
- (d) U slučaju istinite tvrdnje, žalbe ili informacije koje se tiču Zabranjenog djelovanja u vezi sa Zajmom i/ili Projektom, Zajmoprimac će se u dobroj veri konsultovati sa Bankom u vezi sa odgovarajućim radnjama. Naročito, ako se dokaže da je treća strana počinila Zabranjeno djelovanje u vezi sa Zajmom i/ili Projektom koje je rezultiralo da je Zajam zloupotrijebljen, Banka može, ne dovodeći u pitanje druge odredbe ovog ugovora, da obavijesti Zajmoprimca ako, po njenom mišljenju, Zajmoprimac treba da preduzme odgovarajuće mjere naplate od te treće strane. U svakom takvom slučaju, Zajmoprimac će u dobroj vjeri razmotriti stavove Banke i obavještavati je.

8.4 Objelodanjivanje i objavljivanje

(a) Zajmoprimac potvrđuje i saglasan je da:

- (i) Banka može biti u obavezi da objavi informacije i materijal u vezi sa Zajmoprimcem, Zajmom, Ugovorom i/ili Projektom bilo kojoj instituciji ili tijelu Evropske unije, uključujući Evropski revizorski sud, Evropsku komisiju, bilo koju relevantnu Delegaciju Evropske unije, Evropsku kancelariju za borbu protiv prevara i Evropsko javno tužilaštvo, koji mogu biti neophodni u sprovođenju njihovih zadataka u skladu sa Pravom EU (uključujući Uredbu NDICI-GE i Finansijsku uredbu); i
- (ii) Banka može da objavi na svom sajtu i/ili društvenim mrežama, i/ili da izda saopštenje za javnost koje sadrži informacije u vezi sa obezbijeđenim finansiranjem u skladu sa ovim ugovorom uz podršku EFSD+ DIW1 garancije, uključujući naziv, adresu i zemlju u kojoj se Zajmoprimac nalazi, svrhu finansiranja, vrstu i iznos dobijene finansijske podrške po osnovu ovog Ugovora.

(b) Zajmoprimac:

- (i) potvrđuje porijeklo finansijske podrške Evropske unije u okviru EFSD+ DIW1 Ugovora o garanciji;
- (ii) će obezbijediti vidljivost finansijske podrške Evropske unije u okviru Evropskog fonda za održivi razvoj plus (EFSD+), posebno kada se promoviše ili izvještava o Zajmoprimcu, ovom ugovoru, Zajmu ili Projektu, i njihovim rezultatima, na vidljiv način na komunikacijskom materijalu koji se odnosi na Zajmoprimca, ovaj ugovor, Zajam ili Projekat, i da se pruže koherentne, efektivne i proporcionalne ciljne informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost, pod uslovom da je sadržaj komunikacijskog materijala prethodno usaglašen sa Bankom; i
- (iii) će se konsultovati sa Bankom, Komisijom i Delegacijom EU u Crnoj Gori u vezi sa obavještenjem o potpisivanju ovog Ugovora o finansiranju.

ČLAN 9

Rashodi i troškovi

9.1 Porezi, dažbine i takse

Zajmoprimac je dužan da plati sve Poreze, dažbine, takse i ostale namete bilo koje prirode, uključujući administrativne takse i registracione takse koje nastanu iz izvršenja ili primjene ovog Ugovora ili nekog povezanog dokumenta i prilikom stvaranja, zaključivanja, registracije ili sprovođenja bilo kog Obezbijeđenja za Zajam u primjenljivoj mjeri.

Zajmoprimac je dužan da plati sve glavnice, kamate, obeštećenja i ostale iznose koji dospijevaju po osnovu ovog Ugovora, bruto bez odbitaka bilo kakvih državnih ili lokalnih nameta na koje obavezuje zakon ili sporazum sa organom vlasti ili na drugi način. Ako je Zajmoprimac obavezan da izvrši takve odbitke, tada je dužan da poveća plaćanje Banci tako da nakon odbitka, neto iznos koji Banka primi bude jednak dospjelom iznosu.

9.2 Ostale naknade

Zajmoprimac će snositi sve naknade i izdatke, uključujući profesionalne, bankarske ili naknade za promjene valute nastale u vezi sa pripremom, potpisivanjem, sprovođenjem, izvršavanjem i

raskidom ovog Ugovora ili pratećih dokumenata, izmjena, dopuna ili odricanja od prava u vezi sa ovim Ugovorom ili bilo kojim pratećim dokumentom i izmjenom, stvaranjem, upravljanjem, izvršavanjem i realizacijom bilo kog obezbjeđenja za Zajam.

9.3 Povećani troškovi, obeštećenje i poravnanje

- (a) Zajmoprimac je dužan da plati Banci sve troškove ili izdatke nastale ili koje je imala Banka kao posljedicu uvođenja ili bilo koje izmjene (ili u tumačenju, administraciji ili primjeni) zakona ili propisa ili poštovanja bilo kog zakona ili propisa koji su nastali nakon datuma potpisivanja ovog Ugovora, u skladu sa kojim ili kao rezultat kojeg: (i) je Banka dužna da snosi dodatne troškove kako bi finansirala ili izvršavala svoje obaveze po osnovu ovog Ugovora; ili (ii) se umanjuje ili ukida bilo koji iznos koji se duguje Banci po osnovu ovog Ugovora ili finansijski prihod koji je rezultat davanja Kredita ili Zajma Zajmoprimcu od strana Banke.
- (b) Ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo pravo Banke po osnovu ovog Ugovora ili po osnovu bilo kog važećeg zakona, Zajmoprimac će obešteti i osloboditi odgovornosti Banku od i po osnovu bilo kog gubitka koji je nastao kao rezultat bilo kog ispunjavanja obaveze u cijelosti ili djelimično do kojeg dođe na način koji je drugačiji od onog koji je izričito naveden u ovom Ugovoru.
- (c) Banka može prebiti bilo koju dospelu obavezu Zajmoprimca po ovom Ugovoru (ukoliko je u korisničkom vlasništvu Banke) sa bilo kojom obavezom (bilo da je dospjela ili ne) koju Banka duguje Zajmoprimcu bez obzira na mjesto plaćanja, filijalu obračuna ili valutu obaveza. Ako su obaveze u različitim valutama, Banka može izvršiti konverziju bilo koje od obaveza po tržišnom kursu u njenom uobičajenom toku poslovanja za svrhe prebijanja. Ukoliko je bilo koja od obaveza nelikvidirana ili neizvjesna, Banka može izvršiti prebijanje u iznosu procijenjenom u dobroj vjeri da predstavlja iznos te obaveze.

ČLAN 10

Slučajevi neispunjenja obaveza

10.1 Pravo traženja otplate

Zajmoprimac je dužan da odmah otplati cjelokupan ili dio Nepodmirenog Zajma (na način koji Banka zatraži), zajedno sa prispjelim kamatama i drugim obračunatim ili nepodmirenim iznosima po osnovu ovog Ugovora, kada Banka podnese pisani zahtjev o tome u skladu sa sljedećim odredbama.

10.1.A Hitan zahtjev

Banka može postaviti takav zahtjev odmah, bez prethodnog obavještenja (*mise en demeure préalable*) ili bilo kog sudskog ili vansudskog poteza:

- (a) ukoliko Zajmoprimac na dan dospjeća ne plati iznose koji dospijevaju za plaćanje po osnovu ovog Ugovora u mjestu i u valuti u kojoj su naznačeni za plaćanje, osim:
 - (iii) ako propust da plati nije uzrokovan administrativnom ili tehničkom greškom ili Slučajem poremećaja; i
 - (iv) ako se plaćanje izvrši u roku od 3 (tri) Radna dana od datuma dospjeća;
- (b) ukoliko se bilo koja informacija ili dokument, uručeni Banci od strane ili u ime Zajmoprimca u vezi s izjavama, garancijama ili tvrdnjama koje je dao Zajmoprimac ili za

koje se smatra da ih je dao Zajmoprimac u ovom Ugovoru, na osnovu njega ili u vezi sa pregovaranjem ili sa izvršenjem ovog Ugovora, pokazuju netačnim, nepotpunim ili dovode u zabludu u bilo kom materijalnom pogledu;

- (c) ukoliko, nakon neizvršenja obaveze od strane Zajmoprimca u vezi sa bilo kojim zajmom ili bilo kojom obavezom koja nastaje po osnovu bilo koje finansijske transakcije koja nije Zajam:
 - (i) od Zajmoprimca se zahtijeva ili je moguće da će se zahtijevati, ili se hoće, nakon isteka bilo kog relevantnog ugovornog grejs perioda, zahtijevati ili se može zahtijevati prijevremeno plaćanje, isplata, zatvaranje ili raskid prije dospeljeća bilo kog drugog zajma ili obaveze, ili
 - (ii) se otkáže ili suspenduje bilo koja finansijska obaveza za bilo koji drugi zajam ili obavezu,
- (d) ukoliko Zajmoprimac nije u stanju da plati svoje dugove po dospeljeću, ili suspenduje svoje dugove ili sklopi ili traži da sklopi nagodbu sa svojim povjeriocima;
- (e) ako držalac tereta preuzme državinu, ili ako je imenovan stečajni upravnik, likvidator, administrator, prinudni upravnik ili drugo slično lice bilo od strane suda nadležne jurisdikcije ili bilo kog nadležnog upravnog organa ili bilo kog drugog lica nad bilo kojim dijelom poslovanja ili imovine Zajmoprimca ili bilo kojom imovinom koja čini dio Projekta;
- (f) ako Zajmoprimac ne ispuni bilo koje obaveze, u pogledu bilo kojeg zajma koji je Banka opredijelila iz resursa Banke ili finansijskih instrumenata sklopljenih sa Bankom, ili u pogledu bilo kojeg zajma koji mu je dat iz resursa Banke ili Evropske unije;
- (g) ako bilo koja eksproprijacija, oduzimanje, zaplena, izvršenje, konfiskacija ili drugi proces bude nametnut ili sproveden nad imovinom Zajmoprimca ili bilo kojim dijelom imovine koja čini dio Projekta, i ako nije ukinut ili obustavljen u roku od 14 (četrnaest) dana;
- (h) ukoliko dođe do Materijalno negativne promjene, u odnosu na stanje Zajmoprimca na datum ovog Ugovora; ili
- (i) ukoliko jeste ili postane nezakonito da Zajmoprimac izvršava bilo koju od svojih obaveza po osnovu ovog Ugovora ili ovaj Ugovor nije stupio na snagu u skladu sa svojim uslovima ili Zajmoprimac navodi da on nema dejstvo u skladu sa svojim uslovima.

10.1B Zahtjev nakon opomene o ispravci

Banka može takođe postaviti takav zahtjev bez prethodnog obavještenja (*mise en demeure préalable*) ili bilo kog sudskog ili vansudskog poteza (ne dovodeći u pitanje bilo koje obavještenje pomenuto ispod):

- (a) ako Zajmoprimac ne ispuni bilo koju obavezu po osnovu ovog Ugovora (osim onih navedenih u članu 10.1.A; ili
- (b) ako se činjenica koja se odnosi na Zajmoprimca ili Projekat navedena u Uvodnim odredbama značajno promijeni i nije materijalno ispravljena, i ako se promjenom ili dovode u pitanje interesi Banke kao zajmodavca Zajmoprimcu ili negativno utiče na implementaciju ili funkcionisanje Projekta,

osim ako nije moguće ispraviti neispunjenje obaveze ili okolnosti koje su dovele do neispunjenja obaveze i ako je isto otklonjeno u razumnom vremenskom roku koji je naveden u obavještenju koje Banka dostavi Zajmoprimcu.

10.2 Ostala prava po osnovu zakona

Član 10.1 ne ograničava ni jedno drugo pravo Banke da prema zakonu zatraži prijevremenu otplatu Nepodmirenog Zajma.

10.3 Obeštećenje

10.2.A Tranše sa fiksnom stopom

U slučaju zahtjeva prema članu 10.1 u vezi sa Tranšom sa fiksnom stopom, Zajmoprimac je dužan da plati Banci traženu svotu zajedno sa obeštećenjem za prijevremenu otplatu na bilo koji iznos glavnice koji dospijeva za prijevremeno plaćanje. Takvo obeštećenje za prijevremenu otplatu (i) se obračunava od datuma dospijeća za plaćanje navedeno u obavještenju Banke o zahtjevu i izračunava na osnovu toga da se prijevremeno plaćanje izvrši na tako naveden datum i (ii) jeste iznos o kojem Banka obavijesti Zajmoprimca kao o sadašnjoj vrijednosti (izračunatoj prema datumu prijevremene otplate) viška, ako ga ima, od:

- (a) kamate koja bi se obračunala nakon toga na iznos prijevremeno otplaćen za period od datuma prijevremene otplate do Datuma revizije/konverzije kamate, ako ga ima, ili Datuma dospijeća, ukoliko nije izvršena prijevremena otplata; preko
- (b) kamate koja bi se tako obračunala tokom tog perioda, da je izračunata po Stopi prenamjene, manje 0,19% (devetnaest baznih poena).

Navedena sadašnja vrednost će biti obračunata po diskontnoj stopi jednakoj Stopi za prebacivanje, primjenjenoj na svaki relevantni Datum plaćanja odgovarajuće Tranše.

10.3.B Opšte odredbe

Iznosi koje duguje Zajmoprimac prema ovom članu 10.3 plativi su na datum naveden u zahtjevu Banke.

10.3 Neodricanje

Nikakav propust ili kašnjenje ili pojedinačno ili parcijalno postupanje Banke u vršenju bilo kojeg od njenih prava ili pravnih sredstava po osnovu ovog Ugovora ne tumači se kao odricanje od takvog prava ili pravnog sredstva. Prava i pravna sredstva predviđena ovim Ugovorom su kumulativna i ne isključuju bilo koje pravo ili pravno sredstvo koje je predviđeno zakonom.

ČLAN 11

Pravo i nadležnost, razno

11.1 Mjerodavno parvo

Na ovaj Ugovor i bilo koje neugovorne obaveze koja nastanu po osnovu ili vezi sa njim primjenjuju se zakoni Luksemburga.

11.2 Nadležnost

- (a) Sud pravde Evropske unije ima isključivu nadležnost da rješava bilo koji spor ("**Spor**") koji nastane iz ili u vezi sa ovim Ugovorom (uključujući spor vezano za postojanje, validnost ili okončanje ovog Ugovora ili posljedice njegove ništavosti) ili neugovornu obavezu koja nastane iz ili u vezi sa ovim Ugovorom.

- (b) Strane su saglasne da je Sud pravde Evropske unije najadekvatniji i najprikladniji sud za rješavanje sporova između njih i, shodno tome, da se neće izjašnjavati suprotno.
- (c) Strane iz ovog Ugovora ovim se odriču bilo kojeg imuniteta od ili prava na prigovor na nadležnost Suda pravde Evropske unije. Odluka Suda donešena shodno ovom članu je konačna i obavezujuća za strane bez ograničenja ili rezervi.

11.3 Mjesto izvršenja

Osim ako se Banka nije drugačije konkretno saglasila u pisanoj formi, mjesto izvršenja po osnovu ovog Ugovora je sjedište Banke.

11.4 Dokazi o dospjelim iznosima

U svakom pravnom sporu proisteklom iz ovog Ugovora, potvrda Banke u pogledu bilo kojeg iznosa ili stope koja se duuguje Banci po osnovu ovog Ugovora, u odsustvu bilo koje očigledne greške, jeste *prima facie* dokaz o takvom iznosu ili stopi.

11.5 Cjelokupan ugovor

Ovaj Ugovor predstavlja cijeli sporazum između Banke i Zajmoprimca u vezi sa obezbjeđenjem Kredita po ovom Ugovoru i zamjenjuje bilo koji prethodni sporazum, bilo izričit ili prećutan, o istoj stvari.

11.6 Nevaženje

Ako bilo kada bilo koji od uslova iz ovog Ugovora jeste ili postane nezakonit, nevažeći ili neizvršiv u bilo kom pogledu, ili ovaj Ugovor jeste ili postane nedjelotvoran u bilo kom pogledu, po zakonima bilo koje jurisdikcije, ta nezakonitost, neizvršivost ili nedjelotvornost ne utiče na:

- (a) zakonitost, validnost ili izvršivost u toj jurisdikciji nekog drugog uslova ovog Ugovora ili djelotvornost u svakom drugom aspektu ovog Ugovora u toj jurisdikciji; ili
- (b) legalnost, validnost ili izvršivost u drugoj jurisdikciji tog ili nekog drugog uslova ovog Ugovora ili djelotvornost ovog Ugovora po zakonima takve druge jurisdikcije.

11.7 Izmjene i dopune

Bilo koje izmjene i dopune ovog Ugovora vrše se u pisanoj formi i potpisuju ih strane ovog Ugovora.

11.8 Primjerci

Ovaj ugovor može biti potpisan u bilo kom broju primjeraka, od kojih svi kada se uzmu zajedno čine jedan i isti instrument. Svaki primjerak je original, ali svi primjerci zajedno čine jedan i isti instrument.

ČLAN 12

Završne odredbe

12.1 Obavještenja

12.1.A Oblik obavještenja

- (a) Bilo koje obavještenje ili druge komunikacije koje se obavljaju po osnovu ovog Ugovora (osim poziva u realnom vremenu za utvrđivanje cijene koji se odnosi na **Tranšu sa dinamičkim određivanjem cijene**) moraju biti u pisanoj formi i, ako nije drugačije navedeno, mogu se obavljati putem pisma, elektronske pošte ili telefaksa.
- (b) Obavještenja i druge komunikacije za koja su utvrđeni fiksni periodi u ovom Ugovoru ili koji sami po sebi utvrđuju rokove koji su obavezujući za adresata, mogu se dostaviti ličnom dostavom, preporučenim pismom, telefaksom ili elektronskom poštom. Smatraće se da su ta obavještenja i komunikacije primljene od bilo koje strane:
- (i) na datum dostave u pogledu ručne dostave ili preporučenog pisma;
 - (ii) u slučaju elektronske pošte, samo kad je ta elektronska pošta stvarno primljena u čitljivoj formi i samo ako je adresirana na način koji druga Strana naznači za ovu svrhu.
- (c) U svakom obavještenju Zajmoprimca Banci elektronskom poštom mora:
- (i) biti naveden Broj Ugovora na mjestu navođenja predmeta; i
 - (ii) biti u formi nepromjenljive elektronske slike (pdf, tif ili drugi uobičajeni nepromjenljivi format fajla koji strane dogovore) obavještenja koje je potpisao Ovlašćeni potpisnik sa individualnim pravom predstavljanja ili dva ili više Ovlašćenih potpisnika sa zajedničkim pravom predstavljanja Zajmoprimca, na odgovarajuć način, u prilogu elektronske pošte.
- (d) Obavještenja koja daje Zajmoprimac u skladu sa nekom odredbom ovog Ugovora, kada to zahtijeva Banka, dostavljaju se Banci zajedno sa prihvatljivim dokazima ovlašćenja lica ovlašćenih da potpišu takvo obavještenje u ime Zajmoprimca i ovjereni primjerak potpisa takvog lica.
- (e) Ne dovodeći u pitanje validnost bilo kog obavještenja ili komunikacije obavljene elektronskom poštom ili telefaksom ili u skladu se ovim članom 12.1, sljedeća obavještenja, komunikacija i dokumenti šalju se i preporučenim pismom relevantnoj strani najkasnije narednog Radnog dana:
- (i) Prihvatanje povlačenja;
 - (ii) svako obavještenje i komunikacija u vezi sa odlaganjem, otkazivanjem i suspenzijom povlačenja Tranše, revizije ili konverzije kamate neke Tranše, Slučajem poremećaja na tržištu, Zahtjevom za prijevremenu otplatu, Obavještenjem o prijevremenoj otplati, Slučajem neispunjenja obaveza, svakim zahtjevom za prijevremenu otplatu; i
 - (iii) svako drugo obavještenje, komunikacija ili dokument koje zatraži Banka.
- (f) Strane su saglasne da su sve navedene komunikacije (uključujući putem elektronske pošte) prihvaćeni vidovi komunikacije, i predstavljaju prihvatljiv dokaz na sudu i imaju istu dokaznu vrijednost kao i potpisani ugovor (*sous seing privé*).

12.1.B Adrese

Adresa, broj telefaksa i adresa elektronske pošte (i sektora ili službenika, ako ga ima, na čije ime treba poslati komunikaciju) svake strane za obavljanje komunikacije ili isporuku dokumenta po osnovu ili u vezi sa ovim Ugovorom su

Za Banku

N/R: GLO Enlargement and Neighbourhood

Za Zajmoprimca

Department
European Investment Bank
98-100, Boulevard Konrad Adenauer
L-2950, Luxembourg
E-mail: glo-elan-wbt-secretariat@eib.org
N/R: Odsjek / Odjeljenje
[BEZ INDIVIDUALNIH IMENA]
[ADDRESS]
E-mail adresa: [GRUPNA/GENERIČKA E-MAIL
ADRESA ISKLJUČIVO, BEZ INDIVIDUALNIH
ADRESA]

12.1.C Obavješćavanje o podacima za komunikaciju

Banka i Zajmoprimac će odmah obavijestiti drugu stranu o svakoj promjeni u njihovim odgovarajućim detaljima komunikacije.

12.2 Engleski jezik

- (a) Svako obavješćenje ili komunikacija poslata po osnovu ili u vezi sa ovim Ugovorom mora biti na engleskom jeziku.
- (b) Svi drugi dokumenti koji se daju po osnovu ili u vezi sa ovim Ugovorom moraju biti:
 - (i) na engleskom; ili
 - (ii) ako ne na engleskom, i ako to zatraži Banka, zajedno sa ovjerenim prevodom na engleski i, u tom slučaju, engleski prevod će prevladati.

12.3 Uvodne odredbe i prilozi

Uvodne odredbe i sljedeći Prilozi čine dio ovog Ugovora:

Prilog A Specifikacija projekta i izvješćavanje

Prilog B Definicija EURIBOR-a

Prilog C Obrazac Ponude/prihvatanja povlačenja sredstava (Članovi 1.2.B i 1.2.C)

Prilog D Revizija i konverzija kamatne stope

Prilog E Potvrde koje dostavlja Zajmoprimac

Strane u ovom Ugovoru su potpisom zaključile ovaj Ugovor u [●] originalna primjerka na engleskom jeziku.

U [●], dana [●] 2025. godine

Potpisano za i u ime

CRNE GORE

[●]

Potpisano za i u ime

EVROPSKA INVESTICIONA BANKA

[●]

Specifikacija projekta i izvještavanje**Tehnički opis (Član 6.2)****A.1. TEHNIČKI OPIS****Svrha, lokacija**

Projekat ima za cilj da poveća pristup djece kvalitetnoj njezi u ranom djetinjstvu i kvalitetnom obrazovanju u predškolskim ustanovama, kao i da poboljša uslove za učenje učenika u osnovnim i opštim i stručnim srednjim školama. Unapređenjem pružanja usluga i kapaciteta u stručnom obrazovanju, projekat takođe doprinosi poboljšanju zapošljivosti mladih. Bez projekta, širenje i unapređenje obrazovnih usluga u Crnoj Gori bilo bi sporije, mnogi kojima su obrazovne usluge potrebne ne bi imali pristup istima, a učinak bi bio manji nego onaj koji bi nastao sa poboljšanjem kvaliteta koje će rezultirati iz projekta.

Sve projektne investicije su u Crnoj Gori i nema dalje klasifikacije po regijama. Investicije će se odvijati širom zemlje, pretežno u Podgorici, ali i u sljedećim opštinama: Bijelo Polje, Kotor, Berane, Bar, Herceg Novi, Budva, Cetinje, Plav i Rožaje.

Opis

Projekat podrazumijeva izgradnju i/ili obnovu javne obrazovne infrastrukture koja uključuje vrtiće, osnovne škole, gimnazije (srednje škole) i škole stručnog obrazovanja. Projekat takođe uključuje nabavku nove IKT opreme i namještaja za škole, kao i specifične opreme za stručne škole.

Tabela A.1. Sažetak opisa Projekta

Opis (ME)	Opis (EN)	Površina m2	Ukupno postojećih mjesto	Ukupno dodatnih mjesto	Ukupno novi kapaciteti
Izgradnja nove Gimnazije Podgorica	Construction of the new Gymnasium High School Podgorica	6 000	0	450	450
Rekonstrukcija Osnovne škole "Vladimir Nazor"	Reconstruction of the Vladimir Nazor elementary school, Podgorica	7 200	700	0	700
Izgradnja Osnovne škole na Zabjelu	Construction of the new elementary school in Zabjelo area, Podgorica	4 300	0	380	380
Izgradnja Osnovne škole City kvart	Construction of the new elementary school in the City kvart area, Podgorica	5 000	0	650	650
Izgradnja Osnovne škole u Karabuškom polju	Construction of the new elementary school in Karabusko polje area, Podgorica	2 500	0	200	200
Nadgradnja objekta Vrtića Zabjelo	Superstructure of the object Kindergarten Zabjelo	3 100	320	130	450

Opis (ME)	Opis (EN)	Površina m2	Ukupno postojećih mjesto	Ukupno dodatnih mjesto	Ukupno novi kapaciteti
Nadgradnja objekta Vrtića Kotor	Superstructure of the object Kindergarten Kotor	1 418	70	130	200
Dogradnja objekta Vrtića Momišići Podgorica	Superstructure of the object Kindergarten Momišići Podgorica	2 216	250	130	380
Adaptacija JU SSŠ "Sergije Stanić" Podgorica	Adaptation of Vocational high school "Sergije Stanić" Podgorica	3 200	700	0	700
Adaptacija JU SSŠ "Vukadin Vukadinović" Berane	Adaptation of Vocational high school "Vukadin Vukadinović" Berane	3 660	700	0	700
Adaptacija JU SSŠ Berane	Adaptation of Vocational high school Berane	1 086	350	0	350
Adaptacija JU SMS "Bećo Bašić" Plav	Adaptation of higher Mixed school "Bećo Bašić" Plav	3 109	650	0	650
Adaptacija JU Srednja ekonomska škola Bijelo Polje	Adaptation of higher economics school Bijelo Polje	4 486	500	0	500
Adaptacija objekta JU SSŠ Bar	Adaptation of Vocational - agricultural school Bar	4 580	750	0	750
Adaptacija objekta SMS "Danilo Kiš" Budva	Adaptation of Mixed school "Danilo Kiš" Budva	4 592	760	0	760
Adaptacija SSŠ Cetinje	Adaptation of Vocational school Cetinje	2 702	250	0	250
Adaptacija SMS "Ivan Goran Kovačić" Herceg Novi	Adaptation of Vocational Mixed school "Ivan Goran Kovačić" Herceg Novi	5 737	600	0	600
Adaptacija SMS "30 Septembar" Rožaje	Adaptation of Vocational Mixed school "30 Septembar" Rožaje	1 459	400	0	400
Namještaj za opštu upotrebu – za sve tipove škola	General use furniture - all school types	0	0	0	0
IKT oprema za opštu upotrebu – za sve tipove škola	General use ICT equipment - all school types	0	0	0	0
Total		66,345	7,000	2070	9,070

Kalendar

Projekat je počeo 2019. godine i očekuje se da će 31.12.2028. godine biti završen.

Obaveze informisanja po članu 8.1(a)

A.2 INFORMACIJE O PROJEKTU KOJE SE DOSTAVLJAJU BANCIMA I NAČIN DOSTAVE

1. Slanje informacija: imenovanje odgovorne osobe

Sljedeće informacije moraju se slati Banci, a za to je odgovorna:

	Tehnički kontakt i finansijski kontakt
Kompanija	Ministarstvo prosvjete
Kontakt osoba	Vesna Krivokapić
Titula	
Funkcija / Finansijski i tehnički sektor	Obrazovna infrastruktura
Adresa	Vaka Đurovića b.b. 81000 Podgorica Montenegro
Telefon	
Faks	Faks: +382 20 410 163
E-mail	vesna.krivokapic@mpni.gov.me

Gore pomenuta kontakt osoba(e) je (su) za sada odgovorni kontakt(i).

Zajmoprimac je dužan da odmah obavijesti Banku u slučaju bilo kakve promjene.

2. Informacije o posebnim predmetima

Zajmoprimac je dužan da dostavi Banci sljedeće informacije najkasnije do dolje naznačenog krajnjeg roka:

Dokument / informacije	Krajnji rok
Promoter je dužan da na zadovoljstvo Banke dostavi dokaz da je 80% ili više od cjelokupnih fondova potrošeno na projekat i troškove u vezi sa istim.	<i>Za drugu i sljedeće ponude za povlačenje sredstava</i>
Promoter je dužan da na zadovoljstvo Banke dostavi dokaz da će akumulirani ukupni iznos prethodnih i trenutne ponude za povlačenje sredstava biti ograničen na ukupan iznos potrošenih i budućih preuzetih troškova za troškove koji su u vezi sa projektom.	<i>Za drugu i sljedeće ponude za povlačenje sredstava</i>
Promoter je dužan da dostavi primjerke Procjene uticaja na životnu sredinu (EIA) tamo gdje je to potrebno za komponente projekta ako su investicioni troškovi takvih komponenti projekta uključeni u ponudu za povlačenje sredstava.	<i>Prije prvog povlačenja sredstava za pomenute komponente projekta</i>
Promoter će uspostaviti efikasan okvir za praćenje podataka za škole koje su uključene projektom. Okvir bi trebalo da obezbijedi indikatore o: pružanju predškolskog obrazovanja i da prati njegovu dostupnost različitim podgrupama stanovništva, o obrazovnom učinku učenika osnovnih i srednjih škola i o obezbjeđivanju stručnog obrazovanja i ishodima učenika stručnog obrazovanja na tržištu rada.	<i>Za drugu i sljedeće ponude za povlačenje sredstava</i>

Promoter je dužan da pripremi izvještaj Banci o dostupnosti predškolskog obrazovanja i da prati njegovu dostupnost različitim podgrupama (na osnovu pola, socio-ekonomskog porijekla, statusa invaliditeta ili regije).	<i>Godišnje</i>
Promoter je dužan da Banci pripremi izvještaj o obrazovnom učinku (stopa napuštanja škole, odsustvovanje, rezultati na testovima nacionalne procjene) učenika osnovnih i srednjih škola, a koje su uključene u finansiranje zajmom.	<i>Godišnje</i>
Promoter je dužan da dostavi Banci izvještaj o dostupnosti stručnog obrazovanja i ishodima učenika stručnih škola na tržištu rada.	<i>Godišnje</i>
Promoter je dužan da obezbijedi Banci primjerke Sertifikata o energetskej efikasnosti (EPC) nakon završetka svake od zgrada koje čine komponentu projekta.	<i>Po završetku projekta</i>
Promoter je dužan da dostavi Banci primjerke energetske revizije prije izgradnje za one komponente projekta koje uključuju radove obnove.	<i>Prije izgradnje pomenutih komponenti projekta</i>
Promoter je dužan da dostavi Banci primjerke energetske revizije po završetku za one komponente projekta koje uključuju radove obnove.	<i>Po završetku pomenutih komponenti projekta</i>

3. Informacije o implementaciji projekta

Zajmoprimac će Banci dostavljati sljedeće podatke o napredovanju Projekta tokom njegove implementacije najkasnije do krajnjeg roka koji je dolje naznačen

Dokument / informacije	Krajnji rok	Učestalost izvještavanja
-------------------------------	--------------------	---------------------------------

Izvještaj o napredovanju projekta - <i>Kratko ažuriranje tehničkog opisa, uz objašnjene razloga značajnih promjena u odnosu na prvobitni obim radova;</i> - <i>Ažurirani datumi završetka svake glavne komponente projekta, uz objašnjenje razloga svakog mogućeg kašnjenja;</i> - <i>Ažuriranje troškova projekta, uz objašnjenje razloga mogućih povećanja troškova u odnosu na prvobitno budžetirane troškove;</i> - <i>Opis mogućih većih problema koji utiču na životnu sredinu;</i> - <i>Ažurirani plan nabavki;</i> - <i>Ažuriranje potražnje i ponude za predškolsko, osnovno i (opšte i stručno) srednjoškolsko obrazovanje;</i> - <i>Broj učenika u svakoj školi obuhvaćenoj projektom, prema polu, socio-ekonomskoj pripadnosti i statusu invaliditeta.</i> - <i>Broj nastavnog i ostalog školskog osoblja u svakoj od škola koje su obuhvaće projektom.</i> - <i>Ishodi obrazovanja (npr.stopa napuštanja škole, odsustvo sa nastave i rezultati na testovima nacionalne procjene) u svakoj od škola uključenih projektom.</i> - <i>Svako značajno pitanje koje je nastalo i svaki značajan rizik koji mogu uticati na funkcionisanje projekta;</i> - <i>Svaka pravna radnja koja se tiče Projekta koja može biti u toku.</i> - <i>Ako su dostupne, fotografije u vezi sa projektom koje nijesu pod zaštitom povjerljivih podataka.</i>		<i>Prvi izvještaj 2 mjeseca nakon uspostavljanja jedinice za implementaciju projekta (PIU) i nakon toga svaka tri mjeseca (kvartalno)</i>
--	--	--

4. Informacije o završetku radova i prvoj godini projekta

Zajmoprimac je dužan i osiguraće da i Promoter dostavi Banci sljedeće informacije o završetku projekta i inicijalnom funkcionisanju najkasnije do dolje naznačenog krajnjeg roka.

Dokument / informacije	Datum dostavljanja Banci
<i>Izvještaj o završetku Projekta, uključujući:</i> - <i>Konačni Tehnički opis završenog Projekta, uz objašnjenje razloga za svaku značajnu promjenu u odnosu na Tehnički opis iz A.1.;</i> - <i>Datum završetka svake glavne komponente projekta, uz objašnjenje razloga bilo kojeg mogućeg kašnjenja;</i> - <i>Konačni trošak projekta, uz objašnjenje razloga svakog eventualnog povećanja troškova u odnosu na prvobitno proračunate troškove;</i> - <i>Efekti projekta na zapošljavanje: broj lica-dana potrebnih tokom implementacije kao i stalnih novostvorenih radnih mjesta;</i> - <i>Opis svakog velikog pitanja koje utiče na životnu sredinu ili ima socijalni uticaj;</i> - <i>Ažuriranje u vezi sa energetske učinkom novoizgrađenih i renoviranih školskih zgrada uključujući i postignutu stvarnu energetske efikasnot (izraženo u kWh/m2/god);</i> - <i>Ažuriranje u vezi sa postupcima nabavke uz objašnjenje za odstupanje od plana nabavki;</i> - <i>Ažuriranje potražnje i ponude za predškolsko, osnovno i (opšte i stručno) srednje obrazovanje;</i>	<i>31. mart 2030. godine</i>

- Broj učenika u svakoj školi obuhvaćenoj projektom, prema polu, socio-ekonomskoj pripadnosti i statusu invaliditeta; - Broj nastavnog i ostalog školskog osoblja u svakoj od škola koje su obuhvaće projektom; - Odnos broja učenika prema broju nastavnika u svakoj školi uključenoj u projekat; - Ishodi obrazovanja (npr.stopa napuštanja škole, odsustvo sa nastave i rezultati na testovima nacionalne procjene) u svakoj od škola uključenih projektom; - Ishodi na tržištu rada učenika stručnih škola obihvaćenih projektom; - Svako značajno pitanje koje je nastalo i svaki značajan rizik koji mogu uticati na funkcionisanje projekta; - Svaka pravna radnja koja se tiče Projekta koja može biti u toku; - Ako su dostupne, fotografije u vezi sa projektom koje nijesu pod zaštitom povjerljivih podataka; - Ažuriranje sljedećih Indikatora monitoringa:.	
---	--

Shodno tome, a bez dovođenja u pitanje obaveze Banke da učini javno dostupnim svaku informaciju o životnoj sredini u vezi sa projektom po propisima Aarhusa, Banka je dužna da učini javno dostupnim sve informacije koje pruži Zajmoprimac u Izvještajima o napretku Projekta i Izvještaju o završetku projekta, pod uslovom da je takva informacija izričito naznačena od strane Zajmoprimca kao informacija “za objavu na internet stranici EIB-a”.

Alternativno, i Zajmoprimac može odlučiti da objavi ove informacije na svom veb sajtu i dostaviti Banci odgovarajući link (URL) koji može biti izvor za Bančinu objavu.

Banka ne preuzima odgovornost za sadržaj takvih informacija koje objavi na svojoj internet stranici. Dokumenti označeni kao dokumenti “za objavu na internet stranici EIB-a” biće objavljeni na način na koji primljeni i Banka ih neće mijenjati. Banka objavljuje samo URL-ove koji funkcionišu i koji vode do relevantnih informacija vezanih za projekat.

5. Informacije koje se traže 3 godine nakon Izvještaja o završetku projekta

Zajmoprimac je dužan i osiguraće da i Promoter Banci dostavi sljedeće informacije 3 godine nakon izvještaja o završetku projekta najkasnije do dolje naznačenog krajnjeg roka.

Dokument / informacije	Datum dostavljanja Banci
- Ažuriranje Indikatora monitoringa; - Uticaj projekta na zaposlenost: broj dana angažmana potreban tokom implementacije, kao i stvaranje stalnih novih radnih mjesta; - Opis mogućih većih problema koji utiču na životnu sredinu i opis socijalnih pitanja; - Ažuriranje potražnje i ponude za predškolsko, osnovno i (opšte i stručno) srednje obrazovanje; - Broj učenika u svakoj školi obuhvaćenoj projektom, prema polu, socio-ekonomskoj pripadnosti i statusu invaliditeta; - Broj nastavnog i ostalog školskog osoblja u svakoj od škola koje su obuhvaće projektom; - Odnos broja učenika prema broju nastavnika u svakoj školi uključenoj u projekat; - Ishodi obrazovanja (npr.stopa napuštanja škole, odsustvo sa nastave i rezultati na testovima nacionalne procjene) u svakoj od škola uključenih u projekat; - Ishodi na tržištu rada učenika stručnih škola obuhvaćenih projektom; - Svako značajno pitanje koje je nastalo i svaki značajan rizik koji mogu uticati na funkcionisanje projekta; - Svaka pravna radnja koja se tiče Projekta koja može biti u toku; - Ako su dostupne, fotografije u vezi sa projektom koje nijesu pod zaštitom povjerljivih podataka.	31. mart 2033. godine

Indikatori monitoringa

Indikatori osnovnih rezultata	Jedinice	Bazno	Planirano u PCR (2019)	Stvarno u PCR (2030)	Komentar
Početak građevinskih radova		01/01/2019	01/01/2019		
Završetak građevinskih radova		31/12/2028	31/12/2028		
Cijena projektne investicije	EUR m	40.54	75.67		
Privremeno zaposlenje tokom gradnje	Osoba godina	0	660		
Stalno zaposlenje tokom projekta	FTE	0	530		

Ishodi

Mjesta stvorena u ustanovama predškolskog obrazovanja	Broj	640	1 030		
Mjesta stvorena u ustanovama osnovnog obrazovanja	Broj	0	1 550		

Mjesta stvorena u ustanovama srednjoškolskog obrazovanja	Broj	0	450		
Mjesta stvorena u stručnim obrazovnim ustanovama	Broj	5 660	5 660		
Obezbijeđena nova oprema u predškolskim ustanovama	EUR m	0	0.39		
Obezbijeđena nova oprema u ustanovama osnovnog obrazovanja	EUR m	0	4.8		
Obezbijeđena nova oprema srednjoškolskim ustanovama	EUR m	0	4.3		
Obezbijeđena nova oprema u stručnim obrazovnim ustanovama	EUR m	0	2.0		
Nove ili rehabilitovane obrazovne strukture u predškolskim obrazovnim ustanovama	m2	3 584	6 734		
Nove ili rehabilitovane obrazovne strukture u ustanovama osnovnog obrazovanja	m2	0	14 700		
Nove ili rehabilitovane obrazovne strukture u ustanovama srednjoškolskog obrazovanja	m2	0	6 000		
Nove ili rehabilitovane obrazovne strukture u ustanovama stručnog obrazovanja	m2	34 611	34 611		

Ishodi

Učenici upisani u ustanove predškolskog obrazovanja	Broj	1 373	1 504		
Učenici upisani u ustanove osnovnog obrazovanja	Broj	1 074	2 600		
Učenici upisani u ustanove srednjoškolskog obrazovanja	Broj	0	900		
Učenici upisani u ustanove stručnog obrazovanja	Broj	6 498	6 498		

Jezik izvještaja

Engleski

Definicija relevantne međubankarske stope (EURIBOR)

A. EURIBOR

"EURIBOR" znači:

- (a) u pogledu relevantnog perioda od manje od mjesec dana, Skrin (Objavljena) stopa (kako je ispod definisano) za trajanje od jednog mjeseca;
- (b) u pogledu relevantnog perioda od jednog ili više mjeseci, za koje je raspoloživa Skrin stopa, primjenljiva Skrin stopa za period koji odgovara broju mjeseci; i
- (c) u pogledu relevantnog perioda od više od jednog mjeseca za koji nije dostupna Skrin stopa, stopa koja je rezultat linearne interpolacije za dvije Skrin stope, od kojih se jedna primjenjuje na prvi period kraći od relevantnog perioda, a druga na prvi period duži od relevantnog perioda, (period za koji se stopa uzima ili iz kojeg se vrši interpolacija stopa je "Reprezentativni period").

Za svrhe prethodnih stavova (a) do (c):

- (i) "dostupan" znači stope, za date dospelosti, koje računaju i objavljuje Global Rate Set Systems Ltd (GRSS), ili takav drugi pružalac usluga kojeg odabere Institut evropskih tržišta novca (EMMI), ili bilo kog nasljednika te funkcije EMMI, kako odredi Banka; i
- (ii) „**Skrin stopa**“ znači kamatna stopa za depozite u eurima za relevantni period koja se objavljuje u 11:00h po briselskom vremenu ili u neko kasnije vrijeme prihvatljivo za Banku na dan („**Utvrđeni datum**“) koji pada 2 (dva) Relevantna radna dana prije prvog dana relevantnog perioda, na Reuters-ovoj stranici EURIBOR 01 ili njegovoj slijednoj stranici, ili, ako ne tako, bilo kojim drugim sredstvima objavljivanja odabranima u ovu svrhu od strane Banke.

Ako se ta skrin stopa ne objavljuje tako, Banka će zatražiti od glavnih kancelarija za euro-zonu četiri glavne banke u euro-zoni, koje Banka odabere, da navedu stopu uz koju svaka od njih nudi euro depozite u uporedivom iznosu kao u otprilike 11:00 h po briselskom vremenu, na Utvrđeni datum za prvorazredne banke na međubankarskom tržištu euro-zone za period koji odgovara Reprezentativnom periodu. Ako se dobiju barem 2 (dvije) kotacije, za taj Utvrđeni datum stopa će biti aritmetička sredina tih kotacija. Ako se pribave manje od 2 (dvije) kotacije kako je traženo, stopa za Utvrđeni datum biće aritmetička sredina stopa koje su prvorazredne banke u euro-zoni kotirale, a koje je odabrala Banka, u približno 11:00 h po briselskom vremenu na dan koji pada 2 (dva) Relevantna radna dana nakon Utvrđenog datuma, za zajmove u eurima u uporedivom iznosu za vodeće evropske banke za period koji je jednak Reprezentativnom periodu. Banka će bez odlaganja obavijestiti Zajmoprimca o kotacijama koje primi.

Svi procenti koji proizilaze iz bilo kakvih obračuna na koje se upućuje u ovom Prilogu biće zaokruženi, ako je potrebno, na najbliži hiljaditi procentni poen, dok se polovine zaokružuju naviše.

Ako bilo koja od prethodnih odredbi postane neusklađena sa odredbama usvojenim pod pokroviteljstvom EMMI (odnosno bilo kog nasljednika te funkcije EMMI kojeg odredi Banka) u pogledu EURIBOR-a, Banka može putem dostavljanja obavještenja Zajmoprimcu izmijeniti i dopuniti odredbe da bi ih uskladila sa drugim takvim odredbama.

Ako Skrin stopa postane trajno nedostupna, stopa zamjene za EURIBOR biće stopa (uključujući bilo kakve raspone ili prilagođavanja) zvanično preporučena od strane (i) radne grupe za euro-bezrizične stope koje je utvrdila Evropska centralna banka (ECB), Uprave za finansijske usluge i tržišta (FSMA), Evropskog tijela za hartije od vrijednosti i tržišta (ESMA) i Evropske komisije, ili (ii) Evropskog instituta za tržište novca, kao administratora EURIBOR-a, ili (iii) nadležnog organa odgovornog u skladu sa Uredbom (EU) 2016/1011 za nadzor nad Evropskim institutom za tržište novca, kao administratorom EURIBOR-a, (iv) nadležnog nacionalnog organa određenog prema Uredbi (EU) 2016/1011, ili (v) Evropske centralne banke.

Ako ni Skrin stopa i/ili stopa zamjene za EURIBOR određena u skladu sa gore navedenim nije dostupna, EURIBOR će biti stopa (izražena kao procentualna stopa na godišnjem nivou) koju Banka odredi kao sveukupni trošak Banke za finansiranje odgovarajuće Tranše na osnovu tada primjenljive interno određene referentne stope Banke ili alternativna stopa razumno određena od strane Banke.

Obrazac Ponude/Prihvatanja povlačenja sredstava (Članovi 1.2.B i 1.2.C)

za: Crna Gora

od: Evropska investiciona banka

Datum:

Predmet: Ponuda/Prihvatanje povlačenja sredstava za Ugovor o finansiranju između Evropske investicione banke i Crne Gore od [●] ("**Ugovor o finansiranju**")

Naziv projekta: Projekat unapređenja crnogorskog obrazovanja

Ugovor br: [●]

Broj operacije: 2018-0231

Poštovana gospodo,

Upućujemo Vas na Ugovor o finansiranju. Termini definisani u Ugovoru o finansiranju imaju isto značenje kad se koriste u ovom pismu.

Nakon Vašeg zahtjeva za Ponudu za povlačenje sredstava od Banke, [i održanim pozivom za dinamičko određivanje cijene dana [datum]], u skladu sa relevantnim odredbama Ugovora o finansiranju, ovim vam nudimo stavljanje na raspolaganje sljedeće Tranše:

OPŠTE

Planirani datum povlačenja sredstava:

Valuta Tranše:

Iznos Tranše:

GLAVNICA

Periodičnost otplate¹⁶:Uslovi otplate glavnice¹⁷:

Datum prve otplate:

Datum posljednje otplate:

Datumi otplate:

KAMATA

Periodičnost plaćanja kamate¹⁸:

Datum prve isplate kamate:

Datumi isplata:

Datum revizije/konverzije kamate:

KOMENTARI¹⁹:

PRIMJENJIVA KAMATNA STOPA

¹⁶ U skladu sa odredbama Člana 4.1¹⁷ Bilo otplatom u ratama (u skladu sa Članom 4.1.A) ili jednokratnom otplatom (u skladu sa Članom 4.1.B)¹⁸ U skladu sa Članom 3.1¹⁹ Ako je primjenjivo

Osnova kamatne stope²⁰:

Stopa koja se primjenjuje do²¹

Fiksna kamatna stopa²²:

Marža²³:

Relevantna međubankarska stopa²⁴:

Ovim prihvatamo gore navedenu Ponudu za isplatu za i u ime Zajmoprimca:
Ime(na) ovlašćenog(ih) potpisnika Zajmoprimca (kao što je definisano u Ugovoru o finansiranju):

.....
.....

Potpis(i) ovlašćenog(ih) potpisnika Zajmoprimca (kao što je definisano u Ugovoru o finansiranju):

Datum:

Molimo vas da potpisano Prihvatanje povlačenja sredstava pošaljete na sljedeću e-mail adresu
[].

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA ZAJMOPRIMCA:

GORNJIM **POTPISIVANJEM** POTVRĐUJETE DA JE LISTA OVLAŠĆENIH POTPISNIKA I RAČUNA DOSTAVLJENA BANCIMA BLAGOVREMENO AŽURIRANA PRIJE DOSTAVLJANJA GORE NAVEDENE PONUDE ZA POVLAČENJE SREDSTAVA OD STRANE BANKE.

U SLUČAJU DA BILO KOJI OD POTPISNIKA ILI RAČUNA KOJI SE POJAVLJUJU U OVOM PRIHVATANJU ISPLATE NIJESU UKLJUČENI U NAJNOVIJU LISTU OVLAŠĆENIH POTPISNIKA I RAČUNA (KAO ŠTO JE **RAČUN ZA POVLAČENJE SREDSTAVA**) PRIMLJENIH OD STRANE BANKE, SMATRAĆE SE DA GORE NAVEDENA PONUDA ZA POVLAČENJE SREDSTAVA NIJE UČINJENA.

Račun za isplatu²⁵:

²⁰ Da li se radi o Tranši sa fiksnom kamatnom stopom ili Tranši sa varijabilnom kamatnom stopom, u svakom slučaju u skladu sa relevantnim odredbama Člana 3.1

²¹ Datum konverzije ili Datum dospelja, zavisno od slučaja

²² Samo ako je ponuđena fiksna kamatna stopa

²³ Samo ako je ponuđena varijabilna kamatna stopa

²⁴ Samo ako je ponuđena promjenljiva kamatna stopa

²⁵ Podaci o bankarskom posredniku takođe se moraju dostaviti ukoliko se takav posrednik mora koristiti za prenos sredstava na račun Korisnika.

Broj računa:
Vlasnik računa /Korisnik:
(molimo obezbijedite format IBAN ako je država uključena u IBAN Registar koji objavljuje SWIFT,
u suprotnom treba obezbijediti odgovarajući format u skladu sa lokalnom bankarskom praksom)
Naziv banke i adresa:
Identifikacioni kod banke (BIC):
Obezbijediti detalje plaćanja:

Prema diskrecionom pravu Banke, Prijedlog za Reviziju/ Konverziju kamatne stope može biti predmet dinamičkog određivanja cijene u skladu sa članovima 1.2.B i 1.2.C.

Revizija i konverzija kamatne stope

Ako je uključen datum revizije/konverzije kamate u Ponudu za povlačenje sredstava za Tranše, primjenjuju se sljedeće odredbe.

A. Mehanizam Revizije/konverzije kamatne stope

Poslije primanja Zahtjeva za reviziju/konverziju kamate, Banka je dužna da u periodu koji pada između 60 (šezdeset) i 30 (trideset) dana prije Datuma revizije/konverzije kamate, da dostavi Zajmoprimcu prijedlog revizije/konverzije kamate kojim se utvrđuje:

- (a) fiksna stopa i/ili Marža koja bi se primijenila na Tranšu, ili njen dio koji se navodi u Zahtjevu za reviziju/konverziju kamate po osnovu člana 3.1.A; i
- (b) da se ta stopa primjenjuje do Datuma dospijeca ili do novog Datuma revizije/konverzije kamate, ako postoji, s tim da se kamata plaća kvartalno, polugodišnje ili godišnje u skladu sa članom 3.1.A, po obračunu na određene Datume plaćanja.

Zajmoprimac može prihvatiti u pisanoj formi Prijedlog revizije/konverzije kamate do roka koji je u njemu naveden. Po sopstvenoj diskreciji, Banka može usloviti Prijedlog za Reviziju/Konverziju kamatne stope dinamičkim određivanjem cijene („live pricing“), u skladu sa članovima 1.2.B i 1.2.C.

Svaka izmjena ovog Ugovora koju u vezi s tim zahtijeva Banka, sprovodi se zaključenjem sporazuma koji mora biti zaključen i stupiti na snagu najkasnije 1 (jedan) Radni Dan prije (i) slanja Prijedloga za Reviziju/Konverziju kamatne stope od strane Banke ili (ii) održavanja „live pricing“ poziva (radi dinamičkog određivanja cijene) u skladu sa prethodnim stavom.

Fiksne stope i Marže na raspolaganju su za periode od ne manje od 4 (četiri) godine ili, u odsustvu otplate glavnice tokom tog perioda, ne manje od 3 (tri) godine.

B. Efekti revizije/konverzije kamate

Ukoliko Zajmoprimac propisno prihvati u pisanoj formi Fiksnu stopu ili Maržu u pogledu prijedloga revizije/konverzije kamate, Zajmoprimac je dužan da plati obračunatu kamatu na Datum revizije/konverzije kamate, a nakon toga na naznačene Datume plaćanja.

Prije Datuma revizije/konverzije kamate, relevantne odredbe Ugovora i Ponuda za povlačenje sredstava i Prihvatanje povlačenja sredstava primjenjuju se na cijelu Tranšu. Od Datuma revizije/konverzije kamate, i uključujući njega i dalje, odredbe sadržane u Prijedlogu revizije/konverzije kamate koje se odnose na novu Fiksnu stopu ili novu Maržu primjenjuju se na Tranšu (ili na njen dio, kako je naznačeno u Zahtjevu za reviziju/konverziju kamate) do novog Datuma revizije/konverzije kamate, ukoliko ga ima, ili do Datuma dospijeca.

C. Nepostojanje ili djelimična revizija/konverzija kamate

U slučaju djelimične Revizije/konverzije kamate, Zajmoprimac će otplatiti bez obeštećenja na Datum Revizije/konverzije kamate dio Tranše koji nije obuhvaćen Zahtjevom za reviziju/konverziju kamate i koji nije predmet Revizije/konverzije kamate.

Ukoliko Zajmoprimac ne podnese Zahtjev za Reviziju/konverziju kamate ili ne prihvati u pisanoj formi Prijedlog Revizije/konverzije kamate za Tranšu ili ukoliko Strane ne izvrše izmjenu na zahtjev Banke u skladu sa gore navedenim stavom A, Zajmoprimac će otplatiti Tranšu u cjelosti na Datum Revizije/konverzije kamate, bez obeštećenja.

Potvrde koje dostavlja Zajmoprimac

E.1 Obrazac sertifikata Zajmoprimca (Član 1.4.C)

Od: Crna Gora

Za: Evropsku investicionu banku

Datum:

Predmet: Ugovor o finansiranju između Evropske investicione banke i Crne Gore od [●] ("**Ugovor o finansiranju**")

Broj ugovora FI N° ovdje

Operativni (Serapis) broj 2018-0231

Poštovana gospodo,

Uslovi definisani Ugovorom o finansiranju imaju isto značenje kad se koriste u ovom pismu.

Za svrhu člana 1.4 Ugovora o finansiranju ovim putem vam potvrđujemo sljedeće:

- (a) nikakva vrsta obezbjeđenja koje nije dozvoljena prema članu 7.1 nije se dogodila niti postoji;
- (b) nije bilo materijalne promjene nijednog aspekta Projekta niti u odnosu na ono o čemu smo obavezni da izvijestimo prema članu 8.1, osim onoga što smo prethodno komunicirali;
- (c) imamo dovoljno raspoloživih sredstava da obezbijedimo blagovremeni završetak i implementaciju Projekta u skladu sa Prilogom 0;
- (d) nije nastupio slučaj ili okolnost koji predstavlja ili bi protekom vremena, davanjem obavještenja ili donošenjem bilo kakve odluke u skladu sa Ugovorom o finansiranju (ili bilo kojom kombinacijom navedenog) Slučaj prijevremene otplate ili Slučaj neispunjenja obaveza, niti takav slučaj traje bez ispravke ili bez odricanja od istog;
- (e) nema parničnih, arbitražnih ili upravnih postupaka ili istraga koje su u toku ili koje po našem znanju prijetu ili predstoje pred bilo kojim sudom, arbitražnim tijelom ili agencijom, koji je rezultirao ili ukoliko se nepovoljno riješi, vjerovatno je da može rezultirati Materijalno negativnom promjenom, a ni protiv nas ni Promotera ne predstoji bilo koja neizvršena presuda ili dodjela;
- (f) tvrdnje i garancije koje se daju ili ponavljaju u skladu sa članom 6.10 su tačne u svakom pogledu;
- (g) nije nastupila Materijalno negativna promjena, u odnosu na stanje na datum Ugovora o finansiranju; i
- (h) najskorija Lista ovlašćenih potpisnika i računa koju je Zajmoprimac dostavio Banci je ažurna i Banka se može osloniti na informacije koje su u njoj navedene.

S poštovanjem,

Za i u ime Crne Gore